יודען, געדענקט, אז דער קאמף געגען די רדיפות אויף יודען אין דייטשלאנד דויערט

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem

NAJER FOLKSBLAT | פרייז 15 גראשען | (טאבעלע פון די מלוכה־לאטעריע — זעה 9 זייט) | היינט 10 זייטען

נייער פאלקסבלאט

№ 226 | Łódź, Czwartek, 26 września 1935 r. | דרייצענטער יאהרגאנג | לאדז, דאנערשטאג, כ"ח אלול תרצ"ה | № 226

Adres Redakcji i Administracji: Łódź, Piotrkowska 21, tel. 224-71. — אדרעס פון רעדאקציע און אדמיניסטראציע: לאדז פעטריקאווער 21, טעל. 224-71

ברידערליך מיטגעפיהל און ערמוטיגונג

שיקט איבער די רעפרעזענטאנץ פון די פוילישע יודען צום דייטשען יודענטום

פראטעסט־דעפעשע צום פעלקער־בונד געגען די „יודען־געזעצע" אין דייטשלאנד

וואַרשאַ, 25 (יט"א טעלעפאניש)

אויף דער בעראַטונג פון געזעלשאַפטליכע טוער, אויף וועלכער ס'איז בעהאַנדעלט געוואָרען די לאַגע פון די יודען אין דייטשלאַנד, אין שייכות מיט די נירענבערגער אַנטי־יודישע געזעצען, איז אָנגענומען געוואָרען פאָלגענדע רעזאָלוציע:

1) די בעראַטונג פון יודישע עסקנים, וואָס רעפרעזענטירען דאָס אָרגאַניזירטע פוילישע יודענטום שטעלט פעסט, אַז די אַנטי־יודישע געזעצען אין דייטשלאַנד סאַנקציאָנירען בלויז די פולשטענדיגע בערויבונג פון די יודישע רעכט, וואָס זערט אָנגעווענדעט געגען די 600 טויזענד יודען אין דייטשלאַנד, אין משך פון דער צייט זייט די נאַצים זענען געקומען צו דער מאַכט.

2) די אַנטי־יודישע געזעצען פערטרייבען דאָס רוהמרייכע יודענטום אין דייטשלאַנד צוריק אין געטאָ, און מוז דעריבער בעקעמפט ווערען דורך אַלע קולטורעלע פעלקער.

3) די בעראַטונג שטעלט פעסט, אַז ס'מוז פאַרמעגזעצט ווערען מיט דער גאַנצער קראַפט דער עקאָנאָמישער אָפּוועהר־קאַמף און רופט דאָס דייטשע יודענטום צום אויסדויער ביזן פולשטענדיגען נצחון פון דער גערעכטיגקייט.

4) די בעראַטונג שיקט איבער דעם געפייניג־טען יודענטום אין דייטשלאַנד דעם טיפסטען ברי־דערליכען מיטגעפיהל און ערמוטיגונגס־אויסדרוק מיט דעם בעוואוסטזיין, אַז דאָס גאַנצע פוילישע יודענטום וועט נישט רוהען אַזוי־לאַנג, ביז די רעכט פון די דייטשע יודען וועלען נישט צוריק־געשטעלט ווערען.

ווייטער איז בעשלאָסען געוואָרען אַרויסצושי־קען צום פעלקער־בונד אַ דעפעשע, אַז דאָס פוי־לישע יודענטום איז טיף ערשיטערט צוליב דעם איינפיהרען די אַנטי־יודישע געזעצען וואָס פער־טרייבט די יודען צוריק אין געטאָ. די פערטרעטער פון פוילישען יודענטום אַפּעלירען דערום צו אַלע קולטורעלע פעלקער, וואָס זענען פערטרעטען אויף דער סעסיע פון פעלקער־בונד, זיי זאָלען שאַרף פראָטעסטירען געגען דער פולשטענדיגער ענטרעכ־טונג פון דעם האַלבען מיליאָן יודען אין דייטש־לאַנד און נעמען זיי אין שוץ געגען דעם ביישפיל־לאָזען אַטענטאַט אויף זייער מענשליכע ווירדע.

די בעראַטונג האָט אויך אַרויסגעשיקט אַ גריסונגס־דעפעשע צום אַדוואָקאַט מאַרגאָלין, וואָס האָט פערטיידיגט דעם יודישען סוחר האַלבער־שטאַט, וואָס איז פערמשפט געוואָרען פאַר בעליי־דיגען היטלער'ן.

דער מאָרגענדיגער

ערב־ראש־השנה־נומער

פון

„נייעם פאלקסבלאט"

וואָס וועט ערשיינען אין אַ פיל־פערגרעסערטער אויפ־לאַגע, וועט ענטהאַלטען אַ שפע פון פובליציסטישע און ליטעראַרישע מאַטעריאַל. דערוינטער פון

דיכטער יצחק קאַצענעלסאָן, דיכטער משה בראָדערזאָן, רעד. י. אונגער, לעא קעניג, ד"ר פ. פרידמאַן, י. אַבערזשאַנעק, דוד פינסקי, י. מ. מאַשקאָוויטש, אַדוו. ע. שעסקי, מ. עדעלבוים, נ. פערלמאַן, נ. י. גאָטליב, ח. קרוגער, אינטערוויו מיט ש. דזשיגאַן א. א.

אַנאָנסען

צום גרויסען ערב־יום־טוב־נומער

ווערען אָנגענומען אין אַדמיניסטראַציע פון „נייעם פאָלקסבלאַט" פּעטריקאָווער 21, טעל. 224-71.

ס'איז געווינשען, וואָס פריהער אויפצוגעבען די אַנאָנסען.

ווינער יודישע קהלה פראָ־טעסטירט

געגען דעם „יודן־געזעץ" אין דייטשלאַנד

וויען, 25 (יט"א טעלעגראַפיש)

די פערוואַלטונג פון דער ווינער יודישער קהלה, האָט אַרויסגעשיקט צום פעלקער־בונד אַ פראָטעסט־דעפעשע געגען די נירענבערגער אַנטי־יודישע געזעצען.

די פערוואַלטונג האָט אויך פערעפענטליכט אַ ווענדונג צו אַלע קולטורעלע פעלקער, זיי זאָלען פראָטעסטירען געגען דעם יודען־געזעץ.

דער ערשטער פערמשפט'ער אויף סטעריליזאַציע אין דאַנציג

דאַנציג, 25 (טעלעפאָניש)

דער טריבונאַל פון קרייז־געריכט אין דאַנ־ציג, האָט אַרויסגעטראָגען דעם ערשטען אורטייל וואָס פערמשפט אויף סטעריליזאַציע אַ געוויסען ברונאָן מייער, פאַר'ן בעגיין אַ זיטליכען פערברעכען. אויסער דעם איז ער נאָך פערמשפט גע־וואָרען אויף 2 יאָהר תפיסה.

דאָס איז דער ערשטער פראָצעס פון דאָזיגען מין אין דאַנציג.

באַהן־פערבינדונג צווישען רומעניען און ראַטען־פערבאַנד

בוקארעשט, 25 (ספ. טעל.)

לויט אַלע וואַרשיינליכקייטען וועט אין דעם קו־מענדיגען זונטאָג פאָרקומען די ערעפנונג פון דער באַהן־פערבינדונג צווישען רומעניען און די סאָוויע־טען, דורך אַ בריק אויפ'ן דניעסטער.

אויף 8 חדשים ארעסט

איז פערמשפט געוואָרען דער וואַרשאַווער סוחר האַלבערשטאַט

וואַרשא, 25 (טעלעפאָניש)

היינט איז אַרויסגעטראָגען געוואָרען דער אור־טייל אינם פראָצעס געגען דעם יודישען סוחר, נחום האַלבערשטאַט, וועלכער איז אָנגעקלאָגט געוואָרען אין בעליידיגען היטלער'ן.

האַלבערשטאַט איז פערמשפט געוואָרען אויף 8 חדשים ארעסט.

אין די מאָטיווען פון דעם געריכטס־אורטייל ווערט געזאָגט, אַז אַלס בעלעקטיגענדער אומשטאַנד איז דאָס, וואָס האַלבערשטאַט האָט בעליידיגט דעם ראש פון אַ מלוכה, וועלכע געפינט זיך אין פריינד־ליכע בעציהונגען מיט פוילען.

אַלס מילדערנדער אומשטאַנד איז אָנערקענט גע־וואָרען דאָס, וואָס האַלבערשטאַט האָט זיין בעליי־דיגונגס־טאַט געמאַכט אין אַ צושטאַנד פון אַ עפעקט אויפ'ן יסוד פון ידיעות, אַז יודען געהט עס בלומרשט שלעכט אין דייטשלאַנד.

דער אַדוואָקאַט האָט אַריינגעטראָגען אַנ'אַפּע־לאַציע און געפאָדערט, מ'זאָל אַראָפּנעהמען די פּאָ־ליציאַישע אויפזיכט אויף האַלבערשטאַט'ן. דער פּראָ־קוראָר האָט זיך העפטיג געגענגעשטעלט, אָבער דאָס געריכט איז די בקשה פונם אַדוואָקאַט נאָכגעקומען.

האַלבערשטאַט האָט געגעבען אַ וואָרט, אַז ער וועט נישט פערלאָזען וואַרשאַ.

האַלבערשטאַט'ס פערטיידיגער, אַדוו. מאַרגאָלין האָט בעקומען זעהר אַ סך בעגריסונגס־דעפעשען פאַר זיין ווירדיג אַדורכגעפיהרטער פערטיידיגונג.

מאַקס בער געריטען אַ מפּלה

אין זיין קאַמף מיט'ן נעגער דזשאָ לואיס

ניו־יאָרק, 25 (ספּ. טעל.)

דער עלימינאַציע ־ באָקס קאַמף וועגען דער וועלט מייסטערשאַפט אין אַלע וואָגען צווישען דעם נעגער דזשאָ לואיס און מאַקס בער, וואָס איז פאָרגעקומען אין דער נאַכט פון דינסטאָג אויף מיטוואָך לויט די אייראָפּעאישע צייט, האָט גאַנץ ניו־יאָרק עלעקטרי־זירט. דער גאַנצער האַרלעם (נעגערישער קוואַרטאַל אין ניו־יאָרק) האָט אויסגעקוקט מיט שפּאַנונג וועגען אויסגאַנג פון דעם דאָזיגען באָקס־קאַמף, דאָס גאַנ־צע געלד פון האַרלעם איז איינגעשטעלט געוואָרען אויף דעם מעטש.

מאַקס בער האָט בעגאַטעליזירט דעם קאַמף, ער־קלערענדיג, אַז ער וועט דעם נעגער אָפּלערנען. 3 שעה פאַר דעם מעטש, איז דער נעגער דזשאָ לואיס אריינ־געפאָהרען אין האַרלעם און התונה געהאַט מיט אַ 19־יעהריגער נעגער־מיידעל, אַ סטענאָגראַפיסטקע פון אַ גרויס „וואַרען־הויז".

אויפ'ן מעטש זענען פערקויפט געוואָרען 85 טויזענד בילעטען, די הכנסה בעטרעפט אַ מיליאָן דאָלאַר, פאַר'ן מעטש האָט מען שוין צוגעמאַכט די קאַסע און די אויפקויפער האָבען גענומען צו 200 דאָלאַר פאַר אַ בילעט.

דער מעטש האָט זיך פערענדיגט מיט'ן סענסאַ־ציאָנעלען נצחון פון נעגער אין דער פערטער רונדע דורך אַ נאָק־אַוט.

אין דער צווייטער רונדע האָט מאַקס בער שוין געבלוטיגט, אין דער דריטער רונדע איז בער געלי־גען אויף די ברעטער 2 מאָל און בעקומען אַזאַ קלאַפּ אַז ער האָט מעהר שוין נישט געקענט קעמפען.

די גאַנצע אַמעריקאַנער פּרעסע בעמערקט, אַז קיין שום מעטש לעת עתה האָט נישט געהאַט אַזאַ שנעלען און אַכזריות'דיגען פערלויף.

מאַקס בער האָט נאָכ'ן מעטש ערקלערט, אַז ער געהט אויך איבער אין די רייהען פון די וועלט־מייס־טערס, אַנוועזענדיג אויף: דעמפּסי'ן, טוני, שאַרקי און קאַרנעראַ, וועלכע זענען אויך אַנוועזענד געווען אויפ'ן מעטש.

אויפגעריסען אַ גראַנאַט

19 אַרבייטער פערוואונדעט אין טאָמאַשאָוו

טאָמאַשאָוו, 25 (טעלעפאָניש)

היינט 5 בייטאָג איז אין דער אייזענגיסעריי „ווילאַנאָוו", וואָס געהערט צו ה. שעפּס'ן פאָרגע־קומען אַנ'אויפרייס, פון וועלכען עס האָבען געלי־טען 19 פּערזאָן. 7 שווער־פערוואונדעטע זענען אָפּ־געפיהרט געוואָרען אין שפּיטאָל.

די סיבה פונם אויפרייס איז געווען אַ נישט־אויס־געשאָסענער גראַנאַט, וועלכער איז צוזאַמען מיט ליידיגע גראַנאַט־קאַפּסולען אַריינגעוואָרפען געוואָ־רען אין אויוען צום איבערשמעלצען.

שטרייק פון העברעאישע לעהרער אין ארץ־ישראל

ירושלים, 25 (יט"א טעלעגראַפיש)

דער העברעאישער לעהרער־פערבאַנד האָט אַרויסגעשטעלט אַ פאָדערונג צו העכערען די לוי־נען. אין געגענפאַל וועלען זיי נאָך ראש־השנה נישט צוטרעטען צו די לימודים.

דער ועד הלאומי האָט דערוועגען גערופען אויף מאָרגען (היינט) אַ ספּעציעלע זיצונג.

די בעוואוסטע יודישע שאקאלאדע-פאבריק אין לאדז "ZŁOTY RAJ",
ווינשט איהרע פערטרעטער און אגענטען ווי אויך אלע קאנסומענטען פון גאנץ פוילען
א כתיבה וחתימה טובה אינהאבער ש. האלפערן.

בעקאנטמאכונג.
דערמיט מאך איך בעקאנט דער געערטער קונדשאפט, אז מיין בעוואוסטער, ניי-ערעפנטער
שיך-סאלאן L. ODERBERG
(פריהער פיעטריקאווער 17) געפינט זיך איצט אין א פערגרעסערטן און פערבעסערטן לאקאל אויף
33 פיעטריקאווער 33
און עמפפעהלט צום יעצטיגען סעזאן די לעצטע מאדעלען שיך!
מיט אכטונג L. ODERBERG

לשנה טובה תכתבו!
די פירמע
מענדיל בארנשטיין
"באראווין"
30 נאוואמיעסקא 30, טעל. 210-58
עמפעהלט צום נייעם יאהר
אלע סארטען אריגינעלע און געשמאקפולע
ווײנען
צו די צוגענגליכסטע ביליגסטע פרייזען, צווישען אנדערען:
ריינער אונגאר-וויין
30 גראד 3.75 א קווארט 2.60 א באטשינקע | 15 גראד 5.00 א קווארט 3.45 א באטשינקע
16 נומער א באטשינקע, פרימא קוואליטעט 1.75, א קווארט 2.60
פאר דער פרימא קוואליטעט ווערט גאראנטירט
מאדערט איבעראל!

פאר גאלד,
ביזשוטעריע
און לאמבארד-קוויטעס
צאהלט די העכסטע פרייזען
אליזדאר פיאלקא
פיעטריקאווער 7.

Dr. J. Lubicz
כירורג און ארטאפעד
צוריקגעקעהרט
9 פאלודביאווא 9
טעל. 183-17.

Dr.
Wajnberg
ספעציאליסט פאר לונגען-, הארץ- און סקלעראז-קראנקהייטען
וואוינט יעצט פיעטריקאווער 145.
טעל. 126-02.
נעמט אן פון 9—10 פריה, 3—5, 8—9 אוו.

ווײן
אויף יום-טוב
ווי אויך אנדערע געטרענקען אין בעסטער קוואליטעט צו זעהר צוגענגליכע פרייזען בעקומט מען אין דעם
זייט 70 יאהר עקזיסטירענד — ווײנגעשעפט
פון ע. שיקיער
אינה.: ישראל שיקיער
לאדז, 1 פולנאצנא 1, טעל. 107-84.

פענסיאנאט "מירטא"
פאדעמביצע ביי טושין. אינהאבער קלוגמאן
זשעראמסקיעגא 21, ווילא ווײנגארטען
מאכט בעקאנט דאס נעהמט אן געסט אויף די ימים נוראים און סוכות הבע"ל אין שטרענג כשר'ן און היגיעניש פיין איינגעאָרדנטען פענסיאנאט, וועלכער איז פערזעהען מיט אלע מאָדערנע בעקוועמליכקייטען ווי עלעקטרי, וואסער-לייטונג א.אז.וו. מיט די בערימטסטע בעלי תפילות אויף די ימים נוראים. —— פיינע בעהאנדלונג! מעסיגע פרייזען. — ערקונדיגען זיך אויפן ארט אדער לאדז, פעטריקאווער 41, וו. 29.

צענטראלער יודישער האנדווערקער און קליינ-אינדוסטריעלער-פערבאנד אויף דער לאדזער וואיעוואדזטווא, לאדז, פילסודסקיעגא 69.
היינט, דאנערשטאג, דעם 26 ד. ח. 8.30 אווענד קומט פאר אין לאקאל פון פערבאנד
א פייערליכע אקאדעמיע
לכבוד דעם אפפאהרען נאך ארץ-ישראל פון אונזער עהרען-פרעזעס, געוועזענער לעווניק
ה' אלעקסאנדער יאעל
אלע האנדווערקער, קליינאינדוסטריעלער און סימפאטיקער ווע-רען איינגעלאדענט אנטייל צו נעהמען אין דער פייערונג.
דער ראט און פערוואלטונג.

לשנה טובה ומתוקה!
זיסע
כרמל"-ווײן"

פון באראן ראטשילדס וויין-קעלערען קויפט אויף ראש השנה און איהר וועט האבען א גוטען, זיסען יאהר, וואס מיר ווינשען אלע אונזערע קליענטען, קאנסומענטען און געשעפטס-פריינד בתוך כלל ישראל.
חברת כרמל ווארשא

לשמוע אל הרנה ואל התפלה!
צום 19. מאל "ווייסען זאל" זאכאדניא 43 אין פערעכטיגען
א אמת'ן עונג יום-טוב וועט איהר האבען קומענדיג הערען ראש-השנה ויום-כפור דעם וועלט-בעריהמטען חזן
ה' אברהם ברין
וועלכער האט איבערראשט מיט זיין גלענצענדער טענאר-שטימע און מיט זיין הארציג טראדיציאנעל יוד. חזנות. די גרעסטע יודישע שטעט אין איירָאפא, ווי: וויען, בודאפעשט, פראג אז"וו
ה' ברין געהערט צו די חזנים, וועלכע ריהרען מיט זייערע תפלות דעם צוהערער ביז טרעהרען.
נוצט אוים די זעלטענע געלעגענהייט און בעזארגט אייך בעצייטענס מיט בילעטען.
פלעצער ווערען פערדינגען טעגליך פון 10 פרידה ביז 11 אווענד. מיט אכטונג י. ווײנטרויב.

די יום-טובים
קאן מען גוט פערברענגען אין
"פענסיאנאט מאנדעל"
(אינה. פרוי ח. מאנדעל)
איז קאלומנא
לובעלסקא-גאס גאטהייל'ס ווילע
טעל. 7 (פאר מאנדעל'ן). —::— פארנעהמע ווילע, עלעגאנט מעבלירטע זוניגע צימערן, פערגלאזטע ווע-ראנדעס, וואלדיגע אומגעבונג. שטרענג כשר'ע שמאקהאפטע סוד. —::— צוגענגליכע פרייזען.

לכבוד יום-טוב!
אנאנאסען
ווי אויך אין א גרויסען אויס-וואהל פון די פיינסטע און טייערסטע פרוכטען און דעליקאטעסען צו ספעציעל נידריגע פרייזען עמפפעהלט נור די פירמע
"PARDESS" PIOTRKOWSKA 18 tel. 186-57.

Dr. med.
KLARA MARGOLIS
פיזיקאלישער הייל-גאבינעט
Piotrkowska 112, tel. 165-17
צוריקגעקעהרט
נעמט אן פון 10 ביז 1 און פון 3 ביז 7.

דאס ערשטע יודישע
בלומען-געשעפט
"קאסינא" א. נ.
אין פאסאזש-קאסינא
לאדז, פיעטריקאווער 67
עמפפעהלט טעגליך
פרישע בלומען
פאכמענישע ליפערונג
צו ביליגע פרייזען

צו דער עפנטליכקייט!
אזוי ווי איך בין ארויס פון בית-המדרש (וואלבארסקא גאס) זענען מיך בעפאלען דוד ווייסבארד, משה ווייסבארד וועלכע וואוינען נאדלודקא 12 ווי אויך אבראם ראוועט, פילסוד-סקיעגא 16 און מיך צושלאגען אהן שום מאטיוען און האבען מיר דערביי צוגע-נומען 300 זל., וואס איז שוין געמאלדן געווארען דער פאליציי. זאל די עפענט-ליכקייט אורטיילען אזא אונערהערטע האנדלונג. חיים קאזלאווסקי
נאד-לודקא 10.

עופות געשחטן ווערען
בהשגחת ועד הרבנים דפה
אויף קיליבסקיעגא 35.

הזמיר אל. קאשטשושקי 21 הזמיר
בית תפלה
לימים נוראים ולחג הסוכות
בעל מוסף: מיכאל דוד סאסנאווסקי
בילעטן צו בעקומען פון 10 פריה ביז 5 נ"מ אין "הזמיר".

ענגלישער זאל אל. 1. מאי 2
לשמוע אל הרנה ואל התפלה!
מיר מאכען בעקאנט, אז די היינטיגע ימים-נוראים וועט אין ענגלישען זאל, אל. 1-טער מאי 2 געדאווענט ווערען
מיט גוטע חזנים
און א גוט איינשטודירט כאר.
פלעצער צו פערדינגען א גאנצען טאג.
מיט אכטונג די אינהאבער.

לשמוע אל הרנה ואל התפלה!
די פערוואלטונג פון דער לאדזער יודישער געזעלש. צו ערטייל'ן הילף פאר טויבשטומע א.נ.
"עזרת אלמים"
מאכט בעקאנט, אז אין לאקאל פון דער שולע אויף פיעטריקאווער 89, קווער אפ. 1, שט. וועט מען אזוי ווי יעדעס יאהר אויך היי-יאהר דאווענען ראש השנה, יום כפור און סוכות ווי אויך שבתים מיט'ן אנטייל פון גוטע חזנים מיט א כאר-בעגלייטונג.
איינטריטס-קארטען קען מען בעקומען אין דער פער-איינס-קאנצעלאריע פון 9 פריה ביז 2 נאכמ. און פון 4.30 ביז 8 אווענד.

נאטע פון אביסינישן קייסער

ער בעט ארויסצושיקן אין זיין לאנד אביעקטיווע אבסערוואטארן

זשענעווע, 25 (ספ. טעל.)

דער גענעראל - סעקרעטאר פון דער פעלקער-ליגע האט בעקומען א נאטע פונם אביסינישן קייזער, וועלכער האט דערקלערט, אז דאס אביסינישע מיליטער האט אדורכגעפיהרט דעם בעפעהל, וואס איז ארויסגעגעבען געוואָרען מיט עטליכע חדשים צוריק, וועגען צוריקציהען דאס מיליטער אויף 30 קילאמעטער פון דער גרעניץ.

דער קעניג בעט אויך אין דער נאטע, מ'זאל שיקען קיין אביסיניען אביעקטיווע אבסערוואטארען, וועלכע זאלען פעסטשטעלען, ווער עס וועט עווענטועל זיין דער אנפאלער.

ער בעט אויך, אז דער פעלקער-ליגע-ראט זאל אננעמען אלע מעגליכע פארזיכטס-מיטלען.

דער קריג וועט זיך בעגרעניצען מיט אביסיניען

לאנדאן, 25 (ספ. טעל.)

דער פאליטישער קארעספאנדענט פון „דיילי טעלעגראף" שרייבט, אין שייכות מיט דער נעכטיגער זיצונג פון קאבינעט, אז די ענגלישע רעגירונג איז איבערצייגט, דאס מוסאליני וויל אויסמיידען אלע אינצידענטען, וואס קאנען שאפען א געפעהרליכע לאגע פאר אייראפא.

אויף דער לעצטער זיצונג פון קאבינעט, דעם 22 אויגוסט ה. י. האבען די מיניסטארען אויסגעדריקט דעם חשד פון אנ'אגרעסיווער אקציע מצד איטאליען. איצט איז אבער דער חשד בטל געווארען בפרט — נאך דעם געשפרעך פון דעם אמבאסאדאר דרומאן מיט מוסאליני'ן. אין די בריטישע מאסגעבענדע קרייזען האלט מען אלזא, אז אויב די מלחמה וועט אויסברעכען וועט זי זיך בעגרעניצען בלויז מיט אביסיניען.

אויב עס וועלען אנגעווענדעט ווערען סאנקציעס אויפ'ן יסוד פונם פעלקער-ליגע-פאקט, האלט מען נישט אין די דאזיגע קרייזען, אז זיי וועלען שאפען וואסער'ע-נישט-איז שוועריגקייטען אין אייראפא

נייע זיצונג פון איטאליענישען מיניסטארען-ראט

פאריז, 25 (ספ. טעל.)

דאס צוזאמענרופען אויף שבת א נייע זיצונג פונם איטאליענישען מיניסטארען-ראט, טייטשט אויס דער רוימישער קארעספאנדענט פון „פטי פאריזיען", אלס א כוונה פון מוסאליני'ן צו פערפיהרען אונטערהאנדלונגען אויף נייע יסודות.

פארזיכטס - מיטלען פון גריכענלאנד און טערקיי

אטען, 25 (ספ. טעל.)

די גריכישע פרעסע איז מודיע, אז די גריכישע עסקאדרע, אין בעשטאנד פון איין קרייצער-שיף, 6 קאנטרטארפעדאווצעס און 3 אונטערוואסער - שיפען וועלכע האט זיך געפונען אויף די טערקישע וואסערן, האט בעקומען א בעפעהל תיכף צוריקצוקעהרען זיך אין לאנד.

לויט ווי מען איז מודיע פון סטאמבול, קאנצענטרירען זיך די טערקישע מיליטערישע כוחות — אין הסכם מיט'ן בעשלוס פון דער רעגירונג — אויף די סטראטעגישע פונקטען אויף די ברעגען פון אנאטאליען, וואו ס'דארפען גלייכצייטיג אויפגעשטעלט ווערען פארטיפיקאציעס.

פאלעסטינער אראבער אגיטירען געגען איטאליען

קאירא, 25 (ספ. טעל.)

די קאיר'ער פרעסע איז מודיע פון פאלעסטינא: דאס צווישען די דאָרטיגע אראבער ווערט לעצטענס

גפיהרט א פראפאגאנדע געגען איטאליען.

ס'איז כדאי צו בעמערקען, אז אנאלאגישע סימפאטיען לאזען זיך אויך מערקען צווישען די סירישע נאציאנאליסטען.

לעצטענס איז אין דער עגיפטישער פרעסע אנגעגעבען געווארען, אז די פאלעסטינישע און סירישע פאטריאטען האלטען אפ קאנפערענצען אין דער האפנונג אויסצונוצען דעם איטאליעניש - אביסינישען סכסוך פאר א פערשטארקונג פון דער אלגעמיין-אראבישער בעוועגונג.

די ענגליש-איטאליענישע בעציהונגען

לאנדאן, 25 (ספ. טעל.)

די צייטונגען שרייבען זעהר פיל וועגען דער פראגע פון די איטאליעניש-ענגלישע בעציהונגען.

אין אלגעמיין האלט מען, אז אויב דער קריג וועט אויסברעכען, וועט זי טראגען א לאקאלען כאראקטער און וועט נישט משפיע זיין אויף דער געשטאלטונג פון דער סיטואציע אין אייראפא. צווישען פראנקרייך און ענגלאנד הערשט א הסכם בנוגע דער פראגע פון שיצען די פרינציפען פון פעלקער-ליגע-פאקט.

אין די ענגלישע פאליטישע קרייזען און אין דער פרעסע הערשט די איבערצייגונג, אז צו דער עקשנות'דיגער שטעלונג פון איטאליען איז געקומען אנ'ענדערונג.

לאנדאן, 25 (ספ. טעל.)

דער פאריזער קארעספאנדענט פון „טיימס" איז מודיע, דאס אין די מאסגעבענדע פראנצויזישע קרייזען הערשט ווידער א פעסימיזם. אין די דאזיגע קרייזען האלט מען, אז דער טאן פון מוסאליני'ס דעקלאראציע איז טאקי א מילדערער, אבער ער איז בשום אופן נישט נוגע דעם מעריטום פון דער פראגע. פראנקרייך איז מחויב צו דערפילען איהרע התחייבות'ן אין בעצוג צו דער ליגע און זיך בעטייליגען אין די ווירטשאפטליכע סאנקציעס. די ידיעות, וואס קומען אן פון זשענעווע ווערען אויפגעגעבן מען טיילווייז מיט דערלייכטערונג און טיילווייז מיט ענטוישונג.

פאריז, 25 (ספ. טעל.)

די צייטונגען שאצען אפ אויף אנ'אפטימיסטישען אופן די סיטואציע אין זשענעווע. די צייטונגען רעכענען, אז פאר דאנערשטאג דארף מען זיך נישט ריכטען אויף א דעציזיע מצד דער ליגע.

די אטמאספערע איז פונדעסטוועגען, בלי ספק אפגעשפאנט געווארען, ובפרט — די איטאליעניש-ענגלישע בעציהונגען, נאכ'ן געשריפט פון סמועל האאר צו מוסאליני'ן.

„לע זשור" איז זיך משער, אז די ליגע וועט בעשטימען א קאמיטעט פון 14 מיטגלידער, וועלכער וועט זיך פערנעהמען מיט'ן איטאליעניש-אביסינישען קאנפליקט.

אין זשענעווע קורסירען אויך קלאנגען, וועגען אריבערטראגען די אונטערהאנדלונגען מחוץ זשענעווע.

אנ'אדרעס פאר לאוואל'ן

זשענעווע, 25 (ספ. טעל.)

דעם פרעמיער לאוואל האט מען דערלאנגט אנ'אדרעס, אונטערגעשריבען דורך 50 ענגלישע פראמינענטע פערזענליכקייטען, וועלכע דערקלערען, אז ס'האבען זיי ארומגענומען געפיהלען פון פרייד און מוט, מחמת דעם בעשלוס פונם פראנצויזישען פאלק צו שיצען דעם אינטערנאציאנאלען יושר אין דער תקופה פון איצטיגען קריזיס.

געגען יעדען אנפאלער אין אייראפא

וועט ענגלאנד האנדלען. ווי עס הייסט דער פעלקער-ליגע-פאקט

פאריז, 25 (ספ. טעל.)

דער לאנדאנער קארעספאנדענט פון „פטי פאריזיען" איז מודיע, אז די ענגלישע רעגירונג זאל אין איהר ענטפער אויף דער פראנצויזישער אנפראגע, ערקלערען, דאס זי איז גרייט צו האנדלען אין הסכם מיט'ן פעלקער-ליגע פאקט געגען יעדען אנפאלער אין אייראפא. זי קאן אבער נישט ארויס מחוץ אלגעמיינע פערפליכטונגען, וואס פליסען ארויס פון ענגלאנד'ס בעטייליגונג אין דער פעלקער-ליגע.

היינט אדער מארגען

וועט בעשלאסען ווערען די פראגע וועגען אפלייגען די קאנפערענץ

פון זשענעווע

זשענעווע, 25 (ספ. טעל.)

דער גענעראל-סעקרעטאר פון דער פעלקער-ליגע האט פערעפענטליכט פאלגענדען קאמוניקאט:

„דאס פרעזידיום פון דער פעלקער-ליגע, וואס האט פערהאנדעלט אונטערן פארזיץ פון בענעש'ן האט, נאך א מיינונגס-אויסטויש, אין וועלכען עס האבען זיך בעטייליגט אידען, מאטא און דע-וואלערא — בעשלאסען אויפסנייע צוזאמענצוקומען זיך מארגען אדער מאנטאג, בכדי צו בעטראכטען די פראגע פון שליסען אדער אפלעגען די איצטיגע קאנפערענץ.

וועגען קלייפעדא-ענינים

קאנפערענץ צווישען לאוואל, אידען, אלאיזי און לאזארייטיס

פאריז, 25 (ספ. טעל.)

דער קארעספאנדענט פון „פארי סואר" איז מודיע פון זשענעווע, אז היינט איז אפגעהאלטען געווארען א קאנפערענץ צווישען לאוואל, אידען, אלאיזי און דעם ליטווישען אויסערן-מיניסטער לאזארייטיס וועגען די ענינים קלייפעדא.

לאזארייטיס האט דערקלערט אין נאמען פון דער ליטווישער רעגירונג, אז די וואהלען אין קלייפעדא וועלען אדורכגעפיהרט ווערען אין פולשטענדיגער רוה און ארדנונג און אז עס וועלען אבסאלוט אפגעהיט ווערען די רעכט פונ'ם קלייפעדער סטאטוט.

לעא טשערטאק האלט

אז קיין מלחמה מיט אביסיניען וועט נישט זיין

לאנדאן, 25 (ספ. טעל.)

לעא טשערטאק, וועלכער איז בעקאנט געווארען אין שייכות מיט די אביסיניען-קאנצעסיעס, איז היינט אפגעשוואומען קיין ניו-יארק, פון וואנען ער וועט צוריקקומען קיין ענגלאנד אין 3 וואכען ארום.

פאר'ן אפפאהרען האט טשערטאק אויסגעדריקט זיין איבערצייגונג, אז צו קיין מלחמה וועט איז אביסיניען נישט קומען.

אוידיענץ פון א יודישען געלעהרטען ביים פויפסט

רוים. (יט"א) דער דירעקטאר פון ראבינער-סעמינאר און געוו. אויבער-ראבינער פון פלארענץ פראפ. אומבערטא קאסוטא איז געווארען אויפגענומען אויף א לענגערער אוידיענץ דורכ'ן פויפסט, וועמען ער האט פארגעלעגט זיין גרויס ווערק איבער די העברעאישע מאנוסקריפטען אין דער וואטיקאן-ביבליאטעק, וועלכעס איז נאר וואס ערשינען. דאס שטודיום פון די העברעאישע מאנוסקריפטען איז אין אנהויב אנגעטרויט געווארען פון פויפסט דעם פראפ. פריימאן פון פראנקפורט איז אבער ענדגילטיג רעאסומירט געווארען דורך פראפ. אומבערטא קאסוטא. די אוידיענץ, וועלכע האט געדויערט איבער 20 מינוט, האט געטראגען א זעהר פריינדליכען כאראקטער און האט זיך ענטוויקעלט ארום יוסענשאפטליכע יודישע פראגען.

געשטארבען דער עלטסטער יוד אין ארץ-ישראל

חיפה, 25 (יט"א טעלעגראפיש)

אין עלטער פון 116 יאהר איז געשטארבען דער עלטסטער יוד אין ארץ-ישראל אפרים ארוני.

טעאטער „ראזמאיטאשטשי"
ציגעל-גאס 27. טעל. 112-25
דיר. דוד צעלמייסטער.
זארען אנהויב דעם ווינטער-סעזאן אין ווארשא
היינט, דאנערשטאג, 9.30 אוונט
נאר 1 פארשטעלונג צו ביליגע פרייזן
גראנדיעזער לאך-פאראד א. נ.
אגדולה אויף דער באבע!..
לעצטע 3 טעג!
לעצטע 3 פארשטעלונגען פון טעאטער
אראראט
קינסטל. אנפ. משה בראדערזאן
א מבול פון געלעכטער אין 2 טיילען, 15 בילדער.
רעזשי: ש. דזשיגאן און י. שומאכער. מוזיק-לייטונג: ה. רובין.
כדי אויסצומיידען א געדראנג ביי דער קאסע, ווערט געבעטען פריהער אויסצוקויפען בילעטען.

דרייסטער באנדיטען-אנפאל אויף יודישע סוחרים

אויפ'ן שאסיי פון פיעטראקאוו קיין לאדז

(—) נעכטען ביינאכט האבען אויפ'ן שאסעי פון פיעטריקאוו קיין לאדז דריי באנדיטען אויסגעפירט א דרייסטען אנפאל אויף די יודישע עופות הענדלער פון בעלכאטאוו הערשעל צימבערקנאפ און שמחה פושעדבארסקי.

די באנדיטען האבען אפגעשטעלט דעם וואגען, מיט וועלכען די סוחרים זענען געפאהרען און דראהענדיג מיט רעוואלווערען האבען זיי צוגערויבט 450 זלאטעס מזומן און אנדערע זאכען. דאן האבען זיי אפגעגעבען עטליכע שאסען אויף „וויוואט" און זענען אנטלאפען. די באנדיטען האט זיך ביז איצט נישט איינגעגעבען צו כאפען.

Dr. med.
HALTRECHT
ספעציעל-ארצט פאר הויט,- געשלעכטס-קראנקהייטען און מענער-שוועכע
פיעטריקאווער 10, טעל. 245-21
נעהמט אן פון 8 פריה ביז 2 מיטאג און פון 5 ביז 9 אוונט
זונטאג פון 10—1 ביטאג. אלע ארטן אנאליזען
פאר אונבעמיטעלטע לעטשניצע-פרייזן

Dr.
Wołkowyski
האט זיך איבערגעצויגען אויף
ציגעל-גאס 11, טעל. 238-02
נעמט אן אין הויט- און וועגערישע קראנקהייטען. מענער-שוועכע
פון 8—11 ביטאג און פון 4—9 אוונט

Dr. REICHER
פאלודביאווא 28, טעל. 101-93
ספעציאליסט
פאר מענער-שוועכע-בעהאנדלונג
עפעקטיוועלע בערעטונגען און פסיכא-אנאליזען
נעמט אן פון 8—11 און פון 5—8 אוונט

Lekarz-Dentysta
ŻYTNICKA - KAHANOWA
powróciła
11. LISTOPADA 9, tel. 133-53

אויערן, נאז און האלז קליניק
מיט בעטען פון Dr.
Z. Rakowski
פיעטריקאווער 67. טעל. 127-81
נעהמט אן שטענדיגע קראנקע (צוועק אפעראציע א. ז. וו.) ווי אויך אמבולאטארישע פון 9—2 און פון 4—8 אוונט.

א כתיבה וחתימה טובה

און א גוט יאהר ווינש איך דער רעדאקציע, אדמיניסטראציע און זעצעריי פון „נייעם פאלקסבלאט", מיין גאנצע משפחה און מיינע געעהרטע קונדשאפט, לעזער, פריינד און בעקאנטע, מיינע ליבע מחותנים און די „חברה תפארת בחורים" זגערזשער 46 און די „חברה נושאי המיטה" בושעזשיגער 23.

לייבוש דזיאלאווסקי
זגערזשער 46.

לשמוע אל הרנה ואל התפלה
אין זאל פאלודניאווא 10
וועט דאווענען היי-יאהר דער בעריהמטער חזן
הערש הארוויטש
מיט א גרויס איינשטודירט כאר
עס איז געווינשען וואס פריהער זיך צו בעזארגען מיט בילעטען
מיט עכטונג פרידוואלד.

לשמוע אל הרנה ואל התפלה!
גדאנסקא 33, פראנט, פארטער
עס ווערט געדאווענט ראש השנה און יום כפור
מיט בעריהמטע בעל תפלות.
לופטיגע צימערן, בעקוועהמע פלעצער און אלע בעקוועהמליכקייטען. — פערזעהט אייך צייטליך מיט פלעצער.
די צאהל איז בעגרענצט. צוגענגליכע פרייזען. פלעצער ווערען פערקויפט טעגליך פון 10 פריה ביז 10 אוונט. קומט איבערצייגט אייך!

אביסיניען און מעמעל
אין ליכט פון דער ענגלישער פאָליטיק

די ענגלישע פּאָליטיק איז לעצטענס געוואָרען בעזונדערס אקטיוו אויפן אינטערנאַציאָנאַלען געביט. דעם גאַנצען קאַמף, גערעכט צי נישט גערעכט, געגען דער איטאַליענישער עקספּאַנסיע טראָגט אוים אויף איהרע פּלייצעס די בריטישע אימפּעריע, פערשטעהט זיך אַז זי איז נישט אַזוי אויסען מאָטיווען פון יושר און גערעכטיגקייט, ווי די אייגענע אינטערעסען וועלכע זי האַלט פאַר בעדראָהט. אין פאַל ווען אביסיניען זאָל ארונטערפאַלען אונטער דער איטאַליענישער אויבערהערשאַפט. א גענויע בעלויכטונג פון דער ענגלישער פּאָליטיק גיט אין זיין לעצטען בריף פון לאָנדאָן דער אויסגעצייכענטער קענער פון די ענגלישע פערהעלטנישען אוגור, ער שטעלט קודם כל פעסט, אַז לגבי די אונפערמיידליכע געשעהענישען אין ענגלאַנד, נישט קוקענדיג אויף די מיינונגס פערשידענהייטען דאָך פעסט צוזאַמענגעשלאָסען, מעגליך אַז די רעגירונג האָט שלעכט געטון; אויסקלויבענדיג דעם וועג אויף וועלכען זי געהט איצט אין איהר פּאָליטיק, אָבער אין קריטישען מאָמענט קען זי רעכענען אויף דער הילף פון גאַנצען פאָלק.

פעסטשטעלענדיג דעם דאָזיגען פאַקט איז שוין לייכט צו פערשטעהן די „ענגלישע שטעלונג", די אונבויגזאַמע שטעלונג מיט וועלכער ענגלאַנד, פערטיידיגט דעם זשענעווער אָפּמאַך, זעהט אוים צו זיין אין א סתירה צום שטאַנדפּונקט פון נאָר צוויי מענשען וואָס האָבען אַממייסטען א רייה פון יאָהרען געהאַט צו רעצידירען אין דער אויסלענדישער פּאָליטיק, די דאָזיגע פּערזאָנען — ראַמזיי מאַקדאָנאַלד און סער סימאָן, ווייל אפילו דער בעקאַנטער ים־אָפּמאַך מיט בערלין, הגם ער איז אונטערגעשריבען געוואָרען דורך סער סעמועל האָאַר אין מאָמענט ווען ער האָט פערנומען דעם אַמט פון אויסערן מיניסטער איז ענטשטאַנען נאָך א ראַנק דעם וויזיט וואָס סער סעמועל האָט אָפּגעגעבען היטלערן, אין פערגאַנגענעם יאָהר.

עס זעהט אוים ווי די לייטער פון דער ענגלישער פּאָליטיק וואָלט נישט געוואָלט דערלאָזען אַז עס זאָל צוריקקומען צו אַזאַ סיטואַציע וואָס האָט נאָנץ לאַנג געדויערט פריהער. עס מאַכט דעם איינדרוק ווי ענגלאַנד וואָלט זיך אליין געוואָלט איבערצייגען אַז זי איז נאָך פעהיג צו דער אָנשטרענגונג פון א „מוטיגען ווילען", ווי זי וואָלט ענדליך געוואָלט פערשטעלען דעם וועג פון קלענסטען ווידערשטאַנד וואָס איז אַזוי לאַנג פּאָוואָריזירט געוואָרען דורך מאַקדאָנאַלדען און סימאָנען. און ענדליך מאַכט עס דעם איינדרוק ווי די לייטער פון דער בריטישער פּאָליטיק, ניבען זיך אָפּ א רעכנונג פון דעם אַז דער מאָראַלישער פּרעסטיזש פון פאָלק דראָהט דערטרינקען צו ווערען אין דער פּאָליטישער פּחדנות און זיי האָבען זיך דעריבער ענטשלאָסען צו פערהאַרטעווען דאָס לאַנד פאַר די שטענדיגע געשעהענישען וואָס ערוואַרטען אייראָפּע מצד דייטשלאַנד. צווינגענדיג דאָס ענגלישע פאָלק צו פערנעהמען א שטעלונג אין דעם אביסיניש—איטאַליענישען קאָנפליקט, ערפילען זיי די דאָזיגע אויפגאַבע ווער ווייסט, מעגליך, אַז די דערנידערונג וואָס ענגלאַנד האָט געליטען שליסענדיג דעם ים אָפּמאַך מיט דייטשלאַנד, וועלכען מען קען אויסטייטשען אָבער וועלכען מען קען נישט מוחל זיין, איז געווען די רעצידירענדע אויפטרייסלונג וואָס האָט ארויסגערופען אין לאָנדאָן די אַזוי נויטיגע רעאַקציע. דאָס איז גאַנץ מעגליך, ווייל דאָס איז געווען א אַקט וועלכער איז געשטאַנען אין א סתירה צו די פערפּליכטונגען, וואָס ענגלאַנד האָט אויף זיך גענומען און צו די פּרינציפּען פון פעלקער־ליגע־אָפּמאַך. מען האָט זיך ענדליך געמוזט אָפּשטעלען אויף דעם דאָזיגען וועג, וואָס איז געגאַנגען אַלץ שיפּער און האָט געפיהרט צו א מאָראַלישער רואין. דערמיט ערקלערט זיך ענגלאַנדס שטעלונג, וואָס זי האָט איצט אָנגענומען אין פעלקער־בונד.

דער קאָנפליקט מיט איטאַליען איז א פּאַריבערגעהענדער. די אנטי טעזען מיט דייטשלאַנד זענען אָבער שטענדיגע. אין זיי איז בעהאַלטען א כסדרדיגע סכנה. און ענגלאַנד מוז זיך געגען דעם שיצען. אַלץ וואָס זי האָט ביז איצט אין דער ריכטונג געטון, איז נישט גענוגענד. אָבער מיליאָנען מענשען אין ענגלאַנד זענען נאָך איצט געגען דעם אַז עס זאָלען צוריקקומען די צייטען פון פאַר דער מלחמה, מיט דעם בעוואָפענונגס נעיעג. זיי לעבען נאָך אַלץ מיט די אילוזיעס פון דער זשענעווער מענטאַליטעט. און וואָס? די פעלקער־ליגע, וואָס קען אונז נישט געבען קיין אמתען שלום, וועט גורם זיין, צווינגענדיג די פּאַציפיסטען צו בעטרעטען דעם וועג פון מלחמת צום שוץ פון אינטערנאַציאָנאַלען שלום. דער קאָנפליקט מיט איטאַליען וועט שוין זיין לאַנג פערגעסען ווען די פאָלגען פון דער שטעלונג וואָס ענגלאַנד האָט פערנומען וועלען ערשט אָנהויבען אויסצואיבען זייער איינפלוס אויף דער לאַגע אין אייראָפּא. און איבריגענס קען פאַר ענגלאַנד ענטשטעהען די מעגליכקייט פון ארויסווייזען איהר טריישאַפט צו דער דאָזיגער נייער „מוטיגער פּאָליטיק" — נאָך פריהער איידער עס וועט ליקווידירט ווערען די אביסינישע פראַגע. מיר מיינען דאָ די מעמעל פראַגע. די עפענטליכקייט ווייסט נאָך נישט וועגען דעם און דאָס דאָזיגע פּראָבלעם בילדעט שוין א ערנסטע זאָרג פון דער ענגלישער רעגירונג. און טאַקע צוליב דעם וואָס מען קען עס נישט אָפּטיילען פון די זשענעווער פראַגען. ליטע ענטוויקעלט אין מעמעל א ענערגישע אקציע בכדי צו פערטיידיגען איהר סוּבערעניטעט וועלכע איז בעדראָהט צוליב דער אקציע פון די נאַציאָנאַל סאָציאַליסטען, הינטער די דאָזיגע לאָקאַלע נאַציאָנאַל־סאָציאַליסטען שטעהט די גאַנצע מאַכט פון היטלעריסטישען רעזשים אין דייטשלאַנד. ערשט מיט איינע טעג צוריק האָט קאַנצלער היטלער אויפן נירנבערגער קאָנגרעס ערקלערט, אַז דייטשלאַנד קען נישט בלייבען גלייכגילטיג צו די כלומרשטע פערפאָלגונגען פון די דייטשען אין מעמעל, קאַנצלער היטלער און זיינע פריינד האָבען אָפען ערקלערט פאַר דער גאַנצער וועלט אַז די לאַגע פון די דייטשען אין מעמעל איז אונערטרעגליך. די ליטווישע רעגירונג האַלט זיך אין רעכט אָנצונעהמען די נויטיגע מיטלען בכדי צו פערהיטען פון א נאַציאָנאַל סאָציאַליסטישען פּוטש אין מעמעל. מזרח פּרייסען איז איבערפולט מיט מיליטער פון דער רייכסוועהר און אָפּטיילונגען פון דער ברוינער אַרמעע. די אַטמאָספערע איז א דראָהענדע. די גרויסע מלוכות, וואָס האָבען גאַראַנטירט די אויטאָנאָמיע פון מעמעל האָבען אונטערגענומען שריט ביי דער ליטווישער רעגירונג אַז זי זאָל אָפּהיטען דעם סטאַטוט פון מעמעל. קאָוונאַ האָט געגעבען א פערזיכערונג וועלכע לאָנדאָן, פּאַריז און רוים האָבען אָנערקענט פאַר צופרידענשטעלענד. ווי דאָס איז געווען צו ערוואַרטען איז די רעאַקציע פון בערלין געווען א שלעכטע. ליטע מאַכט אויפמערקזאַם די פעלקער ליגע, אויף דער סכנה פון א פּוטש אין מעמעל. די פּאָליטיק וואָס ענגלאַנד פיהרט איצט אין זשענעווע צווינגט זי אָנצונעהמען א פעסטע שטעלונג געגען יעדען שריט מצד דייטשלאַנד וואָס וועט זיין געווענדעט געגען דער ליטווישער סוּבערעניטעט.

די ענגלישע דיפּלאָמאַטיע קען איצט נישט מאַכען קיין אונטערשייד צווישען א עווענטועלער אגרעסיע מצד דייטשלאַנד געגען מעמעלער טעריטאָריום און די איטאַליענישע אָפּעראַציעס וואָס זענען געווידמעט געגען אביסיניען."

א נייע סאָוויעטישע רעפּובליק
כינעזיש טורקעסטאַן אנגעשלאָסען אין ראַטען־פערבאַנד

ביי דעם לאַרם פון די אייראָפּאישע געשעהענישען און ביים קלאַנג פון געוועהר אין ווייטען מזרח האָט ראַטען פערבאַנד בעוויזען אדורכצופיהרען א גרויסצוניגע קאָלאָניאַל אקציע אין האַרץ פון אזיען. מאָסקווע האָט איהר דורכפאַל אין מאַנדזשוריען געוואָלט אויסבעסערען דורך דער פעראייניגונג פון מזרח טורקעסטאַן. א ריזיג געביט פון 1,871.000 קוואַדראַט קילאָמעטער, א לאַנד וואָס איז דריימאָל אַזוי גרויס ווי פראַנקרייך, פערוואַנדעלט זיך גאַנץ שטיל אין א סאָוויעטיש־רוסישע קאָלאָניע. לויט לעצטע ידיעות פון נאַנקינג איז מזרח טורקעסטאַן אָדער סינקיאַנג שוין ענדגילטיג אָפּגעטיילט פון כינע און פעראייניגט מיט דעם סאַוו. רוסישען סיסטעם. די ראַטען מאַכט האָט איהר פּלאַן צו פערנעהמען א פעסטע פּאָזיציע אויף דעם עמפּינדליכסטען פּונקט אין אזיען פערווירקליכט: זי קאָנטראָלירט די טויערען פון אינדיען און טיבעט.

דער חודש זשורנאַל טיאַנגטשאַנג מעלדעט פאָלגענדע פּרטים וועגען דעם סאָוויעטישען פאָרטשריט אין טורקעסטאַן:

אין דער שפּיץ פון אַלע פערוואַלטונגס צווייגען שטעהען רוסען. איבעראַל אין לאַנד טרעפט מען סאָוויעטישע אָפּטיילונגען, דער קאָמאַנדירענדער גענעראַל שען־שי־סיי איז א געהאָרכזאַם כלי זיין אין די הענד פון ראַטען פערבאַנד. ער האָט ארעסטירט די דעלעגאַטען פון דער כינעזישער צענטראַל רעגירונג און זיך אָפּגעגענגעשטעלט אַז די כינעזישע רעגירונג זאָל ארויסשיקען אעראָפּלאַנען און פאַנצער אויטאָס קיין טורקעסטאַן. דאָס כינעזישע טורקעסטאַן האָט אָפּגעשטעלט אַלע האַנדעלס בעציהונגען מיט כינע און האַנדעלט נאָר מיט ראַטען פערבאַנד. די צייטונג פערענדיגט אַז אויב עס וועט נישט אונטערגענומען ווערען קיין ענטשידענע שריט וועט גאָר אינגיכען כינעזיש־טורקעסטאַן פערוואַנדעלט ווערען איז א אונאָפּהענגיגער מלוכה אונטערן פּראָטעקטאָראַט פון ראַטען־פערבאַנד, אַזוי אַרום וואָלט ראַטען־פערבאַנד וואָס בעשטעהט איצט פון 7 סאָציאַליסטישע רעפּובליקען בעקומען נאָך א 8טע רעפּובליק, אין דער ווירקליכקייט וואָלט דאָס געווען א נייער רוסישער קאָלאָניאַל בעזיץ.

נאָך דעם אויפשטאַנד פון יאַקוב בעי איז קאַשגאַר דער דרומדיגער טייל פון טורקעסטאַן אויף א קורצער צייט פון פופצעהן יאָהר געוואָרען אונאָפּהענגיג. די רעגירונג איז געוואָרען אָנערקענט דורך רוסלאַנד און ענגלאַנד. געשעהען איז דאָס אין יאָהר 1872, אין יאָהר 1877 איז יאַקוב בעי געשטאָרבען און צוליב דעם וואָס זיינע יורשים האָבען זיך ארומגעריסען איז דאָס לאַנד צוריק אריינגעפאַלען אונטער דער ממשלה פון כינע. דער כינעזישער גובערנאַטאָר איז געווען כמעט א אונבעגרעניצטער מושל און האָט מעהר זיך גערעכענט מיט רוסלאַנד ווי מיט זיין רעגירונג. עס איז אויך נישט קיין וואונדער, ווען מען נעהמט אין בעטראַכט אַז די נאָהענטסטע כינעזישע באַהן סטאַציע איז געווען ווייט פון דער הויפּטשטאָט פון כינעזיש טורקעסטאַן אויף 2.668 קילאָמעטער, בעת רוסיש־טורקעסטאַן האָט דאָס לאַנד פערבינדען 10 גוטע וועגען די לענגסטע פון וועלכע איז געווען סך הכל 554 קילאָמעטער.

זייט דער כינעזישער רעוואָלוציע, ד.ה. מיט א צוואַנציג יאָהר צוריק איז מזרח טורקעסטאַן אין דער פּראַקטיק ווידער געוואָרען א אונאָפּהענגיגע מלוכה. מאָסקווע האָט דערפון געצויגען נוצען און האָט געשלאָסען פערשידענע אָפּמאַכען מיט מזרח טורקעסטאַן אפילו איינגעפיהרט קאָנסולאַר אַמטען און האָט אפילו וועגען דעם נישט מיטגעטיילט דער כינעזישער רעגירונג. ווען אין יאָהר 1929 איז געקומען צו א קאָנפליקט צווישען ראַטען פערבאַנד און כינע האָבען די קאָנסולען פון מזרח טורקעסטאַן וואָס האָבען רעזידירט אין מערב טורקעסטאַן אויסגעדריקט זייער סימפּאַטיע פאַר ראַטען פערבאַנד.

לויט דער סטאַטיסטיק בעטרעפט דער האַנדעל פון מזרח־טורקעסטאַן מיט ראַטען פערבאַנד נייַן צעהנטעל פון גאַנצען האַנדעל פון לאַנד. עס איז דעריבער נישט קיין וואונדער אַז די כינעזישע בעאַמטע צוזאַמען מיטן גובערנאַטאָר זענען טרייע דינער פון דער מאָסקווער רעגירונג.

דער כינעזישער פּרעסטיזש אין לאַנד האָט דערפון שטאַרק געליטען, די בעפעלקערונג איז געוואָרען מיד פון דער דאָפּעלטער הערשאַפט און אין 1930 איז אויסגעבראָכען א בלוטיגער אויפשטאַנד. 4 יאָהר האָט געדויערט דער קאַמף אין מזרח טורקעסטאַן. מיט וועקסעלדיגען גליק דאָס מיליטער פון דער כינעזישער צענטראַל רעגירונג איז פערטריבען געוואָרען און עס איז פּראָקלאַמירט געוואָרען א אונאָפּהענגיגע רעגירונג. דעם דאָזיגען מאָמענט האָט די סאָוויעטישע דיפּלאָמאַטיע געהאַלטען פאַר פּאַסיג אָנצוהויבען צו האַנדלען, דער פּרעזידענט פון דער רעפּובליק האַרדושיא־נואַס — האַרדושי האָט געשלאָסען א אָפּמאַך מיט ראַטען פערבאַנד, א טייל פון מזרח טורקעסטאַנישער רעגירונג האָט זיך אפילו ארויסגעזאָגט געגען א דערנעהנטערונג מיט ראַטען פערבאַנד און עס איז וועגען דעם געקומען צו א אָפענעם קאַמף. דערוויייל איז אָבער די אנעקסיע געוואָרען א געשעהענער פאַקט. ווען ראַטען פערבאַנד האַלט עס פאַר ריכטיג איהרע סוּבערעניטעט איבער כינעזיש־טורקעסטאַן נישט עפענטליך צו פּראָקלאַמירען איז עס דערפאַר ווייל זי וויל דערוויייל די „אייראָפּעאישע קעפּ" נישט בעאונרוהיגען, די פריינדשאַפט מיט ענגלאַנד איז פאַר ראַטען פערבאַנד אין איצטיגען מאָמענט וויכטיגער. מאָסקווע בעגניגט זיך דערווייל מיט דער איצטיגער לאַגע וואָס עפענט איהר נישט נאָר דעם „וועג קיין אינדיען" נאָר גיט איהר אויך א מעגליכען אויסגאַנגס פּונקט אויפן שטילען אָקעאַן (דורך די רויטע כינעזישע פּראָווינצען) אין פאַל ווען זי זאָל פערלירען איהר בעזיץ אויפן ווייטען מזרח.

צי וועט דייטשלאַנד בעקומען א הלואה אין ענגלאַנד?

ווי בעוואוסט בעמיהט זיך איצט דייטשלאַנד שטאַרק וועגען אַ הלואה אין אויסלאַנד, ספּעציעל אויפ'ן ענגלישען פינאַנציעלען מאַרק. די אויסזיכטען אויף אַזאַ הלואה ווערען פערשידען אָפּגעשאַצט. פון איין זייט ווייזט מען אָן אויפ'ן נידריגען קורס פון די דייטשע הלואות אין לאָנדאָן, פון דער אַנדערער זייט ווידער דערמאָהנט מען דעם פאַקט, אַז די „גאָלד דיסקאָנטאָ־באַנק" האָט בשעתו בעקומען אין דער ענגלישער באַנק קרעדיט אין דער הויך פון 750 טויזענד פונט אויף איינצוקויפען ענגלישע סחורות. דער דאָזיגער קרעדיט איז שוין פולשטענדיג אויסגענוצט געוואָרען און אפילו אין גרעסטען טייל שוין אויך אָפּגעצאָהלט. די דייטשען בעמיהען זיך צו בעניצען די דאָזיגע קרעדיטען שוין זייט אַ לענגערע צייט, אָבער אָהן ערפאָלג, הגם — ווי מען פערזיכערט אין די פינאַנציעלע קרייזען — די ענגלישע באַנק אונטערשטיצט אונאָפיציעל די דאָזיגע בעמיהונגען. איצט זאָלען זיך ווידער אָנהויבען אונטערהאַנדלונגען וועגען דער דאָזיגער פראַגע און צוליב דעם זאָל שאַכט אין די נאָהענטסטע טעג פאָהרען קיין ענגלאַנד.

עס איז כאַראַקטעריסטיש, אַז וועלענדיג בעאַרבייטען די ענגלישע פינאַנציעלע קרייזען אויף אַ גינסטיגן פאַר זיך אופן האָט שאַכט פעראָרדנט אַ רויסצושיקען צו אַלע לאָנדאָנער פינאַנציעלע אינסטיטוציעס זיין רעדע, וואָס ער האָט געהאַלטען אין קעניגסבערג און אין וועלכער ער איז אַרויסגעטרעטען געגען די אַנטי־יודישע היטלעריסטישע אַקציע אין דייטשלאַנד.

לויט די לעצטע ידיעות איז גאַנץ מעגליך אַז די ענגלישע באַנק וועט ווידער אַמאָל ערטיילען דייטשלאַנד די קרעדיטען, וואָס זי האָט שוין פריהער איהר געגעבען, די נייע הלואה וואָלט אָבער דאָסמאָל געטראָגען אַ ריין פּאָליטישען כאַראַקטער.

וועגען דער דאָזיגער פראַגע פערעפענטליכט דער בעקאַנטער ענגלישער עקאָנאָמיסט ר. ד. טשאַרקעס אין „מאַנטשעסטער גאַרדיען" א אַרטיקעל אין וועלכען ער שרייבט צווישען אַנדערען פאָלגענדעס:

יעדע וואָך בעווייזט אונצווייפעלהאַפטיג, אַז אין דייטשלאַנד וואַקסט כסדר דער מאַנגעל אין לעבענסמיטלען און רויה־שטאָפען, און אַלס רעזולטאַט דערפון שטייגען כסדר די פּרייזען. עס אונטערליגט נישט קיין שום ספק, אַז אויב דייטשלאַנד וועט ביז ווינטער נישט געלונגען צו בעקומען אַ בעדייטענדע הלואה אין אויסלאַנד וועלען שוין אין דער נאָהענטער צוקונפט די שפּאַלטען אין היטלער רעזשים ערנסט בעדראָהען זיין ווייטערדיגע עקזיסטענץ. נאָר ענגלאַנד האָט די מעגליכקייט צו ערטיילען דייטשלאַנד פינאַנציעלע הילף אין דער געהעריגער הויך, אין משך פון אַ גאַנץ יאָהר האָט שאַכט אונאויפהערליך זיך בעמיהט צו בעקומען אין ענגלאַנד אַ גרעסערע הלואה. ער האָט נישט איינמאָל פערזיכערט, אַז ער איז אַ אַנהענגער פון אַ געזונטער פינאַנציעלער ווירטשאַפט און שטעלט זיך אַקעגען אַלע וואַלוטע עקספּערימענטען. ביז מיט אַ קורצער צייט צוריק האָט ער זיך אפילו דעקלאַרירט אַלס ענטשידענער געגנער פון די אַנטי־יודישע עקסצעסען, וואָס זענען געטריבען דורך די היטלער־אָוועצעס.

די הויפּט זאָרג פון ד"ר שאַכט איז צו בעזייטיגען אַלע מניעות אויף וועלכע עס שטויסען זיך אָן די דייטשע בעוואָפנונגען. זיין פינאַנציעלע פּאָליטיק האָט אין דער ערשטער רייהע דעם ציל צו פערזיכערען די פּראָספּעריטעט פון דער קריגס־אינדוסטריע, ווייל אין דער ווירטשאַפטליכער אָרגאַניזאַציע פון דייטשען רייך איז דער וואוילשטאַנד פון די קאַפּיטאַליסטען אָפּהענגיג פון דעם אויפבליהען פון דער בעוואָפנונגס־אינדוסטריע. די מערב דייטשע קויהלען מאַגנאַטען, ווי אויך די שטאָהל־אינדוסטריע אין רוהר־געביט, זעהען נאָר אין די בעוואָפנונגען ענטוויקלונגס־מעגליכקייטען פאַר זייערע אונטערנעהמונגען. די שווער אינדוסטריע האָט פינאַנציעל מעגליך געמאַכט דעם נצחון פון נאַציאָנאַל סאָציאַליזם און הייבט דיקטירט זי דעם קאַמף געגען די מיליטערישע בעשטימונגען פון ווערסיילער טראַקטאַט, אין דער לעצטער צייט זענען אָבער די דייטשע בעוואָפנונגען בעשווערט געוואָרען צוליב'ן מאַנגעל פון דעווייזען און צוליב דעם אַריינפיהר פערבאָט פון רויה־שטאָפען. דאָס איז די סיבה אַפרוואָס ד"ר שאַכט זוכט אַזוי שטאַרק אַ הלואה אין ענגלאַנד.

ביז איצט איז דעם ד"ר שאַכט נישט געלונגען צו בעקומען אין דער ריכטונג וועלכע עס איז צוזאָגען. אין דער ענגלישער עפענטליכער מיינונג און אין די מאַסגעבענדע פינאַנציעלע קרייזען ווייזט זיך אַרויס, אַ אונווילען געגען אַלע הלואה פּראָיעקטען פאַר דייטשלאַנד, די לאָנדאָנער „סיטי" האָט מורא, אַז זי וועט פערלירען אין דייטשלאַנד איהרע קאַפּיטאַלען, די ענגלישע פּאָליטיקער ווידער זעהען נישט גערן ווי ענגליש קאַפּיטאַל ווערט בענוצט אויף דייטשע בעוואָפנונגס־צוועקען. דער אונווילען בנוגע די מעטאָדען פון נאַציאָנאַל־סאָציאַליסטישען רעזשים איז ביז־איצט געווען דער דעצידירענדער מאָמענט אין אָפּהאַלטען זיך פון ערטיילען ווייטערדיגע קרעדיטען פאַר דייטשלאַנד."

צום סוף זאָגט זיך טשאַרקעס ענטשידען אַרויס געגען ערטיילען וועלכע עס איז קרעדיטען פאַר דייטשלאַנד אפילו אין פאַל ווען די רעגירונגס פאַקטאָרען זאָלען זיך בעמיהען אויסצואיבען אַ געוויסען דרוק אויף די פינאַנציעלע קרייזען.

דאָס אנטי־יודישע נירנבערגער חתונה־געזעץ
שאַפט א נייעם קאָנפליקט צווישן דער קאַטוילישער קירך און דעם נאַצי־לאַנד

וויען. (יט"א) דאָס „לינצער פאָלקסבלאַט", וואָס ווערט בעטראַכט אַלס אָרגאַן פון לינצער בישאָף ד"ר פעלנער, בעהאַנדעלט דאָס נירנבערגער רייכס־געזעץ, וואָס פערבאָט חתונות צווישען יודען און אַריער, און שטעלט פעסט, אַז דאָס דאָזיגע געזעץ שאַפט אַ נייעם קאָנפליקט צווישען דער קאַטוילישער קירך און דעם נאַציאָנאַל־סאָציאַליסטישען שטאַט. לויט דעם געזעץ — שרייבט דאָס „לינצער פאָלקסבלאַט" — טאָרען פול־בלוטיגע יודען, אפילו געטויפטע, נישט חתונה האָבען מיט אַריער. הגם עס ווערט אין געזעץ אויסדריקליך נישט געזאָגט, איז אָבער זעלבסטפערשטענדליך, אַז ווער עס העלפט צו דער חתונה־שליסונג פון אַן אַריער און אַ יוד, וועט בעשטראָפט ווערען פאַר מיטבעטייליגונג אין „פערברעך". די קאַטוילישע קירך פערבאָט חתונות צווישען קאַטאָליקען און אַנדערש־גלויביגע, זי ערלויבט אָבער די חתונה פון אַ קאַטוילישע־געטויפטען יוד מיט אַ קאַטאָליק. עס איז אַלזאָ קלאָר, אַז א קאַטוילישער גייסטליכער, וואָס הייליגט די חתונה פון אַזאַ פּאָר, ריזיקירט בעשטראָפט צו ווערען, הגם ער פיהרט בלויז אוים זיין פליכט אין הסכם מיט'ן געזעץ פון דער קירך.

רייכע יודישע פאמיליע פון ווארשא

אדאפטירט א קינד, וועלכעס איז ערצויגען געווארען אין לאדז

סענסאציאנעלע געשיכטע מיט אנ'אונטערגעווארפען קינד

פֿערגאַנגענע וואָך איז ביים אַדוואָקאַט קאָ־בילינסקי פֿערטיג געמאַכט געוואָרען אַ זעהר אָריגינעלער אַקט, וואו אַ רייך יודיש פאָר־פֿאָלק פֿון וואַרשאָ האָט אַדאָפּטירט אַ יודיש אונטערגע־וואָרפֿען קינד, וועלכעס איז ערצויגען געוואָרען אין לאָדז.

די דאָזיגע אינטערעסאַנטע געשיכטע דער־צעהלט זיך אויף פֿאָלגענדען אופֿן, מיט 5 יאָהר צוריק האָט מען אויף פיעטרקאָווער גאַס געפֿינען יאיינגעוויקעלט אין שמאַטעס אַנ'אונטערגעוואָרפֿען געזמלט יונגעלע. דאָס קינד איז אַוועקגעטראָגען געוואָרען אין דער אָפּטיילונג פֿאַר געזעלשאַפֿט־ליכער שוץ ביים לאָדזער מאַגיסטראַט, וועלכער האָט דאָס אונטערגעוואָרפֿענע קינד איבערגע־געבען צו ערציהען אין „טאָז“.

„טאָז“ האָט דאָס קינד צוגענומען און זאָרג פֿעלטיג געפֿלעגט, אַזוי ווי איבריגענס אַלע קינדער, וועלכע ווערען ערצויגען אין זויגלינגס־היים, דאָס קינד האָט זיך ענטוויקעלט שעהן ווי אַ מלאך'ל און געזונד ווי אַ ניסעל, ווען דאָס קינד איז אַלט געוואָרען 2 יאָהר און האָט נישט געקענט ווייטער בלייבען אין זויגלינגס־היים האָט „טאָז“ זיך ווייטער אינטערעסירט מיט דעם שעהנעם יונגעלע און האָט דאָס אָפּגעגעבען צום ווייטערדיגען ער־ציהען צו אַנ'אַנשטענדיגער פֿאַמיליע פֿון אַ שוס־טער י. ברעסלער, אויף פּאָלודניאָוואַ 3. דאָרט האָט מען דאָס קינד, וועלכעס האָט זיך נאָך בעסער ענטוויקעלט. זעהר גוט בעהאַנדעלט און ערצויגען.

דערווייל האָט די פּאָליציי געזוכט די מוטער, וועלכער האָט אונטערגעוואָרפֿען דאָס קינד, וועל־כען מ'האָט אַ נאָמען געגעבען דודל. מ'האָט אַזוי לאַנג געזוכט ביז מ'האָט די מוטער פֿון דעם קינד געפֿונען, דאָס איז געווען אַ יודיש מיידעל פֿון אַ קליין שטעטעל זש. אַ טאָכטער פֿון אַ רב, וועלכע איז פֿערפֿיהרט געוואָרען דורך אַנ'אויסוואורף ווען זי האָט דערפֿיהלט אַז זי ווערט אַ מוטער, האָט זי פֿערשטעהט זיך נישט געקענט בלייבען אינדערהיים. ווייל ווי גרויס די טראַגעדיע וואָלט גע־ווען פֿאַר דעם מיידעל. וואָלט די טראַגעדיע נאָך גרעסער געווען פֿאַר דעם פֿאָטער פֿון דעם מיי־דעל, דעם רב פֿון שטעטעל. דעריבער איז זי אַוועק געפֿאָהרען פֿון דערהיים און געקומען קיין לאָדז, דאָ איז זי איבערגעקומען דעם געבורט און ווען זי האָט שוין מעהר נישט דאָ געקענט פֿערבלייבען, האָט זי אונטערגעוואָרפֿען דאָס קינד, געפֿאָהרען אַהיים און קיינער האָט נישט געוואוסט וואָס מיט איהר איז געשעהען, ווען די פּאָליציי האָט זיך דערוואוסט ווער ס'איז די מוטער פֿון אונטער־געוואָרפֿענעם קינד, איז זי געקומען אַהער קיין לאָדז, דאָ האָט מען איהר געשטעלט דעם בעדינג, אַז זי זאָל צוריק נעהמען דאָס קינד, ווייל דער מאַגיסטראַט האָט זיך פֿון דעם מאָמענט אָן אָפּגע־זאָגט צו צאָהלען פֿאַר דעם קינד דעם שוסטער ברעסלער.

דאָס מיידעל האָט אָנגעהויבען וויינען, זי האָט נישט געקענט צוריקפֿאָהרען מיט דעם קינד אַהיים דעמאָלס האָט זיך ווידער „טאָז“ פֿעראינטערעסירט מיט דעם ענין און ווייטער בעזאָרגט דאָס קינד ביי דערזעלבער פֿאַמיליע ברעסלער, איבריגענס האָט זיך די פֿאַמיליע שוין אַזוי געהאַט צוגעוואוינט צו דעם איידעלען און גוטען קינד, אַז זיי האָבען עס פשוט נישט געוואָלט אַרויסגעבען פֿון שטוב.

דערווייל האָט זיך געמאַכט אַ מעשה, אַז די מוטער פֿון דעם קינד האָט בעקומען אַ פּאָסטען אין איינעם פֿון די היגע יתומים־הייזער, דעמאָלס האָט זיך „טאָז“ אָנגעהויבען צו בעמיהען, אַז דאָס יתומים־הויז זאָל אַריינגעהמען דודלען, די בע־מיהונגען האָבען אָבער, ווי שטענדיג, נישט גע־האַט קיין פּעולה און „טאָז“ האָט זיך ווייטער אינטערעסירט מיט דעם קינד אויפ'ן בעסטען אופֿן ווי ביז איצט.

מיט עטליכע וואָכען צוריק האָט זיך אַ זעהר רייכע יודישע קינדערלאָזע משפחה אין וואַרשאָ געווענדעט צו „טאָז“ אין וואַרשאָ, אַז זיי ווילען אַדאָפּטירען אַ קינד, מ'האָט דעם פּאָרפֿאָלק (מיר קענען צוליב פֿערשטענדליכע סיבות דעם נאָמען נישט אָנגעבען, אָבער דאָס זענען זעהר און זעהר רייכע מענשען) געוויזען פֿערשידענע קינדער, אָבער קיין איינס איז זיי נישט געפֿעלען געוואָרען, דעמאָלס זענען זיי געקומען קיין לאָדז און אויך געקומען אין „טאָז“, דודל איז דעמאָלס געווען אויף דער זומער־קאָלאָניע אין קושישובקא, ד"ר שוואַלבע איז צוזאַמען מיט דעם פּאָרפֿאָלק אַרויס געפֿאָהרען אויף דער קאָלאָניע און זיי געוויזען דוד לען האָבען זיי שוין מעהר נישט געוואָלט אָפּ־טרעטען און נאָר געוואָלט דוקא דאָס דאָזיגע קינד אַדאָפּטירען, וועגען קיין געלד האָט זיך נישט געהאַנדעלט, די מוטער פֿון דעם קינד, וועל־כע געפֿינט זיך אין אַ שווערער מאַטעריעלער לאַגע האָט בעקומען אַ געוויסע סומע געלד, אויך דער שוסטער ברעסלער האָט בעקומען אַ סומע געלד פֿאַר האַלטען דאָס קינד אַ לאַנגע צייט אָהן געלד און די פֿאָריגע וואָך איז פֿאַרגעקומען דאָס פֿער־טיג מאַכען און אונטערשרייבען דעם אַדאָפּטירונגס אַקט ביים אַדוואָקאַט קאָבילינסקי, דאָס קינד איז גלייך אָפּגעפֿאָהרען מיט זיינע נייע רייכע עלטערען קיין וואַרשאָ.

אפּטייקען.

היינטיגע נאַכט - דיזשורען

(א) היינט ביינאכט דיזשורירען פאלגענדע אפּ־טייקען : יאנקעלעוויטש. (אלטער מארק 9), ב. גלו־כאָווסקי, (נארוטאָוויטשא 6), האמבורג, (גלובנא 50), פאוולאָווסקי, (פעטריקאָווער 307), פּיאָטראָוו־סקי, (פּאָמאָרסקא 21), י. שטעקל (לימאנאָווסקי 37)

זעלבסטמארד אין א פארק

אין פאַרק פֿון 3 מאַי האָט דער וועכטער געפֿינען אין אַ זייטיגער אַלעי אַ מאַנספּערשוין אין אַ בעוואוסטלאָזען צושטאַנד, דערנעבען איז געלעגען אַנ'אויסגעלאָדענט פֿלעשעל פֿון קאַרבאָל.

ס'איז אַרויסגערופֿען געוואָרען די פּאָגאָטאָוויע און דער דאָקטאָר האָט פֿעסטגעשטעלט, אַז דער פערשוין האָט זיך פֿער'סמט און מ'האָט איהם אָפּ־געפֿיהרט אין שפּיטאָל.

אין שפּיטאָל איז דער זעלבסטמערדער גע קומען צום בעוואוסטזיין און ס'האָט זיך אַרויס־געשטעלט, אַז דאָס איז אַ געוויסער מאַלינסקי פֿון קילינסקיעגאָ 64.

פארפאלען ביי דער ארבייט

און אומגליקספאלען

אין דער פאבריק פון שייבלער און גראָהמאַן האט א שיצען געטראָפען אין קאפ פון ארבייטער זיג־מונד פילצער, די פּאָגאָטאָוויע האט איהם ערטיילט הילף.

* * *

אין הארקס פאבריק זענען בעת דער ארבייט פערוואונדעט געוואָרען 2 ארבייטער: טעאָפיל ביע־גאנסקי, און סטאניסלאוו גאָלובאָנסקי, ביידע האָט ערטיילט הילף די פּאָגאָטאָוויע.

* * *

אין דער פירמע פון „נאפטאָפאָל“ ליסטא איז שווער פערוואונדעט געוואָרען דער ארבייטער סטא ניסלאוו קראשינסקי, די פּאָגאָטאָוויע האט איהם אָפּ־געפיהרט אין שפּיטאָל.

* * *

אויף זשעראָמסקיעגאָ 75 איז אומגעפאלען דער 4־יעהריגער יאקוב פראנעק און אזוי שווער פערוואנ דעט געוואָרען אז מ'האָט איהם געמוזט אָפפיהרען אין שפּיטאָל..

* * *

ביים בויען א ברונעם אויף זשגאָווסקא 82 איז בײם פאלען שווער פערוואונדעט געוואָרען זאָפיא סאָפּטשינסקא.

* * *

אויף דאָמבראָווסקא גאס איז פערוואונדעט געוואָ רען נערהארדט וואלס, די פּאָגאָטאָוויע האט איהם ער־טיילט הילף.

„פּוילישע יודען! געדענקט, אַז נאָר דער. וואָס האָט פערשטענד־ניש פֿאַר זעלבסטהילף, פערדינט אויף הילף. שטעלט זיך אַוועק צו דינסט פֿון דער זעלבסט-הילף - אַקציע“

(—) ד"ר ה. ראזמאַרין.

„מיין טויטען קערפער וועט איהר געפינען אין דער ווילע“

עס הויבט זיך אן אין לאדז און ענדיגט זיך אין ווילנע

מיט 12 יאָהר צוריק איז אין לאָדזער אויספאָר־שונגס אמט געקומען דער ווילנער איינוואוינער זלמן היינטשנער, וועלכער האט געוואוינט די לעצטע פאר יאָהר נאך זיין חתונה אין לאָדז אויף פעטריקאָווער גאס און געמאָלדען אז זיין פרוי איז בענאנגען זעלבסטמאָרד.

ווען ער איז נאך א דרייטאָגיגער געשעפטליכער אפוועזענהייט אין לאָדז געקומען אהיים האט ער שוין דאָרט זיין פרוי נישט געטראָפען, ער האט גע־פונען א צעטעלע אין וועלכען זי האט איהם מיטגע־טיילט אז זי האט בעשלאָסען צו בעגיין זעלבסט־מאָרד „מיין טויטען קערפער וועט איהר געפינען אין דער ווייליע“.

דער אויפגערעגטער היינטשנער האט דערקלערט אז זיין פרוי איז קענטיג אנטלאָפען קיין ווילנע און איז דאָרט בענאנגען זעלבסטמאָרד.

די לאָדזער פּאָליציי האט זיך גלייך פערשטענדיגט מיט דער ווילנער וועלכע האט פערפיהרט אנ'אויס־פאָרשונג. און עס איז פעסטגעשטעלט געוואָרען, אז מען האט געזעהן די פרוי אין ווילנא אבער זי איז פערשוואונדען געוואָרען.

פון דעמאָלט אָן זענען אוועקגעגאנגען 12 יאָהר אלע זענען געווען איבערצייגט אז פרוי היינטשנער איז בענאנגען זעלבסטמאָרד, איצט אבער, האט דער ענין אָנגענומען א גאָר סענסאציאָנעלע ווענדונג.

היינטשנער האט אריינגעטראָגען אנ'אָנקלאגע אין פראָקוראטור אז זיין פרוי האט סימולירט דעם זעלבסטמאָרד, אין דער אמת'ן האט זי זיך פערליבט אין א צווייטען און חתונה געהאט מיט איהם, צו־שטעלענדיג א פאלשע מעטריקע. אז זי איז א פריילין היינטשנער האט אויך פעסטגעשטעלט אז זי וואוינט אין א פּאָלווארק ביי ווילנע, און ער קלאָגט איהר אָן דעריבער אין „צוויימענעריי“.

Gabinet Kosmetyczny
I. NAMIOTOWEJ
Narutowicza 11
front I piętro
●●●●
Masaż twarzy, trwałe przyciemnianie brwi i rzęs, magulllage.
Przyjmuje od 11-3 i 5-7

Doktór
Z. Henrykowski
ספּעציאַל-אַרצט פֿאַר ווענערישע
הויט-קראַנקהייטען און מענער-שוואַכע
9 טראַוגוטאַ 9
טעל. 262-98
נעהמט אָן פון 8—11 און פון 6—9 אָוועגר.
זונטאָג פון 9 פריה ביז 12.30 בייטאָג.
פאַר פרויען אַ ספּעציעלער װאַרטע-זאַל.
פאַר אונבעמיטעלטע לעטשניצע-פּרייזן

ר. איזראעל

משומדים

סענסאַצ. שפּאַנענדער ראמאַן פון היינטיגען יודישען לעבען

126)

— איך שרעק זיך נישט דערפֿאַר און איך וויל דוקא נעהמען אויף זיך די פֿעראַנטוואָרטליכקייט און די אַלע צרות, וועלכע זענען דערמיט פֿערבונדען, עס שרעקט מיך נישט אָפּ קיין שום זאַך, ס'איז דאָך כדאי זיך איינצושטעלען פֿאַר אַזויפֿיל מיליאָנען יו־דען, ס'איז כדאי אפילו צו פֿאַלען אַ קרבן פֿאַר זיי־ערע.

— איהר רעדט גאָר פאַטעטישע רייד, האָט סאַ־באַ געזאָגט, ס'זעהט זיך אָבער נישט אין אייך אָן, ס'לאָזט זיך נישט גלויבען, • נעהמענדיג אין אַכט אייער ערציהונג, אַז אין דער פּראַקטיק וועט איהר אויספֿיהרען דאָס אַלץ וואָס עס פּרעדיגט זיך אַזוי כעהן מיט'ן מויל.

— איך בין אַנ'ענגלענדערין, און די ענג־לענדער זענען בעקאַנט דערמיט וואָס זיי האָבען גענוג ענערגיע, אויסהאַלטעוודיגקייט און דער עיקר — זיי האַלטען וואָרט.

— מיטצומאַכען אַזאַ מין פּלאַן ווי איהר האָט דאָס אין אויסזיכט, דאַרף מען נישט זיין קיין ענג־לענדער, מען מוז זיין דערצו אַ יוד. נישט פֿאַראַן אין דער וועלט קיין מעהר אויסהאַלטעוודיגעס בע־שעפֿעניש ווי ס'זענען יודען, נאָר אַ דאַנק דער דאָזיגער עקשנות זייערע האָבען זיי אויסגעהאַלטען ביז איצט און וועלען האָפֿענטליך אויך ווייטער אויסהאַלטען, נישט קוקענדיג אויף די ווילדע הונד, וועלכע שלייפֿען זיך זייערע ציין אַרום דעם בידנעם פֿאָלק.

סאַבאַן אַליין איז געוואָרען אונגאַנגענעהם צו רעדען אַזעלכע רייד, וויסענדיג אַז זי האָט פֿעררא טען דאָס פֿאָלק. ס'איז אָבער געווען אַ פֿאַקט, אַז זי האָט טיף אין זיך דורכגעפֿיהלט דאָס אַלץ וועגען וואָס זי האָט גערעדט.

— כדי זיך צו פֿערענטפֿערען האָט סאַבאַ געזאָגט :

— זייט מיך נישט חושד, ליידי לענדסבורי, אַז איך רעדט גלאַט אַזוי אין דער וועלט. הגם מיר זענען נישט קיין יודען אויסערליך, אָבער אינער־ליך זענען מיר גוטע יודען און איך האָב נאָך קיין איינמאָל נישט געטראַכט וועגען יודען און יודיש־קייט אַנדערש ווי פֿריהער איידער איך בין פֿון פֿאָלק פֿאָרמעל אוועק.

— וואָס האָט אייך געטריבען דערצו, האָט די ליידי זיך נישט געקענט איינהאַלטען און געפֿרעגט.

— אי דאָס איז אַ לאַנגער און טרויעריגער גע־שיכטע, וועלכע מ'קען נישט אַזוי לייכט אַראָפּ־שלונגען, אפשר ווען ס'וועט נאָך אויסקומען אַז מיר זאָלען זיך נאָך צונויפֿטרעפֿען וועט איהר זיך וועגען דעם דערוויסען און אייער אורטייל וועגען אונז וועט זיין א לייכטער.

— איך האָב מיר גלייך געטראַכט, אַז ס'האָט געמוזט זיין עפּעס א וויכטיגע סיבה דערביי, אויב זי האָט אייך דערפֿיהרט דערצו.

— נישט נאָר מיך נאָר אויך אידא.

— גלויבט מיר, האָט די ליידי געריהרט געזאָגט אַז איך האָב אויך בערעכטיגט די מיסעס אידא וואָס זי האָט זיך אָנגעגעבען אַלס טאַנץ־לעהרערין, איך פערשטעה, אַז גאָר וויכטיגע און בערעכטיגטע סיבות האָבען געפֿיהרט דערצו.

— זיכער איז עס אַזוי, איהר האָט זיך שוין געדאַרפֿט איבערצייגען דערין, אַז מיר זענען נישט סתם קיין פֿערברעכערינס און שווינדלערינס.

— געוויס האָב איך זיך דערין איבערצייגט, איהר וועט מיר געוויס מוחל זיין וואָס אין ערשטען מאָמענט האָב איך וועגען דעם אַנדערש געטראַכט.

— איהר האָט געהאַט אַ רעכט אַנדערש צו טראַכטען, איצט, ליידי לענסבורי, ווען מיר האָ־בען זיך שוין אַביסעל פֿונאַנדערגערעדט וואָלט איך אייך געבעטען אַ קליינע טובה.

אידאַ האָט אָנגעקוקט סאַבאַן וואָס פֿאַרא טובה זי פֿערלאַנגט פֿון דער ליידי לענדסבורי.

— וואָס יועט נאָר ליגען אין מיין מאַכט, וואָס וועט נאָר זיין אין די ראַמען פֿון מיינע מעגליכקייטען און אפשר נאָך מעהר. ביטע, אין וואָס בעשטעהט אייער פֿערלאַנג.

— מיר מוזען אַרויספֿאָהרען פֿון ענגלאַנד, איבריגענס זאָגט איהר אַליין, אַז קיין שום עצה געגען דעם האָבען מיר נישט.

— ליידער נישט און דאָס צוליב מיין שולד.

— וועגען דעם ווילען מיר שוין נישט רעדען, דאָס איז אַ פֿערפֿאַלענער ענין, וועלכען מ'קען מעהר נישט אַפּראַטעווען, אין צוזאַמענהאַנג טאַקע דער־מיט האָב איך צו אייך פֿאָלגענדע בקשה.

ביטע, זאָגט מיט וואָס איהר פֿערלאַנגט ?

— מיר זענען געבליבען אינגאַנצען אָהן דאָ־קומענטען, איהר ווייסט דאָך, אַז ביי דער שיפֿס־קאַטאַסטראָפֿע, וועגען וועלכער מיר האָבען אייך דערצעהלט, אין ביי אונז אַלעם פֿערלוירען גע־גאַנגען, די מאַכט ווייסט וועגען דעם און מיר בעמיהען זיך וועגען נייע דאָקומענטען, אויב מען זאָל אונז אַרויסשיקען פֿון דאַנען איידער מיר וועלען האָבען אונזערע דאָקומענטען, זענען מיר אינגאַנצען פֿערלוירען, וועט מען אונז אין ערגיץ נישט אַריינלאָזען און מיר וועלען זיך דאַרפֿען אַרומוואַלגערען יוער ווייסט וואו.

— איז וואָס קען אי אין דעדר הינזיכט טון? זאָגט מיר וואָס איך זאָל טון און איך לויף שוין, איך וועל אַלץ טון דערצו.

— אַ קלייניגקייט. איהר וואָלט געקענט בעטען אייער פֿאָטער, אַז ער זאָל זיך בעמיהען און בע־טען, אַז מען זאָל אונז אַרויסשיקען ערשט דעמאָלס ווען מיר וועלען האָבען אונזערע דאָקומענטען און אויב ס'איז מעגליך זאָל ער ווירקען דערצו, אַז ס'זאָל צוגעהאָלפֿען ווערען דאָס צושטעלען אונזערע דאָקומענטען.

— געוויס וועט ער דאָס קענען טון, זיכער, איך קען כמעט אויף זיכער זאָגען, אַז אונז וועט זיך דאָס איינגעבען, איך לויף שוין און איך וועל אייך קענען געבען אַנ'ענטפֿער נאָך היינט און וועל מיר ערלויבען דאָ אַהער צו קומען.

— ביטע זעהר, איהר קענט, שטענדיג קומען, איך רעכען, אַז מיר וועלען בלייבען פֿריינד.

— זיכער, איך דאַרף נאָך פֿון אייך אויך אַ טובה, וועגען דעם ווילען מיר אָבער רעדען אַנ'אַנדערט מאָל, קודם־כל וועל איך אייך ער־לעדיגען דעם ענין און איך בין זיכער, אַז דאָס וועט זיך מיר איינגעבען.

די ליידי לענדסבורי איז מעהר געלאָפֿען ווי געגאַנגען, זי האָט זיך געוואָלט וואָס שנעלער זעהען מיט איהר פֿאָטער, זי האָט איהם טאַקע אָנגע־טראָפֿען פונקט דעמאָלס ווען דער לאָרד לענדס־בורי האָט געוואָלט אַרויסגעהען פֿון זיין ביוראָ.

— שוין ווידער עפּיס, האָט דער לאָרד גע־זאָגט זעהענדיג ווי זיין טאָכטער קומט צו לויפֿען פֿערסאָפּעט.

— יאָ, פֿאָטער, כ'האָב אַ גרויסע בקשה צו דיר, וועלכע דו יועסט מיר נישט טאָרען אָפּזאָגען.

— זאָג נאָר וואָס דו ווילסט, אויב ס'וועט מעג־ליך זיין, וועל איך דאָס גערן טון, כ'האָב דיר נאָך קיינמאָל נישט אָפּגעזאָגט, אין דער צייט ווען דו רעדסט שכל'דיג און לאָגיש.

— איך בין איצט געווען ביי די טענצערינס, איך האָב זיי אָנגעזאָגט די בשורה, אַז מ'וועט זיי אַרויסשיקען פֿון לאַנדאַן, איך האָב זיי געזאָגט, אַז קיין עצה דערצו איז שוין נישטאָ, דאָ האָט זיך אָבער אַרויסגעשטעלט אַנ'אַנדער ענין, די צוויי טענצערינס האָבען, אַהערקומענדיג דאָ גע־ליטען פֿון אַ שיף־קאַטאַסטראָפֿע, ביי זיי זענען פֿערניכטעט געוואָרען אַלע דאָקומענטען, די מאַכט איז וועגען דעם אויסגעצייכענט אינפֿאָרמירט און מ'האָט פֿאַר זיי געדאַרפֿט צושטעלען אַנדערע דאָ־קומענטען, אַז זיי זאָלען זיך קענען פֿריי בעוועגען, ביז איצט האָבען זיי נאָך די דאָזיגע דאָקומענטען נישט בעקומען, איצט ווען מ'יועט זיי אַרויסשיקען אָהן דאָקומענטען וועלען זיי דאָך נישט האָבען וואו זיך אַהינצוטון.

— אַלזאָ, וואָס פֿערלאַנגסט דו פֿון מיר.

— דו זאָלסט זיך בעמיהען, אַז מ'זאָל זיי פֿריהער נישט אַרויסשיקען ביז זיי וועלען שוין האָבען זייערע פערזענליכע דאָקומענטען אָדער מ'זאָל ליי די דאָקומענטען וואָס שנעלער געבען.

— דו זעהסט פֿאָטער, אַז איך פֿערלאַנג שוין מעהר נישט פֿון דיר, אַז דו זאָלסט אינגאַנצען ידי גזרה אָפּשאַפֿען, אָבער אזא קלייניגקייט וועסט דו מיר דאָך טון.

— גוט, מיין טאָכטער, איך וועל זיך בעמי־הען דאָס אַדורכצופֿיהרען, איך רעכען, אַז מיר וועט זיך דאָס איינגעבען.

(פֿאָרטזעצונג קומט

אפטיילונג פון דער שטאטישער קאמונאלער אפשפאר-קאסע

ווערט געעפענט אויף פאמארסקא 3

ווי מיר דערוויסען זיך, ווערט אין די נאהענט-סטע טעג געעפֿענט אויף פאמארסקא 3 א פיליע פון דער קאמונאלער שפאר-קאסע (ק. ק. א.)

אין דער פיליע וועלען געמאכט ווערען אלע־ליי אפעראציעס פון ק.ק.א. ווי: אננעמען און אויס צאהלען אפשפארונגען, ס'וועלען געעפֿענט ווע-רען טשעק-קאנטעס און וועקסעל-אינקאסע.

די דערעפֿענונג פון דער אינסטיטוציע ווע מענס פאפולאריטעט אין אונזער שטאט האלט אין איין וואקסען ביי די ברייטסטע שיכטען פון דער בעפעלקערונג װארף בעגריסט ווערען מיט אנער-קענונג.

אין משך פון די לעצטע צוויי יאהר, האבען מיר געהאט די געלעגענהייט, זיך צו בעקענען מיט אלע עטאפען פון דער ענטוויקלונג פון דער קאמונאלער אפשפאר-קאסע אין לאדז, די אלגע-מיינע בילאנס-סומע, נישט אריינרעכענענדיג די א חוץ בילאנסירענדע פון דער סומע 2 מיליאן זל (לויט'ן בעשטאנד פון 1-טען יאנואר 1934 איז געשטיגען ביז א סומע פון 5 מיליאן זל. לויט'ן בעשטאנד פון 1-טען סעפטעמבער 1935). אין דער זעלבער צייט זענען געשטיגען די וקלאדען און טשעק-קאנטעס פון א סומע 1.800.000 זל. ביז 4.300.000 זל. דער אלגעמיינער אומזאץ פאר'ן ערשטען האלבען יאהר 1935 איבערשטייגט 43 מיליאן זל.

מיר צווייפלען נישט, אז מיט דעם איבער-טראגען די קאסע אין אייגענעם בנין אויף אנדזשעיא 3, האט געווירקט אויף א שטארקע פערגרעסערונג פון אלערליי באנק-טראנזאקציעס, אזוי אויך מיט דער איצט ניי-געעפענטער פיליע וועלכע וועט בעדינען די מעריב-זייט פון אונזער שטאט און וועט דערמיט בעפרידיגען אלע אייניוואוינער פון דער נאהענטער געגענד וועלכע ווייזט ארויס מיט ענליכע ערפאלגרייכע ערשיינונגען, וואס וועט אויך ווייטער שנעלער ווירקען צו רעאליזירען די אויפ'ן ברייטען מאסשטאב פארגענומענע פראיעק-טען. אין דער ערשטער רייה האבען מיר אין זינען די ערעפֿנונג דורך דער שטאטישער קאמו-נאלער אפשפאר-קאסע א לאמבארד-דירונגס-אפטיילונג וואס דער שטאט-פרעזידענט ה' גלאזעק האט שוין אין זיינע פריהעריגע אינטערוויאוען דער-מאנט.

ג. לאוויניק אלעקסאנדער יאעל פאהרט אפ קיין ארץ ישראל

היינט א געזעגנונגס - אקאדעמיע אין צענטר. האנדוו. פערבאנד

דער ג. לאוויניק אלעקסאנדער יאעל פאהרט די טעג אפ קיין ארץ-ישראל. אין שייכות דערמיט, קומט היינט 8,30 אוו. פאר אין צענטראלען יודי-שען האנדווערקער - פערבאנד (פילסודסקיעגא 69) א פייערליכער געזעגנונגס-אקאדעמיע.

א קליינע צאהל פלעצער

זענען נאך פערבליבען אין בית-תפילה פון פילהארמאניע

די נאכפראגע נאך בילעטען אין „פילהארמאניע" זאל אויף די תפילות אין די ימים-נוראים איז א שטארקער. און ס'איז נישט קיין וואונדער, ווייל נישט שטענדיג איז פאראן די געלעגענהייט צו הערען אזא וואונדערבארען חזן ווי ס'איז דער ווילנער אויבער-קאנטאר, דער העלדען-טענאר ס. קעסלער.

קעסלערס נאמען איז בעריהמט ביי אלע מבינים און מנגנים. דער בעריהמטער קאנטאר ארבייט שוין עטליכע וואכען ביי די פראבען מיט דעם גרויסען כאר, וועלכער ווערט אנגעפיהרט דורך דעם קאמ-פאזיטאר הערץ רובין.

נאך קריאת התורה וועט וועגען עניני דיומא רע-דען דער ד"ר ה. קנאפינג פון לעמבערג.

די לאנג־יעהריגע מתפללים וועלען הײ־יאהר זיין נאך מעהר צופרידען, ווייל די צאהל פלעצער איז בעגרעניצט און ס'זענען געמאכט געווארען אלע בעק-וועמליכקייטען, כדי ווי אמשענסטען און אמבעסטען צו פייערן דעם 25-יעהריגען יובל פון דעם בית-תפילה אין פילהארמאניע.

פרעכטיגער שיך - סאלאן פון דער פירמע אדערבערג

איז געעפֿענט געווארן אויף פעטריק. 33

אויף פיעטרקאווער 33 איז אין א נייעם פרעכטיגען לאקאל דערעפֿענט געווארען דער בע-וואוסטער שיך-סאלאן פון דער אין לאדז זעהר פאפולערער פירמע ל. אדערבערג, וואס איז אי-בערגעפיהרט געווארען פון פיעטרק. 17.

די שיך-פירמע אדערבערג איז שוין לאנג בעקאנט ביי אלע קרייזען פון דער בעפעלקערונג דערמיט, וואס זי צייכענט זיך אויס מיט די ערשטע מאדעלען און בעסטע סחורה און איז פערזעהען מיט א רייכען אויסוואהל.

ס'איז דערום צו האפען, אז דער נייער שיך-סאלאן פון דער בעליבטער פירמע אדערבערג, וועט בעזוכט ווערען פון די ברייטסטע קרייזען פון דער לאדזער בעפעלקערונג.

אויסשטעלונג א. ב. „שוץ איבערן קינד און יוגענדליכע

אין לאדז און לאדזער וואיעוואדזטווע"

דער קאמיטעט פון דער אויסשטעלונג וועגען שוץ איבערן קינד און יוגענדליכע אין לאדז און אין דער לאדזער וואיעוואדזטווע האט צונויפגערופען א פרעס קאנפערענץ וועגען די צילען און אויפגאבען פון דער אויסשטעלונג.

די קאנפערענץ האט געעפענט דער וויצע פרעזעס פון קאמיטעט דר. קניכאוויעצקי, ער האט ערקלערט אז דעם 1טען נאוועמבער עפענט זיך אין לאדז דער אלפוילישער קאנגרעס פון פעדיאטרען (קינדער דאקטוירים) און א צווייטע ראלפוילישער צוזאמענ-פאהר פון מיקראביאלאגען. אין צוזאמענהאנג דער-מיט איז ביים קאמיטעט פון שוץ איבערן קינד און יוגענדליכען אין לאדז און לאדזער וואיעוואדזטווע ענטשטאנען דער געדאנק אין דערזעלבער צייט איינ-צוארדנען א גרויסע אויסשטעלונג וועלכע זאל אילו-סטרירען וואס לאדז און די לאדזער וואיעוואדז-טווע האט אויפגעטון אויפן געביט פון שוץ איבערן קינד און יוגענדליכען, די אויסשטעלונג וועט געע-פענט ווערען דעם 1טען נאוועמבער און וועט ארומ-נעהמען עטליכע גרויסע זאלען אין בנין פון האנדעלס באנק קאשטשושקי 15, ביז איצט האבען שוין אנ-גענומען זייער אנטייל אין דער אויסשטעלונג 45 אינסטיטוציעס צווישען זיי די לאדזער שטאט-פער-וואלטונגען און אויך א גאנצע רייה אנדערע מאגי-סטראטען, וואוילטעטיגקייטס און געזעלשאפטליכע אינסטיטוציעס פון יודישע אינסטיטוציעס האבען ביז איצט אנגעמאלדען זייער אנטייל אין דער אויסשטע-לונג דאס יתומים הויז, פולנאצנא 38, יתומים-הויז זגערזשער 40, יתומים הויז פולנאצנא 39, „הרצ-ליה", די לאדזער אפטיילונג פון „טאז" און די יו-דישע גימנאזיעס.

דעם שוץ איבער דער אויסשטעלונג האט אי-בערגענומען די אלמנה פון מארשאל פילסודסקי, וועל-כע האט אויך צוגעזאגט איבערצושיקען אויף דער אויסשטעלונג אלע אנדענקען, וועלכע זענען געבלי-בען נאכן מארשאל פילסודסקי פון זיינע קינדער-יאהרען.

דאן האט גענומען א ווארט ה' פזשעפעלסקי. דער גענעראל סעקרעטאר פון דער אויסשטעלונג. ער האט פאר א ציל צו אילוסטרירען די ארבייט אויפן געביט פון שוץ איבערן קינד און יוגענדלי-כען, און צווייטענס צו ערמוטיגען די געזעלשאפט זיך צו פערנעהמען מיט דער דאזיגער ארבייט. אויף דער אויסשטעלונג וועלען זיין 8 סעקציעס: ערשטע. וועלכע וועט ארומנעהמען קינדער ביז 3 יאהר, קינ דער פון 3 ביז 7 יאהר, שול-קינדער פון 7 — 14 יאהר, יוגענד פון 14 ביז 18 יאהר, ארבייטענדע יו-גענד און אויסער שול-בילדונג, געזעלשאפטליכע אר-גאניזאציעס. שוץ איבער קינדער און יוגענדליכע, וועלכע זענען אפגעשטאנען פיזיש, גייסטיג און מא-ראליש, הייל פראפילאקטיק און היגיענע.

א חוץ דער אויסשטעלונג וועט נאך זיין א גאנ-צער שטאק וואו ס'וועלען אויסשטעלען די פירמעס וואס פראדוצירען אביעקטען פאר קינדער שוץ, הייל מיטלען און היגיענע ארטיקלען.

נאכדעם ווי ס'האט נאך גערעדט דער לייטער פון דער געזונדהייטס אפטיילונג ביים מאגיסטראט, איז די קאנפערענץ געשלאסען געווארען.

Dr. med. L. Berman
צעגעלניאנא 15 טעל. 149-07
ספעציאל-ארצט פאר מענער-שוועכע-בעהאנדלונג און סעקסועלע בעראטונג.
נעמט אן פון 8–11 און פון 4–8 אווענד.
זונטאג פון 9–1 פארמיטאג.
פאר אונבעמי טעלטע—לעטשניצע-פרייזען

דאס לעבען אין ווארשא

(טעלעפאנישע ידיעות פון דער הויפט-שטאט)

פאליטישע נייעס.

דער מלוכה - פרעזידענט האט נעכטען אויפ-גענומען דעם פרעמיער סלאוועק. דער פרעמיער האט דעם מלוכה-פרעזידענט אפגעגעבען א בעריכט פון דער לויפענדער ארבייט פון דער רעגירונג.

דער מלוכה-פרעזידענט האט אויך אויפגענומען דעם סעקרעטאר פון פינאנץ-מיניסטעריום, וועלכער פערטרעט איצט דעם פינאנץ-מיניסטער.

* * *

אין שייכות מיט דעם פאלקס-יום-טוב אין מעק-סיקא, האט דער מלוכה-פרעזידענט ארויסגעשיקט א טעלעגראמע צום פרעזידענט פון מעקסיקא.

אלס ענטפער איז צוריקגעקומען א ווארימע דאנק רעפעשע פון מעקסיקאנער פרעזידענט פאר די אויס-געדרוקטע וואונשען.

זעלבסטמארד פון דער פרוי פון אל-טען שמש פון דער טלאמאצקער סי-נאגאגע.

עס האט זיך פערסמט מיט גאז די פרוי פון דעם אלטען און בעקאנטען שמש פון דער ווארשאווער סינאגאגע, משה גאנשאר. די סיבה פונם זעלבסט-מארד איז, וואס דער שמש האט זיך צוקריגט מיט'ן סעקרעטאר פון דער סינאגאגע, פאלמאנ'ען, און יע-נער האט איהם געקינדיגט פון זיין אמט, אויף וועל-כען ער איז אפגעווען 30 יאהר. דעם שמש האט גע-דראהט צו פערלירען דאס ברויט און עקסמיטירט צו ווערען, און דאס האט געבראכט זיין פרוי צו זעלבסטמארד.

זי האט איבערגעלאזט א בריף צום מאן, ער זאל נקמה נעהמען אין פאלמאנען.

אנ'אויטא - קאטאסטראפע.

אויף דער ליניע ווארשא — אטוואצק איז פאר-געקומען א קאטאסטראפע. מיט'ן אויטא פונם געוועז-ענעם סענאטאר שערעשעווסקי, וואס איז ארויפגעפאהרען אויף א פוהר.

די פוהר איז צושמעטערט, דאס פערד דערהרג'עט דער שאפער און דער פוהרמאן זענען שווער פער-וואונדעט געווארען.

צוויי געפעהרליכע באנדיטען אריינגעפאלען אין די הענד פון דער פאליציי.

מיט עטליכע טעג צוריק זענען צוויי באנדיטען בעפאלען דאס שרייב-מאטעריאלען געשעפט פון פא-לעק און חוה פאנטשקא (קראקאווער פארשטאט 10) צוליב דעם אלארם זענען זיי אנטלאפען. בעת'ן אנט לויפען זענען זיי פערהאלטען געווארען פון א פא-ליציאנט. איינער פון די באנדיטען האט ארויסגע-כאפט א רעוואלווער צילענדיג אויפ'ן פאליציאנט. צום גליק האט דער רעוואלווער נישט אויסגעשאסען. ביידע זענען ארעסטירט געווארען, ווי ס'האט זיך ארויסגעשטעלט זענען זיי בעקאנטע קעשענע-גנבים פעליקס פישער און וולאדיסלאוו מאדע. ביידע זענען א לאנגע צייט געזוכט געווארען פון דער פאליציי.

די נייע בעטאן - בריק פערלענגערן די פאווישינסקא ביז ווילאנאוו.

נאך דעם קאנקורס איז מען שוין צוגעטרעטען בויען די אייזען-בעטאן-בריק. די בריק וואס וועט האלטען 16 מעטער די לענג וועט מעגליך מאכען צו פערלענגערן די פאווישינסקא גאס ביז ווילאנאוו.

די מאכערס פון די א. ג. „גליק-קייטען" וועלען בעשטראפט ווערען.

צוליב דעם, וואס די לעצטע טעג האט זיך גע-נומען פערשפרייטען די א. ג. „גליק-קייטען" איז די אויפזיכטס-מאכט צוגעטרעטען צו. בעשטראפען די פערזאנען, וואס בעטייליגען זיך אין די „גליק-הוי-טען". די מאכט האלט, אז דאס איז א שטיקעל אר-בייט פון פיפיגע חברה ארויסצוציהען ביים עולם געלד. 4 פערזאן דערונטער א פרוי פון א העכערען רעגירונגס-בעאמטען זענען בעשטראפט געווארען.

די ערפינדונג פון מלוכה-פרעזידענט וועט שוין בקרוב אנגעווענדעט ווע-רען פאר קראנקע.

די שטאט-פערוואלטונג האט אנגענומען א בע-שלוס וועגען צו בויען א ספעציעלען פאוויליאן אין איינעם פון די קליניקען אין שפיטאל דזש. יעזוס. אין דעם בנין וועט אינסטאלירט ווערען די ערפינדונג פון מלוכה-פרעזידענט צו היילען מיט קינסטליכע בערג-לופט.

די ארבייטען האבען זיך שוין אנגעהויבען. אין דעם קליניק וועלען אוועקגעשטעלט ווערען 24 בעט-לעך, די בוי-ארבייט בעטרעפט א סומע פון 200 טויזענד זל. דער פאוויליאן וועט שוין בקרוב גע-עפענט ווערען.

בעקער-צעך ווערט ליקווידירט

די האנדעלס - אפטיילונג ביים מאגיסטראט האט זיך געווענדעט מיט א פארשלאג צו ליקווידירען די פערוואלטונג פון בעקער-צעך (זאמענהאפא 9). די טעג ווערט ערווארט די דעציזיע פון שטאט-פרעזי-דענט.

האנדעלס-לאקאלען פוסטעווען אפילו אין דער גאלעריע לוקסענבורג

די צאהל לעדיגע האנדעלס - לאקאלען פער-מעהרט זיך פון טאג צו טאג. אפילו אין דער לוק-סענבורגער גאלעריע, וואו מ'האט ביז איצט נישט געקענט בעקומען קיין לאקאל פאר קיין שום פרייז. שטעהען איצט פיל לאקאלען לעדיג. אויף 30 פארטע-רעוועלבער זענען 11 נישט פערנומען.

וואס האבען פראפעסארען צו טון מיט האנדעל?

דאס אינערן-מיניסטעריום האט אפגעזאגט דעם רעקורס פון דער פוילישער שפראכבענקענער-געזעל-שאפט אין ווארשא, וועלכע האט לעצטענס איינגע-פיהרט א האנדעלס - אפטיילונג ביי דער געזעלשאפט, צו וועלכע ס'זענען צוגעצויגען געווארען אוניווער-זיטעט-פראפעסארען.

אונטערשטיצונגען פאר פאמיליעס פון רעזערוויסטען.

די מיליטער - אפטיילונג ביים מאגיסטראט האט אנגעהויבען אויסצאהלען די שטיצע פאר די פאמי-ליעס פון רעזערוויסטען, וואס האבען מיטגעמאכט די מיליטער-איבונגען דעם פערגאנגענעם יאהר. די אונטערשטיצונגען מאכען אויס פון 90 גר. ביז 1.50 פאר יעדען טאג פון די איבונגען.

בויך-טיפוס און דיזענטעריע - קראנק-הייטען אין גאנצען לאנד.

דער געזונדהייטס - דעפארטאמענט ביים מיניס-טעריום פאר סאציאלער שוץ, האט די לעצטע וואך פערצייכענט 398 פארפאלען פון בויך-טיפוס און 39 דיזענטעריע. אנדערע אנשטעקענדיגע קראנקהייטען זענען אין גאנצען לאנד אנגעמאלדען; געווארען 14 פלעק-טיפוס, 328 דיפטעריט, 105 רויז-קראנקהיי-טען און איין פארפאל הייגע מעדיגע.

Dr. med.
Sadokierski
כירורג פון צייהן און יאסלעס
Piotrkowska 164 tel. 114-20
צוריקגעקעהרט

דאס לעבען אין ארץ-ישראל

ידיעות פון דער יודישער טעלעגראפען-אגענטור

הכנסות פון תל-אביב געשטיגען אין איין יאהר אויף קרוב 60 פראצענט.

תל-אביב. די הכנסות פון דער תל-אביב'ער עיריה אין בודזשעט-יאהר 1934/35 ווערען גע-שאצט אויף 320 טויזענד פונט. אין פריהערדיגען בודזשעט-יאהר האט די הכנסה פון דער זעלבסט-פערוואלטונג בעטראגען 203 טויזענד פונט. די שטייגערונג מאכט אלזא אויס 57 פראצענט.

געזעצליכע רעגולירונג פון דער בעווע-גונג אויפן תל-אביב'ער שטראנד

ירושלים. אין אמטליכען בלאט פון דער א"י־רעגירונג איז, מיט דער אונטערשריפט פון וויצע-בירגערמייסטער פון תל-אביב אינזש. רוקח און דער קאנטר-אסיגנאטע פון דעם וויצע-שעף-סעקרעטאר פון דער א"י־רעגירונג ס. מודי, ערשי-נען די פעראָרדנונג פון דער תל־אביב'ער עיריה מיט דער קראפט פון געזעץ, וואס פיהרט איין רע-גולירענדע פארשריפטען וועגען דער בעוועגונג פון דעם תל-אביב'ער ים-שטראנד, פאר באד-בעדערפֿע נישען, ספארט-איינריכטונגען א. א. וו. פאר עובר זיין אויף די פארשריפטען פון דער פעראָרדנונג ווערען געשטראפט ביז 20 פונט.

בעפאלען יודען אין עבר - הירדן

ירושלים. פון אס-סאלט אין עבר-הירדן ווערט מיטגעטיילט, אז דארט זענען בעוואָרפען גע-וואָרען מיט שטיינער א יוד און זיין פרוי, וואס זענען דורכגעפאהרען אין אנ'אויטא אויפ'ן וועג קיין אמאן. דריי אנפאלער זענען ארעסטירט גע-וואָרען.

א"י - עקסקורסיע פון קאטוילישע גייסטליכע פון פוילען

ירושלים. אין א"י האבען געווײלט 54 גייסטליכע פון קאטוילישען טעאלאגישען אינסטיטוט אין לעמבערג. די עקסקורסאנטען האבען בעזוכט די הייליגע מקומות, איינינע יודישע קאלאניעס און די העברעאישע אוניווערזיטעט. זיי זענען אויפגענו-מען געווארען דורך דעם פוילישען גענעראל-קאנסול אין ירושלים. די פארטרעטער האבען פארזוכט קיין א"י. ... „פאלאניא"...

פערברייטערונג פון דער ווינטרויבען - ווירטשאפט אין א"י

ירושלים. דער לאנדווירטשאפטליכער דע-פארטאמענט פון דער יודישער אגענץ און די לאנד-ווירטשאפטליכע עקספערימענטאל-סטאציע האבען געמאכט א רייהע געלונגענע פרובען צו פערברייטע-רען אויפ'ן אגראר-מארק דעם צווייג פון עס-ווײנטרויבען. איצט ווערען די דאזיגע פרובען פער-ברייטערט מיט דער אויסזיכט, אז וועניגסטענס דער אינערליכער פערברויך פון א"י־מארק זאל געדעקט ווערען דורך דער היימישער ווײנטרויבען-ווירט-שאפט אין א"י.

Tabela wygranych

W szesnastym dniu ciągnienia, padły następujące wygrane:

NAGRODY POCIESZENIA PO 50 ZŁ.

13 27 49 59 67 191 380 466 501 05 41 77 626 755 822 48 962 1000 06 39 75 124 243 65 92 311 25 805 2115 30 61 211 65 360 722 817 914 21 32 3006 10 18 51 152 94 247 49 432 518 85 610 806 4396 441 517 46 86 88 631 32 701 817 35 43 76 5150 84 330 636 6211 43 55 320 13 448 637 58 703 826 36 7138 56 77 310 493 97 555 629 702 11 54 827 906 52 65 8031 69 76 87 134 303 516 82 641 724 34 901 45 9038 69 151 228 40 43 89 473 87 602 42 732 44.

10058 80 87 133 294 317 67 832 68 11024 116 32 205 24 349 62 94 420 85 740 78 825 92 98 12251 451 684 830 905 11 20 40 54 72 13036 66 184 98 208 47 370 540 667 85 725 821 14149 91 312 53 402 45 76 513 651 757 63 813 77 87 925 92 15204 324 35 426 65 95 551 690 735 43 16056 165 210 24 308 445 61 502 609 21 735 849 91 94 964 94 97 17031 53 77 78 80 272 305 508 654 64 733 810 65 69 971 99 18190 221 39 75 99 429 588 90 618 770 85 92 846 90 19012 40 66 401 97 734 922 20057 64 86 123 41 260 62 347 57 84 518 82 797 816 916 46.

21072 22 26 130 81 225 337 97 407 49 625 44 85 719 65 93 803 975 87 93 22044 152 232 406 33 70 548 881 918 27 59 23037 139 355 484 546 50 88 91 660 726 33 98 884 86 24018 35 42 107 205 53 59 97 336 51 414 500 89 642 785 855 943 58 25033 90 126 68 69 348 85 485 507 51 663 70 792 846 75 904 59 26018 119 40 201 13 343 82 467 88 588 90 653 81 94 777 86 27039 50 93 107 83 271 320 84 434 87 514 18 754 898 924 27 47 94 28032 126 42 43 62 240 68 96 312 411 511 64 92 758 896 966 29175 266 392 502 41 42 629 32 47 82 734 75 801.

30066 203 41 358 547 71 883 905 90 31074 278 303 21 34 93 501 18 70 620 79 717 819 984 32036 70 119 66 67 82 247 49 420 66 99 644 709 12 17 867 33005 59 189 95 220 24 61 324 585 615 702 20 815 88 903 65 34008 55 114 223 66 67 381 92 426 525 619 84 762 806 918 70 35031 102 05 294 319 28 421 530 53 625 74 75 777 811 39 992 360043 87 131 32 238 334 41 400 20 95 594 669 91 715 21 51 73 92 850 74 98 957 61 37026 78 150 52 66 233 99 479 640 704 36 879 972 38032 75 96 281 82 340 32 60 93 531 64 90 628 732 66 871 938 39024 42 115 92 269 407 14 65 564 69 694 793 841 908.

40008 112 82 262 313 26 77 487 625 79 793 816 71 975 95 41082 84 94 124 39 212 32 60 362 78 97 423 595 621 33 714 958 64 72 42053 76 96 240 74 92 323 82 419 40 43 93 529 43 663 93 778 883 912 25 45 43155 64 284 96 400 83 694 801 31 86 940 53 99 44010 37 162 320 84 475 546 628 58 727 819 70 962 45071 73 116 51 203 318 48 57 424 50 543 619 77 822 27 908 46092 167 77 79 286 339 467 73 571 780 938 55 47085 120 23 399 401 529 704 52 53 932 71 48083 120 275 348 504 13 40 84 663 728 63 804 29 51 926 49114 31 60 280 306 445 648 772 806 22 63.

50041 140 76 207 88 349 64 101 15 37 94 95 551 54 634 72 86 798 862 956 67 51074 93 134 72 225 46 356 79 461 544 77 79 99 626 34 715 59 938 70 52013 158 84 211 30 317 31 62 504 603 66 729 73 929 66 53028 60 76 204 59 67 302 487 523 652 84 702 45 819 33 53 84 54013 72 82 89 218 68 444 508 11 32 581 725 77 835 75 55018 39 61 252 364 449 535 38 616 68 53 702 89 810 32 56048 73 92 229 467 561 81 630 70 805 21 917 43 58 68 97 57048 81 129 67 231 374 87 429 48 570 658 83 702 812 45 915 72 58057 114 248 346 425 31 33 99 517 48 69 80 622 90 740 50 56 62 59002 107 258 301 58 646 54 97 717 830 73 943 79

60107 84 86 288 304 18 36 38 587 88 670 786 96 808 78 970 61079 81 143 46 220 36 486 534 64 97 616 51 82 86 62026 175 94 260 67 339 429 501 04 602 701 51 79 842 63010 55 82 120 217 33 66 304 406 59 567 629 77 915 22 28 64000 26 55 109 73 216 45 408 18 29 37 527 53 613 38 67 776 893 924 53 65014 30 66 80 357 502 728 48 857 917 66082 144 308 12 21 52 64 86 435 66 505 15 68 602 793 856 67073 123 88 224 315 504 49 659 90 808 911 16 77 91 68076 91 121 49 75 77 95 98 272 74 361 93 445 565 67 87 642 65 73 91 726 30 59 801 36 57 81 925 49 75 69001 48 101 27 200 14 93 418 63 690 712 814 71 935 85 95

70225 69 85 310 76 414 43 84 510 52 89 617 84 86 732 919 71151 260 365 437 63 65 520 644 825 52 914 35 40 72049 135 253 334 57 87 638 42 742 54 89 96 916 19 29 66 75 77 73045 89 112 225 44 81 93 320 26 37 464 74 78 516 601 62 707 35 76 895 985 74068 99 105 21 45 82 225 363 78 412 34 779 81 843 918 46 75068 90 144 281 90 501 18 83 91 615 28 70 708 27 77 872 84 911 52 76015 22 23 35 106 18 96 225 323 428 79 97 521 62 636 87 879 81 902 59 77034 41 44 76 213 45 65 75 402 576 742 81 971 78062 169 96 209 308 18 28 33 545 671 802 31 93 915 98 79041 59 92 93 98 131 230 323 39 41 64 547 628 92 723 804 07 20 59 985

80015 111 82 268 313 428 560 89 631 90 750 801 31 913 19 81007 32 158 296 361 540 93 630 86 772 825 60 72 930 42 70 79 82068 111 31 58 60 241 468 525 26 39 48 75 621 33 95 747 77 911 83014 94 108 86 204 15 39 48 353 478 617 37 92 717 86 906 16 36 84051 59 146 61 71 208 58 58 396 441 76 85 584 96 607 31 54 74 94 98 819 29 42 921 76 84 99 85063 166 83 203 79 392 96 401 09 73 500 89 615 68 83 736 63 73 97 845 59 85 86051 82 84 107 34 75 90 245 384 55 413 34 40 562 601 709 50 64 817 19 87099 127 276 312 428 38 63 84 503 668 789 847 74 82 901 13 75 88034 101 09 68 243 81 402 78 524 40 95 741 98 89096 98 169 337 38 408 09 10 63 546 84 713 57 875 928 38

90153 57 61 86 267 70 80 322 50 406 31 75 88 920 23 675 86 738 803 29 35 87 943 75 93 91095 101 218 59 80 99 430 571 84 603 34 44 49 60 729 97 887 941 92014 55 78 89 112 94 371 405 32 515 25 37 93 614 46 753 71 75 814 32 39 45 82 900 85 93026 103 20 21 28 63 94 202 336 37 43 46 66 75 476 82 714 86 997 94065 75 87 141 202 304 05 32 588 677 89 703 12 71 94 836 913 36 95093 133 203 98 331 489 529 672 734 801 96087 180 87 337 40 436 50 501 92 626 43 44 784 814 54 932 97087 136 213 18 40 69 87 507 43 44 624 56 827 71 903 56 63 98043 73 286 311 406 77 828 47 68 939 54 695 874 78 87 25118 415 42 578 724 95 26038

99029 182 92 238 87 321 403 70 23 508 20 73 77 637 718 39 813 49 982

100158 213 39 73 385 588 622 756 75 825 995 101011 60 63 97 124 96 209 48 57 89 336 83 405 15 620 65 716 814 955 85 91 102029 135 41 323 33 435 82 582 85 656 77 937 89 103044 106 227 36 94 340 55 431 37 503 04 89 602 96 724 38 60 801 57 931 104200 06 26 33 34 90 407 504 06 49 726 55 820 31 73 74 975 93 105036 86 117 43 78 233 312 451 74 90 532 616 75 79 883 85 977 106029 62 306 45 79 463 542 54 96 638 720 876 925 62 107133 80 208 48 54 74 82 326 90 438 40 574 662 744 108055 67 85 89 163 292 333 87 435 508 28 654 776 82 91 825 47 52 87 964 95 109027 124 206 27 98 329 463 732 75 81 800 35 930 71

110021 29 65 83 164 226 35 49 65 597 631 32 37 746 57 88 864 111056 116 38 52 74 89 319 81 408 23 82 561 72 94 605 14 22 37 59 716 943 112014 20 45 124 322 460 77 610 20 23 85 92 707 99 890 113036 83 133 245 312 30 445 78 569 632 76 713 114024 113 310 69 84 413 666 709 50 885 96 959 87 115002 48 167 370 90 467 650 708 38 67 81 819 59 75 78 916 116010 125 69 223 29 51 552 718 19 27 37 56 91 815 49 931 49 117013 97 140 57 319 494 519 92 655 57 742 939 118073 94 95 212 28 317 413 72 580 94 629 765 871 902 119005 10 147 240 44 70 357 66 451 911 68 69

120025 106 43 85 90 91 93 321 536 622 42 71 99 781 846 92 919 44 121074 127 31 47 53 73 241 332 423 97 558 669 94 717 829 46 122023 115 40 42 44 83 346 58 64 65 481 501 09 11 76 644 50 84 748 59 66 842 956 73 123163 83 89 232 413 55 518 40 84 781 813 75 38 124090 248 51 69 329 89 93 475 608 721 44 86 811 55 67 975 125063 95 212 56 354 436 86 531 33 713 46 64 935 83 126014 52 91 104 22 211 96 97 442 531 45 646 53 58 68 81 764 428 94 127044 106 15 267 307 27 433 98 524 630 62 748 69 804 08 72 77 961 128067 115 24 47 340 95 421 32 71 553 602 30 51 738 804 129034 281 327 432 77 537 54 70 88 751 93

130049 93 105 14 26 64 305 43 91 414 512 91 92 616 793 870 912 131007 44 92 157 304 27 56 414 19 567 618 60 714 855 924 48 65 74 81 90 132003 116 219 22 84 343 428 59 542 624 39 84 96 700 896 908 25 95 133003 41 258 322 74 453 66 520 54 676 719 820 50 97 903 13 26 59 134002 38 128 224 367 96 617 48 84 742 51 87 809 81 937 69 135170 214 23 46 375 413 554 98 625 77 93 747 194 909 12 20 136020 34 124 34 70 209 44 56 66 81 304 35 438 505 08 25 75 613 840 68 955 137045 56 82 104 403 60 572 74 642 819 35 59 65 98 904 138017 51 91 106 302 85 73 427 530 35 74 731 95 824 944 139037 126 39 209 13 387 429 39 63 74 540 71 82 612 735 888 977 81 88

140008 203 13 27 31 325 70 89 415 500 42 80 663 72 720 96 831 141051 85 149 66 266 331 51 53 56 627 69 82 767 83 837 59 142006 50 53 102 56 231 89 310 17 48 53 89 482 500 08 97 629 48 744 78 855 63 975 88 95 143032 86 89 183 270 311 53 533 41 52 64 624 42 76 714 27 898 956 144000 15 42 80 113 79 297 345 464 75 88 508 89 616 45 807 21 928 32 53 91 145051 61 101 25 56 229 370 92 455 509 69 600 763 83 908 15 46 55 146023 46 161 317 38 58 470 576 613 708 20 87 93 853 936 147007 23 27 71 241 43 321 469 76 91 512 35 42 95 650 67 78 80 819 928 61 148081 178 82 95 233 39 365 86 419 61 537 76 848 149039 75 92 118 83 235 74 88 332 33 83 454 67 521 94 628 920 91.

150021 91 95 167 256 73 376 419 22 35 63 501 66 718 29 830 55 89 954 151077 84 97 103 09 40 315 458 84 519 636 828 71 96 931 152014 71 77 106 218 66 84 329 416 508 93 630 701 153026 48 107 45 290 303 40 76 411 35 93 98 543 53 65 691 707 14 53 818 920 87 154129 211 20 86 516 71 84 663 88 741 65 982 155027 48 51 194 244 53 333 410 29 73 640 733 827 920 23 48 49 156045 158 59 226 71 347 647 56 754 873 157062 73 79 109 37 204 30 316 45 585 662 705 859 76 965 158124 32 215 21 91 405 91 703 13 61 854 972 78 159081 95 117 210 18 466 85 586 711 29 47 870 71 934 47 80.

160115 52 444 98 523 753 811 41 984 161044 62 87 253 301 402 21 45 502 710 15 22 72 840 61 956 58 85 162045 77 142 232 90 302 28 40 68 77 92 426 658 731 824 956 73 163009 53 182 282 96 314 35 42 469 524 52 660 858 931 164018 159 205 32 48 80 310 91 429 44 62 607 22 703 703 12 841 56 66 902 34 77 97 165004 17 39 46 102 23 99 206 308 34 47 56 95 639 700 85 851 166104 14 47 48 224 379 412 32 508 23 71 762 82 801 33 613 915 21 167040 136 76 264 337 485 539 48 665 91 740 68 888 168136 46 329 31 417 56 584 758 73 92 806 40 906 43 169004 17 22 98 139 42 203 10 54 78 385 89 401 17 80 502 21 685 901 47 62.

170026 31 53 98 181 233 53 346 72 514 38 53 691 726 854 171010 17 29 71 78 133 96 207 16 28 31 95 301 32 89 417 548 70 83 703 05 72 91 866 75 961 70 172031 79 91 100 03 31 49 234 307 63 407 514 33 40 48 689 780 912 33 173161 78 257 63 80 331 97 405 673 80 85 713 93 838 71 983 174176 242 320 65 649 702 175034 71 105 12 255 69 506 97 05 46 712 27 96 815 60 992 176022 62 179 253 60 94 318 420 35 41 98 559 97 619 42 70 98 748 66 69 92 800 04 75 961 90 95 177000 02 25 28 74 137 256 82 8587 346 505 41 47 70 625 40 46 792 803 06 032 38 40 78 178032 235 39 61 381 410 17 34 515 737 895 902 179334 420 524 82 650 59 787 861 935 47 61 97.

180076 92 109 27 200 09 336 76 419 48 49 508 21 51 798 872 181012 14 52 173 246 76 92 432 89 551 721 809 994 182156 84 241 308 62 64 83 423 28 75 87 548 92 669 92 718 32 800 909 24 38 61 183112 13 29 56 208 45 373 459 526 608 78 794 862 89 977 184108 09 35 96 348 81 449 546 56 69 635 49 711 42 878 943 57.

Wczoraj padło jeszcze:

II-gie CIĄGNIENIE.

642 751 1333 78 520 874 2191 258 409 903 72 3123 237 322 75 533 628 47 805 4021 119 257 522 89 664 816 37 47 985 5015 112 355 695 6968 7293 708 808 8100 68 265 324 551 698 715 861 9055 128 320 496.

10352 74 450 600 845 11049 138 82 237 94 325 35 704 940 64 12054 69 121 534 85 723 973 13153 345 408 620 14020 100 22 39 344 83 483 667 803 953 15259 385 473 98 662 965 16005 672 77 780 955 17396 468 569 805 943 97 18799 898 19158 646.

20028 422 588 912 21080 209 76 430 524 41 815 953 22139 70 98 267 375 810 22 70 23011 301 4 37 78 477 657 719 829 24051 103 57 284 528 54 695 874 78 87 25118 415 42 578 724 95 26038 131 316 27 28 468 574 721 891 98 27161 341 512 677 82 722 886 927 28134 480 621 29044 280 705 30 822.

30113 69 555 680 730 31070 105 52 557 685 742 964 32024 101 14 86 228 360 492 95 574 723 814 41 906 37 33057 200 12 83 84 360 451 757 874 34038 468 512 35 58 81 601 939 42 79 35213 59 81 429 38 36225 661 63 742 49 863 907 37003 74 286 324 73 442 67 744 97 814 37 38080 212 16 54 417 594 632 38 813 39119 45 70 268 430 542 775 929.

40066 158 99 273 359 80 407 618 89 719 886 902 41013 329 77 489 652 745 865 42041 157 284 309 446 510 709 59 884 43004 58 227 300 646 755 79 878 44129 321 45 462 665 802 80 45652 46175 93 259 481 535 50 907 24 47100 54 527 801 28 46 73 48047 50 100 657 702 72 904 70 49069 683 97.

50008 117 57 334 600 91 819 85 978 51103 243 68 94 393 467 71 98 526 694 808 52101 413 73 88 786 901 53128 499 705 20 93 825 49 65 54070 117 352 400 768 803 55063 92 141 405 572 770 81 817 56141 265 416 73 517 23 36 802 13 57022 78 280 93 340 434 574 798 58023 274 389 488 95 880 59072 170 550 683 837 925.

60341 409 56 718 832 61001 114 28 375 490 723 62042 74 146 84 472 95 721 810 65 902 51 98 63019 224 343 65 506 739 73 87 997 64395 755 961 95 65086 168 80 233 61 518 84 621 725 65 910 66005 18 53 599 775 865 911 67234 339 443 48 574 726 853 68021 31 145 266 75 378 98 431 628 959 69079 496 547 647 859 927 41 94.

70008 248 619 763 847 982 71103 13 624 864 72250 307 16 636 717 55 984 73025 67 168 223 822 31 973 74201 9 696 982 75022 67 83 138 90 293 318 524 623 751.

76038 149 62 396 619 805 913 82 97 77130 231 34 409 524 607 762 861 69 88 962 78003 145 253 280 406 51 600 79073 113 232 390 463 572 641 45 793 862.

80045 281 849 972 81125 412 30 506 610 802 17 58 908 32 82319 88 555 760 87 837 83232 380 543 790 872 995 84209 17 417 54 539 57 707 27 85031 115 385 433 86 576 765 973 86108 485 784 946 87048 79 367 472 594 687 88 790 845 994 88036 108 31 265 388 409 646 789 971 89017 22 129 447 698 968.

90073 440 543 683 725 31 62 923 91003 82 216 65 340 612 703 809 46 905 92027 164 229 415 586 835 93165 205 11 373 402 41 95 538 753 872 980 94193 208 458 502 15 46 65 69 618 64 708 817 30 90 932 95053 684 96146 257 72 97149 50 203 16 99 388 413 56 59 514 822 66 98057 99 231 60 316 459 594 919 50 99225 36 448 554 686 757 863.

100088 693 727 101256 503 615 42 733 68 102024 54 208 353 54 408 519 53 734 1803090 297 471 573 104236 962 105066 94 154 257 364 447 82 692 863 949 106022 77 398 433 673 783 885 961 107076 157 269 344 496 673 803 72 108021 78 124 85 601 20 761 961 78 109100 5 201 368 94 412 54 734 999 110012 109 62 218 783 847 66 904 111232 366 95 409 33 42 550 629 47 68 904 42 112191 257 603 39 702 20 30 914 113278 80 615 114006 269 288 342 421 447 560 782 909 14 62 97 115156 94 850 86 393 417 574 637 742 802 29 945 116017 82 194 335 504 687 36 69 864 915 117068 227 36 353 433 537 782 926 118266 353 611 760 811 98 119326 63 669 888 950 959.

120028 109 46 371 472 78 584 635 52 92 720 833 89 968 94 121030 283 593 882 909 67 90 122129 80 558 949 64 123214 344 498 640 46 700 808 72 124091 225 354 561 706 75 844 125003 6 125 360 68 471 567 673 762 833 98 913 21 126002 34 159 209 85 404 908 81 91 127154 223 335 422 591 632 40 77 703 850 91 988 95 128160 435 592 670 95 790 955 129151 63 77 93 221 382 478 93 577 679 948 86.

130172 441 78 612 89 131119 818 28 915 132166 386 97 491 549 628 871 98 133070 396 413 535 60 77 689 770 134160 219 31 426 520 659 731 961 78 135003 7 120 306 78 85 719 32 41 67 136750 137145 239 84 514 20 58 735 42 61 83 138059 113 36 671 792 831 957 139046 51 234 598 794.

140404 777 833 141095 191 215 45 514 658 742 52 142181 205 56 75 98 675 796 143145 725 83 814 144181 343 68 98 460 532 692 826 68 96 994 145049 78 220 86 92 391 451 571 635 931 32 34 62 69 945 146307 52 80 580 862 96 992 147045 202 52 504 15 83 812 68 148317 24 539 676 149087 101 42 213 305 489 640 90 957.

150068 81 159 209 393 455 68 83 555 98 687 754 902 4 74 88 151108 356 442 608 776 989 152044 249 83 456 535 754 153021 71 236 358 68 478 91 540 719 979 154049 251 382 90 402 82 652 92 778 901 57 86 155235 51 660 729 830 86 156078 448 680 84 711 84 921 49 157203 513 619 711 33 53 868 980 158125 90 374 451 55 590 97 159148 64 497 695 991.

160030 78 81 237 75 308 77 451 64 511 16 620 713 39 900 161169 217 556 739 47 80 963 162067 396 490 527 695 771 839 939 163264 535 627 714 969 71 164217 47 346 60 461 533 742 815 80 928 165022 158 88 274 557 659 714 854 166103 213 350 462 81 951 167009 61 229 526 72 802 37 913 44 168024 343 439 60 80 624 814 69 169118 311 542 88 658 709 83 833 37.

170443 52 56 589 600 20 65 732 809 932 171313 24 554 630 40 707 12 20 94 172058 60 104 36 79 415 35 609 83 742 67 173019 116 222 39 543 634 35 67 710 954 174115 374 406 40 719 34 96 926 82 97 175207 468 75 513 31 35 624 725 176073 95 205 385 495 546 626 858 177679 743 840 178024 77 278 308 401 24 597 632 96 796 813 980 179011 374 484 643 53 716.

180081 247 833 38 181121 38 294 330 74 548 671 87 840 54 182014 132 288 404 620 804 952 85 183236 81 369 78 87 425 547 662 928 184047 188 202 376 521 725 89 956.

III-cie CIĄGNIENIE.

125 325 72 488 563 608 96 795 1072 162 63 416 70 594 2071 134 367 480 523 56 66 888 3019 33 179 98 519 66 86 657 714 32 35 822 88 934 4005 32 256 450 552 80 87 644 857 5080 182 415 85 700 835 917 6035 159 425 663 875 85 7203 368 424 631 758 8097 278 316 74 407 552 75 947 69 9251 321 49 74 413 30 518 41 50 73 657 60 840 69 10260 397 512 643 719 35 813 41 11042 143 266 449 594 633 61 700 6 73 12036 89 364 419 611 43 70 798 13063 57 312 528 850 54 63 14098 298 316 33 650 68 956 15149 58 73 265 76 508 95 667 881 16022 153 551 600 744 926 17259 351 641 18007 25 261 513 629 56 796 820 19059 85 465 503 882.

20036 259 742 813 38 21029 187 92 248 355 565 97 610 770 22014 334 487 590 629 51 87 94 766 90 803 12 901 23090 128 238 375 479 95 627 77 835 92 24168 420 565 602 7 902 31 96 25224 376 491 624 868 994 26146 70 72 203 545 757 805 8 45 27171 212 343 422 882 969 28001 197 301 41 67 590 735 982 29110 396 480 586 704 79 95 900 2 98 30098 277 368 610 74 742 31306 30 585 689 32052 84 172 266 372 403 548 55 675 78 869 33007 10 230 32 38 41 339 413 50 600 43 802 34163 294 425 558 617 892 963 35113 14 36 220 542 707 947 88 36051 166 279 93 352 63 476 83 523 66 665 886 905 37055 80 148 55 59 261 613 61 84 768 802 38057 319 31 59 562 66 748 865 39069 75 184 94 766 823 940.

40515 666 710 41088 144 503 659 716 44 853 68 83 927 29 42060 131 56 585 614 30 40 704 41 95 875 918 87 43226 42 394 471 88 676 93 734 82 840 99 921 82 98 44033 108 21 564 719 28 68 99 851 952 45009 174 517 89 618 821 46071 88 102 358 436 576 88 785 89 848 74 47185 214 48 91 346 403 43 45 48 587 637 761 813 911 48040 99 249 497 523 659 714 812 950 71 91 49084 390 437 58 534 685 934.

50121 56 62 224 25 71 93 430 558 860 980 51068 276 460 605 30 767 803 52102 259 87 537 63 635 80 871 908 53008 369 414 578 683 925 67 54108 216 76 514 76 744 55208 305 20 448 636 69 823 56246 56 405 77 508 898 919 28 57359 412 61 76 556 616 62 784 819 984 87 58193 258 394 461 63 588 59029 65 79 215 55 300 400 35 83 950

600 86 174 333 80 574 635 58 95 930 61051 166 73 368 547 49 621 34 66 787 869 951 62025 135 215 98 340 516 607 63179 241 45 329 440 67 541 613 895 64036 108 59 84 447 62 80 525 602 19 84 743 863 65137 48 235 69 98 447 628 837 66095 134 452 535 37 688 67147 76 80 377 68039 85 117 305 402 603 717 69070 318 513 722 78

70049 56 408 506 614 34 768 71286 549 688 72004 123 58 68 224 34 332 878 80 926 94 73050 77 283 405 543 600 74154 390 497 519 29 690 75136 91 227 420 520 658 62 94 781 86 76157 346 51 447 688 77270 300 70 79 450 598 758 891 958 78040 213 522 663

80044 62 85 92 184 90 239 491 698 861 94 96 907 81177 360 451 54 505 762 910 82059 81 484 547 62 96 883 83122 99 206 416 95 581 785 84039 90 249 349 72 509 697 726 31 850 916 85027 77 87 149 222 362 68 79 87 633 905 86007 123 45 86 333 56 913 87033 233 324 456 611 33 74 88069 313 523 9 45 647 56 725 89265 84 314 440 761 821 909 34 82.

90197 303 423 35 568 746 52 811 82 942 62 92 91041 84 329 94 467 520 27 605 767 92204 637 48 68 988 93021 34 318 687 857 94067 70 256 331 50 72 80 454 521 97 649 732 858 95381 477 655 960 96470 535 662 792 837 903 56 97101 222 453 66 77 845 944 98194 233 563 611 790 965 99118 233 70 429 648 97 962

100180 274 456 519 52 75 79 670 76 860 101018 77 80 258 505 758 63 102111 230 35 93 409 597 641 730 42 55 67 807 103110 290 308 452 638 704 56 57 104072 228 355 621 33 772 826 917 105088 136 359 65 402 706 824 938 91 106104 19 26 447 66 668 997 107089 91 327 75 422 93 56 639 834 38 51 908 108114 344 465 563 623 720 65 68 927 77 109092 93 122 37 50 97 277 436 69

110150 374 514 741 819 26 111074 77 96 165 304 46 455 507 17 41 808 94 957 67 1112200 82 443 598 721 33 807 955 96 113039 112 237 328 29 62 92 428 69 92 786 800 114004 74 78 279 332 36 407 540 98 602 90 706 36 825 931 115172 207 343 699 702 856 116001 59 242 66 514 57 659 744 57 885 117242 50 315 37 61 562 755 951 118204 67 341 634 826 40 66 923 119053 265 336 54 848

120065 87 278 361 515 665 727 71 801 38 67 121253 320 26 478 555 95 676 749 54 75 891 972 122049 243 506 975 123029 164 236 355 427 32 557 67 681 92 712 858 91 124073 309 492 667 708 69 81 808 904 55 92 125076 82 186 365 416 22 575 650 83 736 40 126133 311 578 805 56 990 127087 93 216 424 549 70 646 63 774 806 912 128204 7 17 63 80 82 342 78 514 51 628 851 83 980 129028 442 73 76 96 636 720 835 57 65

130011 52 152 253 347 425 74 91 556 67 718 131028 51 53 79 122 69 73 391 499 549 753 822 921 132063 121 71 324 32 489 626 787 819 907 98 133324 591 652 99 800 957 134072 97 99 239 51 345 549 94 726 943 135 059 403 6 627 46 937 136050 607 815 137209 44 430 68 90 519 29 38 81 99 655 829 966 138076 514 638 842 59 74 911 139102 390 587 869 80

140002 55 57 68 126 520 93 706 75 860 75 87 946 51 141064 501 60 715 866 908 14 142005 258 318 81 501 69 92 612 716 64 68 810 143019 64 256 87 433 573 755 966 78 85 144084 100 35 45 225 81 682 849 912 145208 393 407 58 90 755 62 89 901 146133 78 213 46 455 530 616 23 72 85 89 704 52 147177 442 579 658 733 55 900 148051 141 265 411 31 50 83 509 672 720 44 79 839 935 86 149036 193 260 81 352 412 524 679

150157 296 383 467 571 97 650 756 58 809 16 923 151009 63 155 82 294 388 633 807 993 152150 228 54 459 570 609 60 806 71 922 153037 91 151 291 343 56 474 601 90 154011 145 222 437 62 623 33 786 819 155133 268 317 72 432 95 809 59 90 156137 252 511 682 772 815 55 909 80 157010 78 91 133 87 389 99 547 700 802 989 158064 114 48 224 329 48 95 705 159078 13 260 438 571 88 630 8 920 40 61

160122 23 46 60 83 215 375 407 589 697 778 824 68 946 161435 605 718 912 162089 198 580 744 163200 12 39 783 164093 129 537 744 825 84 165086 241 77 326 463 641 710 805 48 166154 76 340 90 530 89 679 89 776 168087 122 73 169153 70 483 571 886 94 919 45

170067 116 478 689 727 78 171191 245 96 375 520 666 771 79 172026 42 181 87 250 501 47 74 794 899 173034 55 183 373 454 656 704 836 99 965 174025 62 398 510 65 842 958 81 92 175017 210 340 60 543 6 662 913 30 66 74 176076 183 297 389 608 91 92 880 98 177026 209 365 443 672 722 865 178031 83 535 648 797 179009 327 673 759 810 49 68 79 915

180072 590 975 181287 68 365 543 625 704 948 182 026 53 131 58 227 51 551 93 532 637 713 891 929 183056 300 521 690 984 184112 340 420 87 566 964

דערשאסען זיך דער ג. בירגער־מייסטער פון בלאשקי

(א) אין בלאשקי האט זיך דערשאסען דער געוועזענער בירגערמייסטער פלאריאן ראצקאווסקי.
נעגען ראצקאווסקין איז געפיהרט געווארען אן אויספארשונג, אין צוזאמענהאנג דערמיט איז נעבעטען ראצקאווסקי געווארען אין ראטהויז אין קארידאר האט ער ארויסגענומען א רעוואלווער און זיך דערשאסען.

קאנטאר מיטעלבערג דאווענט

הויי־יאהר אויף 11 ליסטאפאד גאס 11

ווי האבען שוין מיטגעטיילט, וועט דער אין לאדז באליבטער אבערקאנטאר, מיטעלבערג, הויי־יאהר דאווענען אויף 11־טע ליסטאפאד (קאנ־סטאנטינער) 11. זיינע אנהענגער און סימפאטיקער דארפען אויסנוצען די געלעגענהייט און שוין זיך פערזעהען מיט פלעצער.

ליקווידירט א שטרייק

(א) ווי מיר האבען שוין איבערגעגעבען איז אויסגעבראכען א שטרייק אין דער פירמע גערשאווסקי אויפן עקנאמישען באדען.
נעכטען איז געקומען צו א פערשטענדיגונג צווישען דער פאבריקס אדמיניסטראציע און די ארבייטער וועלכע זענען צוגעטרעטען צו דער ארבייט.

לעצטע 3 פארשטעלונגען

פון די „אראראט" גאסטשפילן אין לאדז

דער „אראראט" איז מיט זיינע לעצטע גאסט־שפילען געווארען די סענסאציע פון לאדז און נישט קוקענדיג אויפ'ן בין־הזמנים ווערען די פארשטעלונגען שטארק בעזוכט. איצט אין סאמע ברען פון זיין ערפאלג, מוז דער „אראראט" פערענדיגען זיינע גאסט־שפילען, ווייל ער הויבט שוין אן זיין סעזאן אין ווארשא. דאס איצטיגע רעקארדאלע פראגראם א. נ. „א גדולה אויף דער באבע" וועט בסך הכל נאר נאך 3 מאל געוויזען ווערען אין לאדז און מיר וועלען צוליב ווארשא א לענגערע צייט מוזען ווארטען אויף דעם צוריקקעהר פון אראראט אין זיין היים־שטאט.

ראדיא־פראגראם

דאנערשטאג ד. 26־טען סעפטעמבער

6.34 — גימנאסטיק. 6.50 — פליטען. 8 — אוידיציע פאר שולען. 11.57 — צייט־סיגנאל. 12.03 — ידיעות. 12.15 קאנצערט פאר שול־יוגענד. 1 — קאנצערט. 1.30 — „די שענסטעפליטע". 3.12 — בערזע. 3.25 — עקספארט. 3.30 — קאנצערט. 4 — שמועס פאר יונגערע קינדער. 4.15 — קאנצערט. 4.45 — „גאנץ פוילען זינגט". 5 — רעפעראט. 5.15 — קאנצערט. 6 קאנצערט. 6.30 — וועגען ראדיא־טעכניק. 6.45 — פליטען. 7.20 — רעק־לאמע־קאנצערט. 7.35 — ספארט. 7.50 — אקטועלע שמועסען. 8 — מוזיק. 8.45 — אווענד־ידיעות. 9 — אוידיציע. 10 — „אונזערע לידער". 10.25 — מוזיק. 11 — ידיעות, קאמוניקאטען. 11.05 — פליטען.

פון פאלעסטינא־אמט

די ה"ה פרומניצקי יצחק שמואל און ראקובסקי מנשה דארפען זיך באלד מעלדען אין ארץ ישראל אמט (שרודמיעסקא 29) פון 10 ביז 1 פארמ. אין אנגעלעגענהייט פון זייער עליה קיין ארץ ישראל.

פון דער לאדזער בערזע

באנק פאלסקי	— — — —	91.75
3 פראצענטיגע בודאוולאנע	—	41.00
4 „ דאלארובקא	—	52.25
7 „ סטאבּיליזאציע (אמ.)		63.50
5 „ ווארשאווער ש.ב. 1934		56.25
5 „ לאדזער	.	51.25
ענגלישער פונט	— — —	26.19
דאלאר אפיצ. — 5.31	גישט־אפיציעל —	5.30
גאלד־דאלאר	— —	9.04
גאלד־רובל	— — — —	4.74
דייטשער מארק	— — —	1.53

„WONDER BAR"

DOLORES DEL RIO, AL. JOLSON, RICARDO CORTEZ

היינט און פאלג. טעג! פרעכטיגער פילם — א. נ.
מייסטערווערק פון 10 טויזענד נסים. אין די הויפט־ראלען:
אויסער'ן פראגראם: קלאנג־צוגאבע פון P.A.T. און אקטועליטעטן.
אנהייב אין געוו. טעג 4.30 נאכמיטאג, שבת און זונטאג 12 בייטאג.

קלאנג־קינא **CAPITOL** זאוואדזקא 16

קליינע אנאנאסען 1 זלאטי
אנאנאס ביז [illegible]

פרייע פאסטענס

נויטיג א גענייטע סקלעפּאווע אין א וואורשט־געשעפט, זאל קענען שניידען. בזשעזשינער 17, ל. גרינשטיין.

א גוטע האנד = נייהערין אדער האנד - נייהער, ווי אויך א יונגעל צו קירזשנעריי ווערט געזוכט ביי גראסמאן. פיעטריקאווער 145.

ס'ווערט געברויכט א קוואליפיצירטער מיטנייהער צו מענער בעשטעלט. צו ערפאהרען פאלודניאווע 17, וו. 12.

עס ווערען געזוכט יונגעלייט און פרייליינס צום פערשפרייטען א מאסען־ארטיקעל פאר'ן שטובען־געברויך, אפערטן אונטער "Masowy„ אין אדמ.

נויטיג קוואליפיצירטע וויקאנטשער־קעס צו סוועטערס, ווי אויך א לערן־מיידעל, באלד געצאהלט. צו ערפאהרען ציגעל־גאס 37, וו. 25.

פערשידענעס

וויכטיג פאר אפּאשקע־סוחרים! איך נעהם אן אויסצופערטיגען אפּאשקעס, די בעסטע אויספיהרונג צו ביליגע פרייזען. יעקיל וואלף, 11. ליסטאפאד 3.

א מאן פון 40–60 יאהר קען איך מיטנעהמען קיין פאלעסטינא. צו ערפאהרען זשעלאנא 42, וו. 30. צו טרעפען פון 5–7 אווענד.

נעגעען בעלוינונג!
נעכטען צווישען 2–3 האב איך פערלוירען אויף זשידאווסקא גאס 12 צוויי פראטעסטען 30 זל. צאהלבאר ד. 20/9, אויסשטעלער י. טאבאקסמאן, זאוואדזקא 24. 50 זל. צאהלבאר 20/9, אויסשטעלער א. כוואט, ציגעל־גאס 5. יך צו ווענדען: ה. בענדיק, פולנאצנא 10, טעל. 152-45. איך ערקלער די פראטעסטען פאר [illegible]

ראקאלען

ס'ווערט געזוכט א פאבריקס־לאקאל צירקא 60 קוואדראט־מעטער אין דער געגענד פילסודסקיעגא און קווער־גאסען ביז פיעטריקאווער. אפערטען אין אדמ. פאר "Tkalnia„

אנ'ארט צו שלאפען פאר 1 אדער פאר 2 פערזאן. קרוטקא (באלוט) 13, ביי שמולעוויטש.

געזוכט א מיטוואוינער, ארטאדאק־סישען יונגערמאן צו א מעבלירט צימער. צו ערפאהרען ביים צייטונגס־פערקויפער ציגעל־גאס 31.

צו פערמיטען א קעלער־געוועלב אויף נאוואמיעסקא 21, אין הויף. צו ערפאהרען ביים ווירט ווראבלעווסקי.

Dr. med.
Z. DATYNER
אוראלאג
ספעצ. פאר נירען, בלאז און אורין־קראנק.
ZACHODNIA 59a, tel. 148-95
נעמט אן פון 9–11 און פון 6–8 אוונט

ד"ר
ס. קאנטאר
ספעצ. פאר הויט און ווענערישע קראנקהייטען (מענער־שוועכע)
פיעטריקאווער 90.
טעל. 129-45.
נעמט אן פון 8–2 נ"מ און פון 6–9 אוו.

Dr. med. **M. TAUBENHAUS**
ספעציאליסט
פאר אקושעריע און פרויען־קראנקהייטען
פערהיטונג גענען שוואנגעראפשט
זגערזשער 11. טעל. 246-09
נעמט אן פון 4–8 אווענד.

DR. MED.
Szymon Grynberg
פילסודסקיעגא 55. טעל. 168-58
(ארדינירט זומער אין ווישניאווא־גורא)
צוריקגעקעהרט
נעמט אן פון 3 ביז 5 נאכמיטאג.

Doktór
A. S. TENENBAUM
Piotrkowska 109, tel. 220-25
powrócił.

Dr. med.
P. Braun
ספעציאליסט פאר הויט־ און וועגערישע קראנקהייטען
וואוינט יעצט: פיעטריקאווער 81,
טעל. 100-57.
נעמט אן פון 8–1 און פון 4–8 אוונט.

Dr. J. Herszfinkiel
ספעצ. פאר קינדער־קראנקהייטען
צוריקגעקומען
נעהמט אן ביי זיך זשעלאנא 8a,
טעל. 111-87
ווי אויך אין לעטשניצע „פאמאץ" אלעקסאנדראווסקא 1.

Dr. L. Suchowczycki
כירורג
האט זיך איבערגעצויגען אויף
Gdańska 11
טעל. 123-47 (רוג קאנסטאנטינער)
נעהמט אן פון 4–6 נאכמ.

LEKARZ DENTYSTA
St. GELBERG
צוריקגעקעהרט
זאוואדזקא 14. טעל. 108-33
נעמט אן פון 10–2 און פון 4–7 אווענט

לעטשניצע
פאר וועגערישע־קראנקע
מענער־שוועכע און הויט־קראנקהייטען
פון דאקטוירים־ספעציאליסטען
פיעטריקאווער 45
טעגליך פון 9 פריה ביז 9 אווענד.
פרויען און קינדער נעמט אן א פרוי דאקטאר
א בעראטונג 3 זל.

Dr. med. **Niewiażski**
ספעציאליסט פאר טריפער, סיפיליס און הויט־קראנקהייטען, בעהאנדלונג פון מענער־שוועכע
אבדזשעיא 5, טעל. 159-40
פראנט, 1־טער שטאק.
נעהמט אן פון 8–11 און פון 5–9 אוו.
זונטאג און יום־טוב פון 9–1 פארטאג.
בעזונדערער ווארטע־זאל פאר פרויען.

OGŁOSZENIE.

Zarząd Miejski w Łodzi ogłasza przetarg publiczny na dostawę całkowitą lub częściową do instytucyj miejskich nabiału t. j. jaj i masła poczynając od dnia 1 listopada 1935 roku.

Ogólne warunki przetargu są do przejrzenia w biurze Wydziału Gospodarczego, ul. Zawadzka Nr. 11, III piętro, pokój Nr. 50, gdzie można zasięgnąć bliższych informacyj.

Oferty składać należy tamże do dnia 12 października 1935 roku godziny 10 rano, w którym to czasie odbędzie się przetarg przy współudziale oferentów. —

Łódź, dnia 25/IX 35 r.
ZARZĄD MIEJSKI w ŁODZI.

DYREKCJA Kolei Elektrycznej Łódzkiej,
Spółki Akcyjnej w Łodzi

podaje niniejszem do wiadomości, że w czasie od dnia 1 października 1935 r. do dnia 30 kwietnia 1936 r. biura Dyrekcji czynne będą od godz. 8 do godz. 13 i od godz. 15 do godz. 17, a w sobotę — od godz. 8 do godz. 13.

Kasa uskuteczniać będzie wypłaty należności z rachunków od godz. 9 do 13, a w soboty — od godz. 9 do 12,30, zaś sprzedaż biletów miesięcznych i kwartalnych odbywać się będzie od godz 8.30 do godz. 13 i od godz .15 do godz. 16.30, a w soboty — od godz. 8.30 do godz. 12.30.

ד"ר **העלער**
ספעצ. פאר הויט און וועגערישע קראנקהייטען און מענער־שוועכע
8 טראוגוטא 8, טעל. 179-89
נעמט אן פון 8–11 און פון 4–8 אוונט
זונטאג פון 10–2 מיטאג.
פאר פרויען א ספעציעלער ווארטע־זאל.
אונבעמיטעלטע — לעטשניצע־פרייזן

Dr. med.
H. ROZANEK
ספעציאליסט פאר הויט, וועגערישע און סעקסועלע קראנק.
Narutowicza 9
tel. 128-98
נעמט אן פון 9–1
פארמ. און פון 5–9

DR.
J. Szreiber
כירורג
צוריקגעקעהרט
נארוטאוויטשא 9, טעל. 122-95.
נעהמט אן פון 1–2 און פון 6–8 אווענד.

נישט מעהר קיין ענטפער דעם הרב ר' מרדכי ניסן קרול

דען זיין תשובה אין נעכטיגען „נ. פאלקסבלאט" האט שוין געענטפערט די אייגענע פון לאדזער יודענטום אויף וועמענס זייט דער אמת איז. איך פערעפענטליך נאר דעם טעקסט פון דעם הכשר, וואס עס האט ארויסגעגעבען דער אנשולדיגער ארייננעמצויגענער הרהחה"ג ר' שמחה בינם אויבערבוים.

האמת ניתן לכתיב איך שהמקוה על רחוב פיינסקי נומער 53 אשר נעשה ע"י הרבני מו"ה יצחק בער שי' שטערן נעשה ע"פ השגחתי הח"מ בהכשר על צד היותר טוב וכמה מפלגי תורה ראו אותה ושבחו אותה מאוד ומי שיודע עשית מקואות כזה יוכלו לבוא לראות עשיתה וכל השנים יוכלו לטבול בה בלי שום פיקפיק כלל ח"ו ועפ"ז באתי עה"ח יום ג' לסדר שופטים תרצ"ה פה לאדז.

הרהחה"ג שמחה בינם אויבערבוים.

הכשר הנ"ל הוא על תנאי אשר ר' יצחק בער המ"ל והי' כל עניני מקוה הנ"ל יתנהלו על פיו ושים דבר לא יהי' נעשה בלתי הסכמתו.

איך פערעפענטליך, אז איך האב איבערגעגעבען די השגחה איבער דער מקוה אויף פאנסקא 53 דעם ר' יצחק בער שי' שטערן. ווייל איך האב צו איהם דאס פולע פערטרויען אזוי ווי צו די לאדזער מורה הוראות. דערביי פרעג איך מיך אן צי דער לאדזער ראבינאט האט די השגחה איבער אלע לאדזער מקואות?

הרהחה"ג **שמחה בינם אויבערבוים.**

דאס שענסטע צירונג איז א שטוב
איז א קונסט־בילד, איינגעקויפט
אין גרעסטען בילדער־אטעליר פון
Roma Spokojna
13 פיעטריקאווער 13
אויך בעקומט איהר דארט דעם גרעסטען אויסוואהל פון
ראהמען צו גארדינען
צו קאנקורענץ פרייזען.
ס'ווערען אנגענומען בילדער אייינצורעהמען.
אלעס ווערט אויסגעפיהרט רעעל און ביליג.
קומט און איבערצייגט אייך.

א גרויסער אויסוואהל פון ווינש=קארטען
אין דער בעוואוסטער שנעל=דרוקעריי
בראמבערג
צעגעלניאנא 8, טעל. 255-09
ווי אויך אלע ארט דרוק־ארבייטען ווערען אויסגעפיהרט צו ביליגע פרייזען.
קומט און איבערצייגט אייך!

ד"ר **מ. ווינבערג**
מעד.
נערוועז־קראנקהייטען (עלעקטריזאציע)
זשעראמסקיעגא 25,
טעל. 172-20
צוריקגעקעהרט
נעהמט אן פון 5–8 אווענד.

Laboratorjum analiz lekarskich
„SANITAS"
Wólczańska 41, tel. 232-94
פיהרט אויס אלע ארט אנאליזען פון בלוט אורין, פלעגמע א. א.
אויפן טעלעפאנישען פערלאנג שיקען מיר נאך מאטעריאל און שיקען אפ די אנאליזען אהיים

Za wydawnictwo „Najer Folksblat", spółdz. z odp. udz. Ch. J. Brzustowski i P. Wajntraub
Czcionkami [illegible] druk rotac. „Najer Folksblat", Piotrkowska 21.
Redaktor odpowiedzialny: Ch. Kaufma

ווארשא איז מקנא לאדז

מאריס שווארץ וועט אויפפיהרען „יאשע קאלב" מיט א נייע יודיש=דראמאטישע=טרופע— דער אנהויב זאל זיין אין לאדזער „ראזמאיטאשטשי"—פרעסע-קאנפערענץ אין ווארשא

דער יודישער ארטיסטען־פעראיין האט אויסגע־נוצט די געלעגענהייט וואס אין ווארשע ווייל איצט דער בעריהמטער רעזשיסער, גרויסער שוישפילער, לייטער פון דעם „יודישען קונסט טעאטער" אין ניו־יארק מאריס שווארץ, און איינגעארדענט א קאנפערענץ אין האטעל „פאלאניא" מיט די פאר־שטעהער פון דער יודישער פרעסע.

אלע געבען אפ שווארצ'ן א הארציגען שלום־עליכם.

די קאנפערענץ עפענט דער פארזיצער פון אר־טיסטען פעראיין, מאקס ברין, ער שילדערט די לאגע פון יודישען טעאטער אין פוילען און מעלדעט, אז דער ארטיסטען פעראיין טרעט צו גרינדען א סטאביל יודיש דראמאטיש טעאטער.

ה' מאזא רעפערירט דעם צושטאנד פון יודישען טעאטער אין פוילען, איבערן לאנד זענען איצט טע־טיג 10 יודישע טרופעס ד.ה. 140 פערזאן, חוץ דעם זענען ארום 140 יודישע שוישפילער איצט ארבייטס לאז.

פונדעסטוועגען האלט דער ארטיסטען פעראיין אז מען דארף פלעגען יודישע טעאטער־קונסט, מען מוז זארגען וועגען דעם נאכוואוקס פון נייע קינסטלערי־שע קרעפטען. צוליב דעם צוועק טרעט דער ארטיסטען פעראיין צו תיכף ומיד גרינדען א דראמאטישע סטו־דיע וואס זאל אויסשולען פרישע יונגע כוחות און גרינדען א גרויס קינסטלעריש דראמאטיש טעאטער, דער ארטיסטען־פעראיין האט זיך דעריבער פער־שטענדיגט מיט מאריס שווארצ'ן ער זאל איבערנעה־מען די רעזשי פון נייעם דראמאטישען טעאטער,

(בריף פון ווארשא)

די נייע טרופע וועט בעשטיין פון 27 פערזאן, מא־ריס שווארץ האט מיט זיך מיטגעבראכט פון אמע־ריקע ספעציעלע דעקאראציעס פאר „יאשע קאלב" אייגענע קאסטיומען, רעקוויזיט און גיגאנטישע ליכט־רעפלעקטארען.

צוליב טעכנישע מניעות איז אבער פארלויפיג אונמעגליך אז מאריס שווארץ זאל אנהויבען ארביי־טען אין ווארשע. ס'פראיעקטירט זיך דעריבער אנצו־הויבען שפילען אין לאדז און אין לעמבערג און שפע־טער ערשט, ד. ה. אין א 4 חדשים ארום זאל מאריס שווארץ אויפטרעטען אין ווארשע. שווארץ וויל לעת עתה בלויז רעזשיסירען אבער אליין נישט שפילען.

דערהערענדיג אז לאדז וועט האבען די בכורה, האבען די אנוועזענדע ווארשאווער זשורנאליסטען גע נומען טענה'ן אז ווארשא איז בילכער און אויסגע־דריקט זייער פערלאנג אז מאריס שווארץ זאל אנהוי־בען זיין טעאטראלע ארבייט מיט דער נייער קינסט־לעריש־ דראמאטישער טרופע אין ווארשע.

די זעלבע זשורנאליסטען האבען זיך געמאכט נישט וויסענדיג וועגען דעם פאקט, אז יעדער ערנ־סטער יודיש־טעאטראלער פרוב אין ווארשא איז ביז איצט געווען פעראורטיילט אויף אדורכפאל און אז נאר דער בילינסטע ראון שענדליכסטער שונד וואקסט אויס אין די ווארשאווער יוד. טעאטערס. די ווארשא־ווער יודישע פרעסע האט אייגענטליך ביז איצט נאך נישט געטון צו וועקען ביים יודישען עולם אינטערעס פאר א גוט יודיש טעאטער־שפיל. די „באשקעס" און „אורקע נאכאלניקס" מיט וועלכע ווארשא האט זיך אזוי שטארק געקוויקט, האט מען געבראכט אויך קיין לאדז.

דאס איז דאך געווען א סקאנדאליעזע חרפה פאר דער „טעאטער־קונסט" וואס ווארשא פראדוצירט אויף עקספארט. אין לאדז קאנען אזעלכע „קונסט־טעמפלען" נישט האבען קיין קיום. לאדז האט שוין א טראדיציע פון גוטע יודישע טעאטערס. דארף דע־ריבער לאדז אויך דאס מאל האבען די בכורה ביים לעגען דעם יסוד פון א נייע יודיש קינסטלעריש טעא־טער. ווארשא דארף נישט קוקען מיט קנאה אויף לאדז דעם יודישען ארטיסטען־פעראיין קומט אנערקענונג פאר דעם ריכטיגען אויסוואהל און אויסגעצייכענטער אפשאצונג פון דער לאדזער גוטער יודיש־טעאטער טראדיציע.

מען דארף אויך נעהמען אין אכט אז לאדז פער־מאגט אויך א פרעכטיגען טעאטער בנין אין וועלכען עם פאסט אהן ספק אריין אזא געפלאנטע גרויסע אויפפיהרונג פון י. י. זינגערס „יאשע קאלב" דורך מאריס שווארץ.

צום סוף פון דער קאנפערענץ האט מאריס שווארץ געהאלטען אנ'איינדרוקפולע רעדע וועגען זיי־נע ארבייטס־פלענער אין פוילען, ער אליין וועט נישט שפילען, ער וועט נאר רעזשיסירען, ער פלאנט אויך צו פאהרען קיין ארץ ישראל דארט אויפצופיהרען „יאשע קאלב" 'אויף העברעאיש. ב. ח.

ראדיא - ווינקעל

ווען ווערען די ראדיא - פארלעזונגען געגעבען?

אינ'ם נייעם ראדיא־פראגראם, וואס פערפליכ־טעט פון 1־טען סעפטעמבער אן, איז בעשטימט געווארען ד' צייט פון כל'ערליי רעדעס, אבהענגיג פון וויכטיגקייט פון דער טעמע און דער פארם, אויף 5, 10, 15 און 20 מינוט.

די ראדיא־רעדעס זענען בעשטימט געווארען פאר הערבסט־ און ווינטער־סעזאן אין די שעה'ען 16,00 ביז 18,00 אזוי, אז די פערשידענע ארטען רעדען זאלען שטענדיג זיין אין די זעלבע שעה'ען. אויף אזא אופן וועט, למשל, דער ראדיא־הערער, וואס נויטיגט זיך אין א לעקציע פון פרעמדע שפרא־כען, וועט ער זי האבען שטענדיג אז. 16,00; דער, וואס יויל האבען ערנסטע פארלעזונגען פון ביל־דונגס־כאראקטער, וועט געדענקען, אז אזעלכע קומען פאר אז. 17,00; ענדליך יענער, וואס האט הנאה פון פאפולערע שמועסען, וועט זיי אויפזוכען אינ'ם פראגראם פון פאר אז. 18,00.

ראטגעבער פאר ביכער לייענער

אינ'ם נייעם ראדיא־פראגראם וועלען די אמא־טארען פון ביכער און ערנסטע פעריאדישע אויס־גאבען געפינען א גאנצע רייה אינפארמאטיווע אנ וויזונגען יועגען די בעסערע און מעהר וויכטיגע ווערק, יואס ערשיינען אויפ'ן ביכער־מארק. די דאזיגע אודיציעס וועלען די לייענער נישט בלויז אינפארמירען, נאר אויך קריטיש בעלייכטען און אויפקלערען דעם ווערט פון די ערשינענע נויאי־קייטען.

די ערשטע אודיציע איז דער ליטעראַרישער ושמועס א. נ. „וואס לייענט מען"? ,וועלכע וועט כסדר פארקומען יעדען זונטאג אז. 19,45. אין דער דאנערשטאגדיגער אודיציע פון 17,50 וועט שוין פאר דאס גערעדט ווערען נישט יועגען שיינער ליטעראטור, נאר פון די חשוב'סטע ביכער אויפ'ן געביט פון וויסענשאפט. דער דריטער שמועס איז דער שבת'דיגער פעליעטאן פון אז. 18,30, וועל־כער נעהמט ארום די נייעסטע פעריאדישע אויסגא־בען און דערמאהנט אויך בעזונדער די מעהר אינ־טערעסאנטע ארטיקלען פון היסטארישען, געזעל־שאפטליכען, וויסענשאפטליכען כאראקטער.

די ראדיא - אויסשטעלונג אין לאנדאן— דאס לעצטע ווארט פון טעכניק

די ארגאניזאטארען פון דער ראדיא־אויסשטע־לונג אין אלימפיא האבען געגעב איניציאטיוו און גע־שמאק. דער גלעזערנער, לענגליכער און בויגענאר־טיגער דאך, פון דער אלימפיא זעהט אויסערליך אויס, ווי א גרויסער קלאש פון א וואקזאל, ווען נישט די ריזיגע פלאקאטען און די קאליריגע פעה־נער, וועלכע רעקלאמירען נאך פאר'ן איינגאנג און איבער דער גאס די אויסארבייטונגען פון די בע־ריהמטע ראדיא־פירמעס, וואלט מען געמיינט, אז דאס יאגען זיך מאסענוויין די רייזענדער — צו־פוס און אויף אויטאס. דער אפאראט, וועלכער נא־טירט די פרעקווענץ גיט אויף, אז אין פערלויף פון די צעהן טעג פון דער אויסשטעלונג זענען דארט געווען איבער 200,000 בעזוכער.

די היי־יעהריגע אויסשטעלונג — די 10־טע אין דער געשיכטע פון ראדיא — איז עפעקטפולער און עסטעטישער איינגעארדענט. דא האט מען וועניגער אכט געלעגט אויף דער צאהל עקספא־נאטען, פארדאס האט מען מעהר אין זינען געהאט די אויסשטאטונג פון די קיאסקען, וועלכע זענען גע־שטאנען אין 15 רייהען, צוזאמען 225 אזעלכע קיאסקען בעגאסענע מיט עלעקטרישען און נעאן־ליכט, אין כל'ערליי קאלירען. די וואנד, וועלכע שטעהט געגענאיבער דעם אריינגאנג, וועלכע איז בויגענארטיג ,איז בעצירט מיט א וויס געיועב, אויף וועלכער די רעפלעקטארען װארפען א געמיט־ליכען אבשיין מיט רעגענבויגענדיגע קאלירען. אויף דער וואנד הענגט די עמבלעמע פון דער בריטישער ראדיאפאניע און אונטער איהר הענגען איבער דער גאנצער ברייט פראגמענטען פון לאנדאן און אויף די שווארצע קאנטורען פון דער סיטי און וועסטענד — א אויפשריפט, וואס זאגט: „זיבען מיליאן משפחות הערען ראדיא", אזויפיל אבאנענטען האט שוין דער ענגלישער ראדיא און מען רעכט זיך, אז נאך דער אויסשטעלונג וועט זייער צאהל נאך מעהר וואקסען.

ווען אויף די היי־יעהריגע אויסשטעלונג זענען געקומען וועניגער בעזוכער, .זי אויף דער פאר־אר־יעהריגער, דער 9־טער, איז עס דערפאר, וואס אין לאנדאן זענען געשטאנען פשוט טראפיקאלישע היצען, פארדאס אבער איז דער רעזולטאט פון די טראנזאקציעס געווען א פיל בעסערער. אין דער געזעלשאפט פון די ראדיא־אינדוסטריעלער שאצט מען אב די בעשטעלונגען אויף 20 מיליאן פונט, די גרעסטע טראנזאקציעס זענען אינלענדישע און פון די דאמיניעס, מייסטענס הורט, אבער זעהר אנזעהעודיג זענען אויך די בעשטעלונגען פון פראנקרייך, דייטשלאנד, פוילען, רוסלאנד, טערקיי און — פון אביסיניע.

די בעלי־הבתים פון דער אויסשטעלונג זענען געווען אזוי צופרידען, אז זיי האבען באלד צו־מארגענס נאכ'ן שליסען די אויסשטעלונג, זונטאג 25[8, אבגעהאלטען א זיצונג און בעשלאסען איינ־צוארדנען די 11־טע אויסשטעלונג אין דער זעלבער האלע און אין דער זעלבער צייט.

ווי אזוי מען „ציוויליזירט" די נעגערס

„קאנגא, דאס לאנד פון פיין"

אין לעצטען נומער פון „וויאדאמאשטשי לי־טעראצקע" דערציילט י. גיזשיצקי אין א גרויסען ארטיקעל, אז אין דער פאריזער צייטשריפט „ווי־ווערט ארומגערעדט דער „אביסינישער אלף־בית" פון ד"ר סאסאר, דעם עקס־דירעקטאר פון שפיטאל אויף מענעליקס נאמען אין אדיס־אבעבא.

דער „אלף־בית" דאס איז א רייה בילדלעך, צו איינעם אויף יעדען אות פון אלף־בית, וואס איז פערזארגט מיט קורצע סארקאסטישע טעקסטען, די יייט דאס איז טענדעציעז צונויפגעשטעלט — שרייבט גיזשיצקי — בעווייזט דאס בילדעל אויפ'ן אות „ב". דאס קעפעל: „בארבאריזם". די אילו־סטראציע שטעלט פאר א מענשען, וועמען מ'האט פאר גנבה אפגעהאקט די הענד און די פיס. דער אוטאר גיט אמה אן אין טעקסט, אז איצט יוערען שוין אזעלבע שטראפען מעהר נישט פראקטיקירט, פונדעסטוועגען — גיט ג. צו — נוצט מען עס איצט אויך אויס אויף אגיטאציע קעגען אביסיניע.

ווען — שרייבט ג. יווייטער — אביסיניע וואלט וועלען אפצאהלען מיט דער זעלביגער מטבע און צונויפשטעלען אנ'ענליכען פראנצויזישען אלף־בית, וואלטען זיי צו אילוסטרירען דעם אות „ב" נישט געדארפט זיך צוריקציהען אזש צו דער נאכט פון דעם הייליקען בארטאלאמיי אדער צום האנדעל מיט קנעכט, פון וועלכען עס זענען רייך געווארען אזעלכע שטעט יווי נאנט, צו די אכזריות'ן פון דער פראנצויזישער רעוואלוציע אדער צום פערגעוואלדיגען שפאנישע מאנאכינטעס דורך נא־פאלעאנס זעלנער. אין די פראנצויזישע אפריקא־נישע קאלאניעס קען מען אהן מיה צונויפקלויבען מאטעריאל נישט נאר פאר'ן אות „ב", נאר פאר'ן גאנצען אלף־בית.

דא ווערען געשילדערט די עינויים יוואס די איינ־געבוירענע האבען אויסצושטייען אין פראנצויזישען קאנגא, לויט די מאטעריאלען, וואס זענען פובלי־קירט אין בוך פון מ .האמע „קאנגא, דאס לאנד פון פיין."

קאטארגע פון פרויען און קינדער

„לעבען דער וואוינונג פון שעף פון סבראזאן ארבייטען די ארעסטאנטען אונטער דער שמירה פון פאליציאנטען מיט דער „שיקאטע" (בייטש פון היפאפאטאם־פעל אדער געפלאכטען פון רויהען לעדער) אין האנט. זיי זענען געשמידט אויפ'ן האלז מיט קייטען, וואס זענען צוגעפעסטיגט צו א מין פרימיטיווען יאך. יואונדען, פערטריקענטע אדער אייטערדיגע, בעדעקען זייער קערפער. אויף די פלייצעס, וואס זענען אינגאנצען צופאטע־יועט פון דער „שיקאטע", זעהט מען ראזע, נאך נישט אינגאנצען פערהיילטע שראמען.

„לעבען זיי שטייען פרויען, אויך ארעסטאנט־קעס. די קעפ זענען ארָאפגעלאזען מיט רעזיגנאציע, זיי זענען נאקעט. אויף זייערע פלייצעס הענגען אראפ די קעפלעך פון די פערשלאפענע קינדער, וואס זענען מיט רימענס צוגעבונדען צו זייערע מוטערס.

„אין דער דאזיגער סטאדע זענען אלע מיאוסע. די שיינע מיידלעך זענען פערבליבען אין לאגער פון די פאליציאנטען, וואס האבען זיי רעזערווירט פאר זיך.

„בעת דער אויטא רוקט זיך פאר־אויס, ענטלוי־פען אויף רעכטס און ליבקס אויסגעדארטע קינדער, וואס זענען בעדעקט מיט יואונדען. דאס זענען די שארוואַרק־ארבייטער.

„ארעמע קינדער! אכטיאהריגע, נייניאהריגע מוזען זיי ביי יעדען וועטער אויספיהרען שוועריע „אדמיניסטראטיווע" ארבייטען פון דער־וואקסענע מאנסלייט. אלע האבען זיי אויף די געגאלטע קעפ וייסע פלעקען. דער „פיאן" פרעסט זיי אויף. די שלאף־קראנקהייט שוואכט אפ. די שלעכטע דער־נעהרונג ענדיגט צו.

„מיר דערנעהנטערען זיך צו בובאנגי, ווען איך בין דארטען געווען מיט 5 יאהר צוריק, האבען זיך דארטען קאנצענטרירט 5 גרויסע דערפער מיט איי־בער 2 טויזענט איינוואוינער, איצט איז קיין 300 נישט פערבליבען. איבריגענס זעהט מען זיי אויך נישט. די מאנסלייט קלויבען קויטשוק, די פרויען די פרוכט פון די קאקאס־פאלמען, און די קינדער, מיידלעך און יונגלעך, זענען ביי די שארווארק־ארבייטען.

„דער אלטער נעגערישער „שעף" בעקלאגט זיך — ווי קען מען איצט לעבען? די מאנסלייט מוזען אונטער דראהונג פון תפיסה ארבייטען אזש אויף א מהלך 10 טעג ווייט פון דאנען. די פרויען און קראנקע ארבייטען ביים אראפנעמען די פרוכט פון די קאקאס־ביימער און בוימוואל. יעדען חודש שטארבען עטליכע, צווישען זיי א סך קינדער. האב איך כמעט נישט, ווער ס'זאל ביי מיר ארבייטען, ווייל א סך זענען אנטלאפען אין בעלגישען קאנגא.

„איינציגע פון מיינע דערפער, דערציילט ווייטער דער אלטער נעגער, ליגען 10 טאג ווייט פון דושאנדאן וואוהין מ'האט געהייסען צושטעלען פראדוקטען, בעת יעדען טראנספארט שטארבען צוויי אדער דריי פרויען אויפ'ן יועג ווי הינט... אפילו שוואנגערע פרויען יוערען נישט בעפרייט".

שטייערען און תפיסה

די יסודות פון דער פראנצויזישער קאלאניאל־סיסטעם זענען שטייערען און צוואנג־ארבייט.

די שטייערען זענען קאפ־שטייערען. נישטא קיין שום אומשטאנד, וואס זאל בערעכטיגען אויף בעפרייען זיך פון זיי. די איינגעבארענע, וואס יוע־רען אויפגעקלערט פון די זעלנער, וועלכע קערן זיך אום פון אייראפע, דורך זייער פרעסע וועלכע גייט ארויס אין די גרעסטע צענטערס, און דורך די אגענטען וועלכע פיהרען אין אפריקע אלץ אינ־טענסיווער אנ'„אנטי־מלוכהשע" פראפאגאנדע, גיבען זיך זייער גוט אפ א חשבון פון דער אומגערעכטיג־קייט פון דער שטייער־סיסטעם.

אט א כאראקטעריסטישע נאטיץ אין א צייט־שריפט, וואס גייט ארויס אין דואלא, דעם הויפט־פאדט פון קאמערון:

„דער אלטער יעשע, וואס האט שוין ביי 80 יאהר, איז ארעסטירט און צעשלאגען געווארען, ווייל ער איז געיוען שולדיג שטייערען, איצט איז ער אויפ'ן צווייטען קילאמעטער, יואו, געטריבען דורך א שיקאטע, ארבייט ער ביי שארווארק".

א פאקט איז — שרייבט די דערמאנטע צייטונג ווייטער, אז די אומברחמנותדיגע שטייער־סיסטעם האט אומגעהייער ענטוויקעלט פראסטיטוציע און אין א סך פאלען אפילו געשאפען פראסטיטוציע דארטען וואו זי איז אינגאנצען נישט געיוען.

פראסטיטוציע האט אין אפריקע נישט עק־זיסטירט, איידער די ווייסע זענען געקומען, שרייבט ה' האמע. איצט איז זי אפיציעל אינסטאלירט אין דער הויפטשטאט פון דער פראנצויזישער מערב־אפריקע. איהר נוצליכקייט ליגט אויסער יעדען ספק: זי ארבייט פאר'ן „סקארב".

יעדען אווענד יוערען די איינוואוינער פון בראצאוויל פערטשעפעט דורך יונגע קוים סעקסועל רייפע מיידלעך, וואס די עלטערען אדער מענער שיקען זיי ארויס אין גאס פערדינען אויף שטייערן.

אבער נישט אלע שטייער־צאהלער האבען שיי־נע טעכטער. קענען טאקע א סך איינגעבארענע נישט בעצאהלען די שטייערן. די דאזיגע ארע־סטירט מען.

קריסטין טוט תשובה אויפ'ן קבר

פון איהר פערשטארבענער יוד. בעלעבאסטע

ווילנע.

מיט 12 יאהר צוריק איז ביים יודישען איינ־וואוינער דניאל מאצקעוויטש געווען א קריסטליכע דינסט. די דינסט פלעגט אויך בעדינען די אלטיטשקע מוטער פון איהר בעלעבאס — די אייגענטימעריין פון הויז שיינע מאצקעוויטש, יועלכע האט זיך המיד בעצויגען זייער גוט צו דער קריסטליכער דינסט. זי פלעגט איהר אפט קויפען מתנות א. אז. וו.

די דינסט האט שטארק ליב געהאט די אלטע באלעבאסטע און איז איהר געווען שטארק איבער־געגעבען, איין חסרון האט זי אבער געהאט: זי האט געהאט, איידעל געזאגט, „לאנגע הענט" און נישט געקוקט אויף דעם, וואס זי האט שיינע מאצקע־וויטשען שטארק האלט געהאט און געיוען צו איהר צוגעבונדען, האט זי אדויסגעגנבעט ביי איהר 2 הינער, קיינער האט נישט געוואוסט יוער ס'האט די הינער צוגעגנבעט און קיינעם איז נישט איינגעפא־לען אין קאפ, אז די גנבה איז בעגאנגען די קריסט־ליכע דינסט, וועלכע איז, נאך דערצו, געיוען זעהר א פרומע.

אין א קורצער צייט ארום איז ז'אס דינסט־מיידעל אוועק פון איהרע באלעבאטים און האט חתונה געהאט.

פון דאממאלסט אן זענען אוועק גאנצע 12 יאהר. די געהיימניס מיט די צוויי צוגעגנבעטע היגער וואלט קיינמאל נישט אויפגעקלערט געיוארען, ווען נישט פאלגענדער אויסטערלישער פאקט.

דא מיט א קורצער צייט צוריק איז שיינע מאצקעוויטש געשטארבען.

וועגען טויט פון איהר געיועזענער באלעבאסטע האט זיך אויך דערוואוסט די דינסט, יועלכע האט זיך דערמאהנט אהן דער עולה, וועלכע זי איז בע־גאנגען לגבי איהר געוועזענער באלעבאסטע.

גלייך נאכדעם ווי מאצקעוויטשעס געיועזענע דינסט האט זיך דערוואוסט יועגען טויט פון איהר געוועזענער באלעבאסטע, האבען איהר גענומען מא־טערען געוויסענביסענס.

יעדע נאכט פלעגט קומען צו חלום איהר געוו. פערשטארבענע באלעבאסטע און פאדערען ביי איהר זי זאל אומקעהרען די צוויי הינער.

די אבערגלויבערישע דינסט איז אוועקגעלאפען צום גלח און דערציילט איהם די גאנצע געשיכטע. דער גלח האט איהר אויפמערקזאם אויסגעהערט און געראטען איהר זי זאל תשובה טאן און גיין בע־טען מחילה ביי דער טאכטער פון דער פערשטאר־בענער.

די קריסטליכע פרוי גייט איצט כמעט ווי יע־דען טאג אויפ'ן קבר פון איהר געוועזענער באלעבאס־טע שיינע מאצקעוויטש און בעט ביי איהר מחילה.

נישט געקוקט אויף דעם הערט איהר נישט אויף צו קומען צו חלום יעדע נאכט איהר געוועזענע באלעבאסטע וועלכע פאדערט די צוויי הינער.

די טעג האבען די שכנים פון הויז נגמ. 6 בעמערקט ווי די פרוי דרייט זיך כסדר ארום הויז.

די שכנים האבען איהר גענומען אויספרעגען אויף וועמען יוארט זי דאס שעהן לאנג, די פרוי האט זיי דאן דערציילט די גאנצע געשיכטע און בע־קלאגט זיך, אז זי שעמט זיך אריינצוגיין צו דער באלעבאסטעס טאכטער.

נייער פאָלקסבלאַט

דאָס לאָדזשער לעבען

נייער פאָלקסבלאַט

דאָנערשטאָג 26 כ"ח אלול תרצה

ספּטעמבער

5.28 זון־אויפגאַנג
5.26 זון־אונטערגאַנג

פּראָטעסט־דעפּעשע פון דער לאָדזשער יודישער קהלה

צו דער פעלקער־ליגע צוליב די פערפאָלגונגען אין דייטשלאַנד

די לאָדזשער יודישע קהלה האָט נעכטען ארויס־געשיקט פאָלגענדע דעפּעשע צו דער פעלקער־ליגע:

צו זיין עקסעלענץ מיניסטער

עדוואַרד בענעש

פּאָרזיצער פון דער 16־טער סעסיע פון פעלקער־בונד

אין גענף

די פערוואַלטונג פון דער יודישער קהלה אין לאָדז ,וועלכע רעפּרעזענטירט אַ בעפעלקערונג פון איבער צוויי־הונדערט טויזענד נפשות, טוט בע־לענען אויף דער האַנד פון אייער עקסעלענץ, אַלס פּאָרזיצער פון דער 16־טער סעסיע פון פעל־קער־בונד, אַ פייערליכען פּראָטעסט גע־גען די באַרבאַרישע מעטאָדען און נגישות אויף יודען אין דייטשלאַנד, וואָס זענען אומדערהערט אין דער גע־שיכטע פון דער מענשהייט.

דאָס יעצטיגע געזעץ פון נירענבערג, וואָס בערויבט די דייטשע יודען פון זייערע רעכט, מאַכט בולט פאַר דער גאַנצער וועלט דעם אויסראָ־טונג־קאַמף געגען דער וועהרלאָזער יודישער בע־פעלקערונג אין דייטשלאַנד.

די פערוואַלטונג פון דער יודישער קהלה אין לאָדז: אַפּעלירט צו דער גאַנצער ציוויליזירטער וועלט און אין דער ערשטער רייהע צום פעלקער־בונד, וועמענס גרונט־אידעע עס איז אויסצובויען דאָס לעבען פון מלוכות און פעלקער אויפ'ן יסוד פון גערעכטיגקייט, -- צו נעהמען אין שוץ דאָך דייטשע יודענטום און צוהעלפען מיט אַלע מיטלען אָפּצוּווישען דעם נייעם שאַנד־פלעק פון צוואַנציי־סטען יאָהרהונדערט.

פּאָרזיצער: י. ל. מינצבערג

סיים־דעפּוטאַט

סעקרעטאַר: פּ. נאַדעל

גרויסע פּראָטעסט־אַקציע

געגען דעם איינגעפיהרטען „אַריער־פּאַראַגראַף" אין „אימקאַ"

די חוצפה'דיגע ערקלערונגען פון דער אָנפיהרונג פון „אימקאַ" אין לאָדז וועגען דעם, אז אין דעם נייעם בנין וועלען בכלל נישט אריינגעלאָזען ווערען קיין יודען און די יודישע יוגענד וועט נישט קענען געניסען פון די דאָרטיגע איינריכטונגען, האָט גע־מאַכט א געוואַלדיגען רושם אין שטאָט. בעזונדערס איז מען אויפגערעגט צוליב דעם, וואָס „אימקאַ" האָט געזאַמעלט געלד ביי צעהנדליגער יודישע גבירים אין לאָדז און דאָס אינטערעסאַנטסטע דערביי איז, אַז ביים נעמען דאָס געלד האָבען די זאַמלער בפירוש ערקלערט, אז פון די ספּאָרט־איינריכטונגען וועלען קענען געניסען אַלע אָהן אונטערשיד פון נאַציאָנאַ־ליטעט, וואָס האָט בעוואויגען די יודען צו געבען געלד דערויף.

ס'איז אויך אינטערעסאַנט, אַז אויף דעם בוי־ האָט דער ארבייטס־פאָנד געגעבען 150 טויזענד זל. דער מלוכה'שער אמט פאַר פיזישער ערציהונג 100 טויזענד זל. און די שטאָט־פערוואַלטונג 3 מאָל צו 50 טויזענד זל. ס'איז נאָך מעהר אינטערעסאַנט, אז די געוועזענע ענדעקישע מעהרהייט אין לאָדזשער שטאָט־ראַט האָט שטאַרק בעקעמפט די פּאָזיציע פאַר „אימקאַ" און אין דער ערשטער און צווייטער לעזונג פון בודזשעט האָבען די יודישע ראַטמענער געשטימט פאַר דער פּאָזיציע.

די זאַמלער צווישען די יודישע גבירים אין לאָדז פאַר „אימקאַ" איז געווען דער פערשטאָרבענער די־רעקטאָר פון דער לאָדזער עלעקטראָווניע אולמאַן און א דעלעגאַט פון דער צענטראַלע פון „אימקאַ". וועל־כע האָבען אפשר אויפריכטיג אָפּגעגעבען די ערקלע־רונג וועגען דעם, אז די ספּאָרט־איינריכטונגען וועט־לען זיין אָפען און פריי פאַר אַלע. די איצטיגע פערוואַל־טונג איז אָבער אָנגעשטעקט געוואָרען מיט דעם אר־יער־באַציל און האָבען זיך ערלויבט אויף דער חוצפה־דיגער ערקלערונג.

אדוואָקאַט מענקעס, וועלכער האָט אין נאָמען פון דער פירמע פריידענבערג זיך געווענדעט צו „אימ־קאַ" וועגען ערקלערונגען, האָט נאָך ביז איצט קיין ענטפער נישט בעקומען.

א חוץ דעם גרייט זיך נאָך איצט צו א גרויסער פּראָטעסט - אַקציע געגען „אימקאַ" די לאָדזער יו־דישע נדבנים (די רשימה וועלען מיר ברענגען אַנ־אַנדערט מאָל) האָבען בעשלאָסען זיך צו ווענדען מיט א דעפּעשע צו דער צענטראַלע פון „אימקאַ" קיין אַמעריקאַ, ווי אויך צו די יודישע נדבנים קיין אַמעריקאַ, די לאָדזער יודישע ספּאָרט־אָרגאַניזאַציעס האָבען בעשלאָסען אונטערצונעהמען א גרויסע פּראָ־טעסט־אַקציע געגען דעם איינגעפיהרטען „אַריער־פּאַראַגראַף" אין „אימקאַ".

W roku 1934 powstało 17.969 pożarów w 32.327 nieruchomościach na sumę Zł. 26.200.000.—

מאַגיסטראַט לעגט איין א הויז אויף פּאַדזשעטשנאַ גאַס

וועלכעס איז אויפגעבויט געוואָרען אָהן ערלויבניש

די בוי־אינספּעקציע ביי דער לאָדזער שטאָט־פערוואַלטונג איז צוגעטרעטען צו אַן'ענערגישען קאַמף מיט די געהיימע בוי־אַרבייטען, כדי צו פער־זיכערען דער שטאָט אַ נאָרמאַלע ענטוויקלונג און אויסבוי.

דער הויזווירט הערשפעלד פון פּאַדזשעטשנע 12 האָט בעקומען דעם 7 נאָוועמבער אַן'ערלויב־ניש פון דער בוי־אָפּטיילונג צו רעמאָנטיר'ען זיין אַלט איינשטאָקיג הויז, אַנשטאָט אָבער אַ רעמאָנט האָט הערשפעלד אינגאַנצען איינגעלעגט זיין אַלט הויז און אויף דעם אָרט אויפגעשטעלט אַ נייע איינשטאָקיג הויז.

די בוי־אָפּטיילונג ביים מאַגיסטראַט האָט גע־פסקנ'ט, אַז דאָס נייע הויז מוז אינגאַנצען איינגע־לעגט ווערען, הערשפעלד האָט אָפּגעגעבען אַ רע־קורס צו דער וואָיעוואָדזטווע, וועלכע האָט אָבער בעשטעטיגט די דעציזיע פון דער בוי־אָפּטיילונג. צוליב דעם איז דער מאַגיסטראַט צוגעטרעטען איינ־צולעגען דאָס נייע הויז, נעכטען האָבען שוין שטאָטישע אַרבייטער אָנגעהויבען פונאַנדערצונעה־מען דאָס הויז אויף הערשפעלדס חשבון.

גרויסער פּראָצעס פון אַפעריסט קיפּיאַני

וועלכער האָט געפעלשט קאַסע־קוויטונגען פון 31־סטען פּיעכאָטע־פּולק

נעכטען איז פאָרגעקומען דער ווייטערדיגער עדות פערהער אין פּראָצעס געגען געוו. פּאָרוטשניק קי־פּיאַני.

פאַרן געריכט איז אדורכגעגאַנגען א גאַנצע סע־ריע לאָדזער דיסקאָנטערען.

ס'איז כאַראַקטעריסטיש אז אין געריכטס זאַל געפינט זיך א פאַרשטעהער פון פינאַנץ אמט וועלכער נאָטירט גענוי די נעמען און אדרעסען פון די גע־היימע דיסקאָנטערען און „באַנקירען".

דער עדות קאָזשימיערסקי האָט בעקומען פון קיפּיאַני א טשעק אויף דער „באַנק גאָספּאָדאַר־סטווא קראַיאָווענאָ" אויף 2500 זלאָטעס, וועלכער איז אויסגעשטעלט געוואָרען דורך דער אדמיניסטראַ־ציע קאָמיסיע, פון 31 פּולק פאַרן צאָהלונגס טערמין האָט ער בעקומען בעצאָהלט פון קיפּיאַני ער האָט אויך בעקומען פּולק־קוויטעס צו דיסקאָנטאָ. אויף עטליכע קרייז פראַגען פון פּאָרזיצער ערקלערט קאָזש־מיערסקי אז ער האָט פערדינט ביי דער דיסקאָנטאָ 5000 זלאָטעס. שפּעטער איז ער אָבער אזוי אריינגע־צויגען געוואָרען אין פערשידענע מאַכינאַציעס, אז זיין היזק בעטרעפט 19300 זלאָטעס.

עדות אַפּאַטשינסקי דערצעהלט אז קיפּיאַני איז געקומען צו איהם מיט א מעקלער און ערקלערט, אז ער וויל קויפען א הויז פאַרן געלד וואָס ער האָט בע־קומען נדן. פון געשעפט איז געוואָרען, ער האָט בע־קומען פון קיפּיאַני 20 טויזענד זלאָטעס מזומנים און 15 טויזענד זלאָטעס וועקסלען. ווען די דאָזיגע וועק־סלען האָבען געזאָלט געהען צום פּראָטעסט האָט קי־פּיאַני זיי איינגעטוישט אויף פּולקאָווע קוויטעס, וועלכע אַפּאַטשינסקי האָט ווייטער דיסקאָנטירט.

ווייטער גיט ערקלערונגען דער עדות ריטער־באַנד, ער זאָגט אז ער איז נישט קיין ליכוויאזש, נאָר האָט געוואָלט פערדינען און ווען צו איהם איז געקומען קיפּיאַני און פאָרגעלעגט א דיסקאָנטאָ־געשעפט, האָט ער איהם דיסקאָנטירט קוויטעס אויף פּולק־ליפערונגען און אנשטאָט פערדינען האָט ער היזק געהאַט 8000 זלאָטעס.

דער עדות רובינאָוויטש א דיסקאָנטער, ערקלערט אז צו איהם איז געקומען דער מעקלער גליקסמאַן און איהם פאָרגעלעגט צו דיסקאָנטירען די פּולק־קווי־טעס, וועלכע זענען געווען אויסגעשטעלט אויף פּאַל־מאַנסקים נאָמען. ער האָט דיסקאָנטירט קיפּיאַ־נין קוויטעס אויף 19 טויזענד זלאָטעס.

דער עדות נעכאַמקים א דיסקאָנטער, ערקלערט, אז ער האָט דיסקאָנטירט קוויטעס אויף 20 טויזענד זלאָטעס. און אַליין בעקומען בעצאָהלט.

דער עדות געלמאַן האָט געזוכט דיסקאָנטערען צו דיסקאָנטירען די פּולק־ קוויטעס און האָט בעקו־מען פּראָוויזיע ער האָט געוואוסט אז די קוויטעס זע־נען מיליטערישע און מ'האָט זיי געזוכט אויפ'ן דיס־קאָנטאָ מאַרק.

עדות גליקסמאַן ערקלערט פאַרן געריכט אז ער לעבט פון אונטערשטיצונגען, ס'ווייזט זיך אָבער אַ־רויס אז ער האָט פערמיטעלט ביי אַלע טראַנזאַקציעס פון קיפּיאַנין און גוט פערדינט. ווען גליקסמאַן ליי־קענט דאָס שטעלען זיך אויף דער בעשולדיגטער קי־פּיאַני און ערקלערט אז גליקסמאַן האָט געוואוסט וועגען אַלע זיינע טראַנזאַקציעס און פערדינט ביי זיי.

דער רעזיגט שולעצקי ערקלערט אז עטליכע מאָל איז געקומען צו איהם קיפּיאַני מיט פּאַלמאַנסקין און מיט מעקלערס כדי צו צעדירען פּולק־קוויטעס אויף פערשידענע פערזאָנען.

דער עדות הערשטאַל דער בעאַמטער פון באַנק־הויז יוזעף הירשבערג ערקלערט אז קיפּיאַני איז גע־קומען אין דער באַנק און געוואָלט דיסקאָנטירען פּולק - קוויטעס, וועגען די דאָזיגע קוויטעס האָט ער געהערט און געוואוסט, אז זיי האָבען א געוויסען ווערט, ווייל זיי ווערען אויסגעקויפט און די טראַנ־זאַקציעס זענען געפיהרט געוואָרען טיילווייז מיט דער הילף פון באַנק הויז ברידער טאָובע. טראָץ דעם האָט ער ערקלערט אז הירשבערגס באַנק הויז וועט נישט דיסקאָנטירען. שפּעטער האָט די קוויטעס דיס־קאָנטירט פּריוואַט דער בעאַמטער פון הירשבערגן שקאָפּ. דער עדות אַליין האָט געגעבען קיפּיאַני'ן עט־ליכע מאָל צו עטליכע טויזענד זלאָטעס.

דאַן גיט ערקלערונגען דער אינהאַבער פון באַנק הויז יוזעף הירשבערג, וועלכער זאָגט אז ער האָט געהערט וועגען דעם אז אויפ'ן מאַרק האָבען זיך בע־וויזען פּולק־קוויטעס, זיי זענען שטענדיג אויסגע־קויפט געוואָרען ער אַליין האָט די קוויטעס נישט גע־וואָלט דיסקאָנטירען, איינמאָל איז אָבער צו איהם געקומען קיפּיאַני אַליין און געזאָגט אז ער דאַרף נויטיג האָבען געלד, ער האָט איינגעלעגט קוויטעס אויף 15 טויזענד זלאָטעס, און בעקומען דערויף 10 טויזענד זלאָטעס. דאָס געלד האָט ער שוין נישט צוריקגעגעבען.

דער עדות פרידמאַן ערקלערט אז ער האָט פערלוי־רען ביי דער דיסקאָנטאָ פון די קוויטעס 13 טויזענד זלאָטעס.

קיפּיאַני ערקלערט אין דעם מאָמענט, אַז פריד־מאַן האָט געוואוסט אז די קוויטעס זענען געפעלשט און נישט קוקענדיג דערויף האָט ער זיי ווייטער דיס־קאָנטירט, פרידמאַן ערקלערט דערויף אז ווען ער האָט זיך דערוואוסט אז די קוויטעס זענען פאַלשע איז ער אוועק צו אדוו. קעמפּנער וועלכער האָט גע־ראָטען צו געהן צום פּראָקוראָר ער איז אוועק צו אדוו. ביליק וועלכער האָט איהם געראָטען צו געהן אין פּולק אריין, ער איז געגאַנגען אין פּולק און דאָרט האָט מען איהם אָבער אויך גאָרנישט גע־קענט העלפען.

אויך דער עדות ליסנער האָט פערלוירען ביי דער דיסקאָנטאָ 9000 זלאָטעס.

דאַן זאָגען עדות א גאַנצע רייהע מענשען וועלכע האָבען צוגעשטעלט אויף דער בעשטעלונג פון קי־פּיאַנין פּראָדוקטען אין פּולק און נישט בעקומען בעצאָהלט.

פיגנה ניימאַן סטעפאַן בריל, זאַקזשעווסקי ווייזען אויך איבער זייער פערלוירען געלד פון דיסקאָנטאָ.

בעת דער הפסקה איז פאָרגעקומען א געשלעג צווישען דיסקאָנטער פרידמאַן און דעם מעקלער גליקסמאַן.

נאָך דער הפסקה האָבען גערעדט דער פּראָקוראָר און די אדוואָקאַטען.

דער בעשולדיגטער האָט אין זיין לעצטען וואָרט פערלאַנגט א מילדע שטראָף.

דאָס געריכט איז אוועק אויף א בעראַטונג.

קיפּיאַני איז פערמשפּט געוואָרען אויף 4 יאָהר טורמע מיטן פעררעכענען דעם פרעווענץ ארעסט פון דעצעמבער 1934 און צו אָפּנעהמען ביי איהם אַלע רעכט אויף 5 יאָהר.

פּאַלמאַנסקי האָט בעקומען א פּסק דין — 10 חדשים טורמע.

Dr. med.

B. Robinzon

אינערליכע קראַנקהייטען

פּיעטריקאָווער 10, טעל. 131-86

Dr. med. **H. LUBICZ**

פאַר הויט, ווענערישע און געשלעכטס־קראַנקה.

צעגעלניאַנאַ 7 (פריהער 43), טעל. 141-32

צוריקגעקעהרט

עמפּפאַנגס־שעה'ן 8–10, 12–2 און 5–8 אָוונד.

זונטאָג פון 9–11 ביי טאָג און יום־טוב פון 9–1

רעגיסטראַציע פון יאָהרגאַנג 1917

מאָרגען דעם 27 סעפּט. דאַרפען זיך שטעלען די וועלכע זענען געבוירען געוואָרען אין יאָהר 1917, וואוינען אין 5־טען קאָמיסאַריאַט מיט די פאַמיליען־נעמען אויף די אותיות

S, Sz, T.

און פון 14 קאָמיסאַריאַט

H, Ch, I, J, K, L, Ł

צוגאָב־פּאָבאָר־קאָמיסיע

(א) שבת דעם 29 ד. ח. 8 אינדערפריה הויבט אָן צו אמטירען אין לאָקאַל אויף פּעטריקאָווער 165 א צוגאָב פּאָבאָר קאָמיסיע פאַר פּ. ק. או. שטאָט 2.

עס דאַרפען זיך מעלדען אַלע יונגעלייט פונם יאָהרגאַנג 1914 און עלטער וועלכע האָבען זיך לעת עתה נישט געשטעלט צו א מיליטער־איבערזוכט האָ־בען נישט רעגולירט זייער מיליטער פליכט, וואוינען אויפ'ן שטח פון 1, 4, 6, 7, 10, 12, 13 און 14 קאָמיסאַריאַטען, און האָבען בעקומען נאָמענטליכע אויפפאָדערונגען פון דער סטאַראָסטווע.

א נאַכט־וויזיט פון ארבייטס־אינספּעקטאָר

אין דער פאַבריק שאַניעוואַ

(א) נעכטען האָט אומגעריכטערהייט בעזוכט די שטרימף פאַבריק „שאַניעוואַ" ציגעל נאָס 40, דער ארבייטס־אינספּעקטאָר וולאָזשליק.

די פאַבריקס - דעלעגאַטען האָבען מודה געווען דעם ארבייטס - אינספּעקטאָר, אז דער אינהאַבער פון דער פאַבריק הערמאַן וואַנדיק בעשעפטיגט ארבייטער ביינאַכט אָהן דער ערלויבניש פון אינספּעקטאָר.

ווען דער אינספּעקטאָר איז אָנגעקומען ביינאַכט האָט דער הויזוועכטער ערקלערט, אז אין דער פאַ־בריק איז קיינער נישטאָ און אז דער שליסעל האָט ביי זיך וואַנדיק אַליין.

די פּאָליציי האָט זיך אָבער אדורכבעקומען אין דער פאַבריק אריין דורך א פענסטער און מ'האָט געפינען ביי דער ארבייט עטליכע צעהנדליג ארביי־טער, דער אינספּעקטאָר איז געבליבען אין דער פאַ־בריק ביז 6 א זייגער אינדערפריה און געוואַרט ביז דער פאַבריקאַנט וואַנדיק וועט קומען, געגען דעם פאַ־בריקאַנט איז צונויפגעשטעלט געוואָרען א פּראָטאָ־קאָל.

עלעקטריש ליכט וועט ביליגער ווערען פון יאַנואַר 1936

ווי מיר דערוויסען זיך האָט די לאָדזער עלעקט־טראָווניע בעשלאָסען ביליגער צו מאַכען עלעקטריש ליכט. דער טאַריף זאָל ביליגער ווערען מיט 5 גראָ־שען אויף א קילאָוואַט, די רעדוקציע זאָל חל זיין פון 1טען יאַנואַר 1936.

אויספלוגען קיין פּאַלעסטינע פון 630.— זל. אן

אָרגאַניזירט

„אַרביס" פּיעטריקאָווער 18, טעל. 249-33

קלאַנג־קינאָ־טעאַטער

ZACHĘTA

זגערזשער 26.

היינט און פאָלגענדע טעג!

מיסטעריעזע דראַמע מיט דעם אינהאַלט געדרעט איינגאַנצען אויף פּויליש, ענגל. פּראָדוקציע א. ג.

„שוועסטער מאַרטאַ איז א שפּיאָן"

אין די הויפּטראָלען:

Conrad Veidt

Magdalena Carroll

נעכסטער פּראָגראַם:

PRZEOR KORDECKI

אָנהויב פון די סעאַנסען 5.30 נאָכמ.

שבת און זונטאָג 12 א זייגער בייטאָג.